


ADEN NTI NA YENNYE ASOREFEKUO?

 Eye akwanya se masane abegyina asenka pono yi ho bio, me susu se, ebeye abosome mmiensa akyi a me mmaa ha. Mpuro no ho akveree won paa, na me nso saa ara. Oh, eye ahomegyee, nanso, afei, na wo nya atenka bebre se wobewura osom no mu bio. Na merehwe kwan seesei se mefiri ase nnaotwe a ereba yi, Wukuada a ereba yi anadwo, de ma a—a zhyewbo ewo asorefie ha pee. Na se eye Onyankopon pe a, me wo ase. . . Awurade de osom adwuma sononko ene foforo ahye me bo. Na se eso N'ani se obeye saa a, me wo anidaso se mefiri eno ase—saa osom foforo no nnaotwe a ereba yi, wo asorefie ha, de ma bea a edikan no.

² Na afei, me nni nhyiamu bi a wahyehye, mmom Australia ene New Zealand, de ma Orepom a ereba yi. Na afei Onuabarima Osborn refre me de ma nkabom nhyiamu a me hyee no eho bo wo ha bere bi a abesene koru, ewo Tulsa, nanso ebeko akhiri kakra, nanso yenya nsii no pi mpo.

³ Nokore ni na eye paa, Onuabarima Jeffreys, se makyea wo nsam ewo akvire ha, na afei mate w'abarimaa no se oretu saa nnwom no, na worebo twene. Me pe saa, agya ene aba. Mo mpe saa? “Kyerere abofra ekwan a omfa soo.” Eye nokore, Owura. Guenther, wo—wo nim se eno ye nokore, mo mmienu. “Kyerere abofra ekwan a omfa soo, na se onyini a oremfiri ho.” Na eye nokore. Eto dabi a ebeba se obefiri ho, nanso oremfiri ne ho. Wahu? Ene no—ene no betena bere biara. Saa ahyasee ntete ntem no ene biribiara a ode atete no, ene no—ene no betena. Afei, yei ye. . .

⁴ Mehyiaa Onuabarima Jeffreys wo abontene ho, ena me kaa se, “Onuabarima Jeffreys. . .” Me dwenee se, wo nim, eye manigye bere biara se mehunu menuanom mu biara a orebasa me, nanso anadwo a ete sei no na onuabarima no ba nsra! Ye ye anadwo de ma won a woba asorefie ha no, ansana zhyewbo yi beba. Ye ne anadwo no. . . Yeye se yefa anadwo yi, ene okyena anopa, ene okyena andwo, efa dee yegyedi wo asorefie ha, se—se yebetimu bio. Yewo gyidie bi a ase eye adebone sononko, eye nwanwa paa, nanso senea etee anaase eye ofoforo no yehu no wo Twere Kronkron yi mu. Wote se dee wowa ho paa.

⁵ Na afei, se onuabarima anaase onuabaa hoho bi wo ha a, oko asorefeku bi a, anaase—anaase one yen nye adwene a, na ote ha anadwo yi a, yeye se wo hunu se yema wo akwaaba. Hwe, yema wo akwaaba sedee wo betumi biara. Nanso seesei me wo anidaso. . . Na ye ma yei ye den. Enti se eye wo se wo

ne yen nye adwene a, eye, seesei, wo dee ye no sɛdeɛ me ye no sɛ meredi atodeɛ a aduaba hyehye mu. Na sɛ meredi atodeɛ a aduaba hyehye mu a, mani gye ho a, bere biara me, sɛ me . . . Sɛ medi atodeɛ a aduaba hyehye mu a, sɛ me ka aba mu a, mento atodeɛ a aduaba hyehye mu no ntweɛ. Me—meto aba no twene na me kɔso di atodeɛ a aduaba hyehye mu no. Enti, anaase ɛte sɛ worewe akokɔnam. Afei, mo nyinaa mo pɛ akokɔnam, mohu. Na sɛ wo bɔ dompe mu a, wo nnyae we, wo keka dompe no ho na wo kɔso we akokɔnam no. Eye, saa kwan no ara so na woye no anadwo yi, dee meraka wɔ ha no, wo dee . . . sɛ wo ka biribi mu a, wo dee ka sɛ, “Afei, me—me renye . . . me te ha, sɛ asɔre Nkyerɛkyerɛ ketewa bi, ɛwɔ saa nhyiamu mmiensa ɛdiso yi. Wɔreti dee wɔn—dee wɔgyedie mu, ɛna wɔrekɔ mu bio.”

⁶ Na ɛkwan baako pɛ a wobɛtumi ama obi agye No adie, ɛne sɛ wobɛka no dendeenden kɔsi sɛ wɔbɛhunu sɛ ɛno ne adeɛ a eye. ɛno ne ɛkwan baako pɛ a wobɛtumi ama no atim. ɛte sɛ madamfo bi, Owura Wood a waka me ho; sɛ woammɔ dadoa no so amma no ansi a, ntaaboo no bɛhodwo, ɛnkyere na mframa abɔ no ahwe fam. Nanso ɛsɛ sɛ wobɔso ma no si, ma no tim dendeenden. Enti afei sɛ meka biribi yayaaya sɛ dee ɔbuo nni mu a, na ɛkɔ ma mo ahɔhɔ a mo te ha anadwo yi, ɛnye sɛ me—ɛnye sɛ merebɔ mmɔden sɛ mereyi mo afiri hɔ. Me pɛ sɛ me bɔ dee yeɔgyedie so kyerɛ asafo yi. Mo a mo te aseɛ yie seesei nyinaa, mo nka sɛ, “Amen.” [Asɔrefoɔ no ka sɛ, “Amen.”—ɔs.] Ne nyinaa ye. ɛno—ɛno ye. Na afei mayi yei afiri hɔ. Na afei—ɔno . . . Wɔrekyerɛ gu ahoma so, ɛne dee ɛkeka ho, na akyire yi, sɛ wɔpɛ sɛ wɔhunu dee yeɔgyina ma a, ɛne dee yeɔgyina so a, dee wakyere agu ahoma so yi bekyerɛ. Na afei yetaa ye yei mpen pii, ɛfiri sɛ nnipa afoforo ba mu na—na yekɔ yanim. Na afei yerentumi mmobɔ asɔre no Nkyerɛkyerɛ nyinaa so, mmom emu bi na yɛpɛ sɛ—sɛ yekasa fa ho. Na afei, Wukuada anadwo, ɛwɔ mu, firi aseɛ . . .

⁷ Afei, ɛdwoada ɛne ɛbenada, meretu kwan, akɔbɔ mpaɛɛ, asiesie me ho ama ayaresa som. Na wobɛtumi akɔ tetefon so, anaase baabiara a wo pɛ, na fa obiara a wo pɛ bra, ma ɔhyewbɔ a ɛreba yi. Na kakyerɛ wɔn sɛ wɔmpere wɔn ho mma seesei, wɔmma, nka sɛ, “Eye, seesei mereba na wabɔ mpaɛɛ ama me, anadwo yi. ɛne ɔkyena anadwo, ne nyinaa . . .” ɛnye saa. Wo dee bra na betie kakra, ɛfiri sɛ ye pɛ sɛ ye to yen bo ase na ye de Asem no to hɔ yie sɛ ɛbeyɛ na bonsam nnya kwan ketewa baako mpo nye biribi. Na afei sɛ wo ma wo gyidie kɔduru awies, kɔsi sɛ wo bɛfiri aseɛ agye adi, afei wo ma w’ahonim a ɛtɔso mmienu nye adwuma, afei na Onyankopɔn gyidie asɔ ne mu. Afei wo beko wanim pɛɛ. Wohu?

ɛfiri sɛ, wo gyidie renye bebree. ɛsɛ sɛ wahonim a ɛtɔso mmienu no ɛne wo gyidie kyerɛ baabi baako, na afei Onyankopɔn gyidie adi akyire na asi ne nyinaa so dua. Wahu? Nanso, sɛ eye wo gyidie a, “Oh, aane, manya no seesei ara!” Na mpo w’ahonim a ɛtɔso mmienu no, beba nakyi, aka sɛ, “Me nhunu sɛ ɛbeyɛ

adwuma ɛwɔ me so a.” Erenye, ɛhɔ ara. Wahu? Enti yɛpɛ sɛ yɛi yɛ ayaresa som ankasa. Na ansana mɛnya obiara ɛwɔ dan no mu no, ɛne deɛ ekeka ho no, de ama ayaresa no, anaase ɔsom foforo yi no, me pɛ sɛ wɔtɛ deɛ wɔrebɛyɛ no wɔ hɔ no ase yie. Enti monkae, na mo mmɛsra yɛn, na y’ani bɛgye sɛ mo bɛba.

⁸ Afei monkae, seesei, anɔpa no, yɛbɛtoa asafo Nkyerɛkyerɛ no so. Na ɔkyena anadwo nso saa ara. Afei yɛma mo akwaaba sɛ mo mmra, na obiara tumi ba. Eyɛ yɛn anigye bɛrɛ biara sɛ yɛbɛhu obiara. Nanso afei yɛi, anadwo yi, ɛrekɔ de ama efie ha nnipa a wɔwɔ asɔrefie ha, a—a watete wɔn ɛwɔ Nkyerɛkyerɛ yi mu. Ɛfiri sɛ, ɛwɔ abɔnten so, asɛmpatre asɛmka no, yɛfa Twerɛsɛm mu mfitiasedɛe paa, asɛnka Nkyerɛkyerɛ wɔ Twerɛsɛm no mu. Nanso ɛwɔ asɔrefie ha deɛ, yɛwɔ yɛn ara y’adwene ɛne yɛn gyidie, sɛ a—sɛ a—sɛ a asafo, na ɛno ne deɛ yɛrebɛkɔ so, anadwo yi.

⁹ Na ansana yɛbɛbue Ne nhyira Asem no mu no, yɛrentumi nsi yɛn tiri ase kakra wɔ mpaɛbɔ mu?

¹⁰ Otumfoɔ ɛne ɔhɔndenfoɔ Nyankopɔn, Wo a, ansana ewiase ɛrefiri aseɛ atwa ne ho wɔ atom a ɛdikan so no, na Wo yɛ Onyankopɔn. Wo nsakyeraa ketekete koraa. Na sɛ atom biara nni hɔ a ɛbɛsɔ mu a, na sɛ ewiase biara nni hɔ a wɔbɛsɔ mu a, Wo bɛkɔso ara ayɛ Onyankopɔn. Wo wɔ hɔ ma daa, na wo firi daa. Wo ne Onyankopɔn. Wo nni nna mfitiasɛɛ da, anaa nna awiɛɛ. Wo bɛwɔ hɔ bɛrɛ biara. Na, Agya, Wo nni awiɛɛ, na yɛwɔ awiɛɛ, afei yɛbisa Wo Ɔsoro ahummɔborɔ, Onyankopɔn, yɛrehunu sɛ yɛn honhom yi rehi akɔ Oniawieɛ mu, afiri saa ɛberɛ tebaa yi mu, akɔ Oniawieɛ mu. Ne saa nti, Awurade, yɛwɔ ha sɛ yɛrebɛhwe yɛn nkwaɣyɛɛ mu, na yahwɛ sɛnea yɛgyina ɛwɔ W’Asem no anim, na yahwɛ sɛnea yɛtɛɛ wɔ yɛn suahunu nyinaa mu. Yɛtɛ sɛdeɛ ɛbɛsɔ W’ani anaa? Ana yɛn honhom ɛne Wo Honhom di adanseɛ anaa? Na yɛn nkyerɛkyerɛ ɛne saa Twerɛ Kronkron yi di adanseɛ anaa? Na, Agya, ma yɛnhwehwe baanu no mu, yie, ɛwɔ saa ɔsom mmiensa a ɛdidisoɔ yi mu. Yɛ ma yɛn, Awurade.

¹¹ Hyira ɔhwɛfoɔ a ɔwɔ ha yi, asomfoɔ no, wɔn a wɔhwɛ asafo yi agyapadɛɛ so, ɛne asafomma no nyinaa, nnipa a wɔba asɔre yi mu nyinaa. Bɛrɛ a meredi nna wɔ ha yi, Awurade, bebree, bebree wɔ ha yi a me nnim wɔn din mpo, anaase baabi a wɔfiri baɛɛ, nanso me gyedi sɛ Wo nim biribiara ɛfa wɔn ho. Na yɛwɔ ha de ma saa botaeɛ baako no, anadwo yi, Awurade, sɛ yɛbɛnya ayɔnkofa ɛwɔ Asem a watwerɛ no ho. Na ma yɛn Honhom Kronkron no wɔ yɛn abrabɔ mu, sɛdeɛ yɛbɛtena ase wɔ asodwoɛɛ mu, ɛne anidahɔ mu, ɛne Onyankopɔn suro mu, na yɛde N’Asem ahwehwe yɛn abrabɔ mu. Yɛ ma yɛn, Awurade.

¹² Na ɛdan yi mu no, anadwo yi, Awurade, me nuanom a wɔfiri asafo ahodoɔ mu—mu wɔ ha. Na, Awurade, aseda ahɣɛ me ma sɛ wɔwɔ ha sɛ yɛbɛnya ayɔnkofa. Ɛbia ɛbɛba sɛ yɛnyɛ adwene ɛwɔ Nkyerɛkyerɛ ketewa bi ho. Nanso wɔ saa nhyehyɛɛɛ kɛsɛɛ baako bi mu no, yɛgyina hɔ sɛ anuanom a y’akabom ɛwɔ akono. Sɛ, O

Nyankopɔn, ma no nhye yen—yen ayɛnkɔfa yi mu den, na yen . . . na Onyankopɔn adom ene ne dɔ entena yen so bebree. Afei, yenim, Awurade, se yei ye adwuma a esɔ de ma onipa se ɔbeyɛ, efiri se yɛwɔ ha redwene, anadwo yi, efa ekwan awiesɛ de ma akra a wɔrekɔ Oniawiesɛ mu. Enti yɛbɔ mpaeɛ se Honhom Kronkron no bɛwura Asem no mu pɛɛ, na ɔde bɛto hɔ na wakyerekyerɛ Mu ɛwɔ Ɔno Ara ne kwan so, ama yen, nnoɔma a Ɔpe se yɛhunu. Ye ma yen, Awurade. Na bere a mmiɛnsa no . . . ɔsom mmerɛ no beba awiesɛ no, ma yenkɔ wɔ ahɔden mu se asafɔ, ɛwɔ nkabom mu, se yɛbɛka yen akoma ene yen botaeɛ nyinaa abom, yene yen nuanom a yɛwɔ Onyankopɔn Ahennie no mu, na y’apem akɔ y’anim asene akane no.

¹³ Me pɛ se meda W’ase, Awurade, ɛwɔ asafɔ yi anim ene—ene nnipa a wɔwɔ ha yi, se Wo maa me gyee m’ahome nnawɔtwe bebree. Me wɔ atenka nwanwasɔɔ anadwo yi esiane W’Animpa ene Wo nhyira nti. O Nyankopɔn, yɛbɔ mpaeɛ ma onuabarima a ɔwɔ ha yi, yen nuabarima a ɔrekɔ amanɔne, akyirikyiri wɔ saa esum, hyɛma aman so, baabi a wɔde wɔn ani bɛsi ne nkwa so. O Awurade, hyira yen Nuabarima Jeffreys bere a ɔrekɔ, ene ne babarima, ene ne yere, na ma no nye bebree. Ma ɔmmobɔ ntokuro wɔ esum no mu nkɔsi se Asempan Hann no behyeren akɔ akyirikyiri ene baabiara. Tie yen, Agya, efiri se yebisa saa abisadeɛ yi wɔ Awurade Yesu Din mu, Wo Ba no. Amen.

¹⁴ Afei, anadwo yi, mererkenkan afiri me Scofield Twere Kronkron ketewa no mu. Matwam mafirinhya aduonu-nnum, enkyeree. Na me daso ara tumi kenkan, mmom eye a na aye wisiwisi kakra. Enti magye ahwehweniwa a mede kenkan bere a meresua adeɛ, na merebehwe senea eye adwuma fa anadwo yi, bere a ɛdikan.

Afei me wɔ tiriasɛm, te sei, se, “Ese se Asafɔ no . . .” Oh, nnoɔma bebree, se yɛbɛtumi akɔ mu a. Ɛmu baako, “Adɛn nti na wɔfrɛ yen Asafɔ? Adɛn nti na yennyɛ asɔrefekuo? Adɛn nti—adɛn nti na yegyedi se ɔgyidini kra wɔ Daa ahobammɔ? Adɛn nti na yɛbu mmaa asempakafɔɔ fɔ? Adɛn nti na yede nnipa hye nsuo mu ɛwɔ asubɔ mu? Na Asafɔ no bɛfa Amanehunu no mu?” Ene saa tiriasɛm bebree wɔ ha, me susu se me wɔ dunnum anaase dunnwɔtwe, de ma anadwo kakra a ɛdisoɔ no.

¹⁵ Enti meredwene se, anadwo yi, mede refiri aseɛ, mede refiri aseɛ no, ase aye se Awurade de asemtiri yei ato m’akoma so, ɔno . . . *Adɛn Nti Na Yennyɛ Asɔrefekuo?* Deɛ nti a se . . . Afei, yenni biribiara tia nkurɔfɔɔ a wɔye asɔrefekuo. Yenni biribiara tia wɔn, nanso me pɛ se me kyere mu deɛ nti a yene asɔrefekuo biara ankɔ da. Wɔhyɛɛ me sɔfɔɔ ɛwɔ Baptis asafɔ ketewa bi mu, sedee mo nim no. Na Baptis nye asɔrefekuo, na ɛnye saa, kɔsi nnansa yi ara, na afei abeye asɔrefekuo paa te se wɔn a aka no. Nanso, deɛ nti a yammeye asɔrefekuo da . . .

16 Afei, yeƷe ekuo. YeƷe ekuo, yatwere yen din ɛwɔ—ɛwɔ asennie ha, se ekuo, nnipa a yaka yen ho abom resom Kristo, mmom yenni asɔrefekuo mu. Obiara renni yen so, wo hu. Enye asɔrefekuo. EƷɔ—eƷe ekuo, ayɔkɔfa a ɛwɔ agyidifoɔ a wɔƷe Kristofoɔ ntam. Nnipa ba asɔre wɔ ha. Na yei beƷe wɔn fie asɔre se wɔƷe se wɔba a, mmere tenten a wɔte aseɛ.

17 Na wɔbetumi aba ha na wɔne yen nye adwen wɔ biribiara a yeƷa ho. Eno ye paa. Wo kɔso ara, mmere tenten a wo ye Kristoni no, wo wɔ ayɔkɔfa, na wo tene wo nsa se wɔn a aka no. Wohu? Se me ka se me gyedi se wɔbɔ nnipa asu de no hye nsuo mu a, na wo gyedi se wɔde nsuo pete a, na wo gyina eno so pɛɛ a, yebeƷaso aƷe saa ara te sedee yeƷe adwen korɔ. Ebia na yen ani-rentumi-nhyia, pɛ. Nanso mmere tenten a wo ye onuabarima anaase onuabaa Kristoni dee, yeƷa wo akwaaba paa, hƷe, obiara.

18 Enti yenni asɔrefekuo biara, ɛfiri se me dwene se asɔrefekuo tete onuaye mu. Ebinom beƷa se, “EƷe, yenni hƷee ye ɛwɔ saa ɔhyewbɔ no mu. Eno ye Metɔdis ɔhyewbɔ.” “EƷe, eno ye Baptis. Yenni. . . YeƷe Metɔdisfoɔ. Yene eno nni hƷee ye.” Onuabarima, se Kristo wɔ mu a, yeƷɔ—yeƷɔ biribiara ne no ye. Eɛ se yeƷe yen. . . EƷe—eƷe Kristo Nipadua na—na ɔrehunu amanee. Na mehunu saa bebree wɔ asase so enne, senea yaye. . . Afei, Kristo aƷe da, wɔ bere biara mu, anhyehye asɔrefekuo biara se asafo. Afei, momma eno nye ahotosoɔ.

19 Afei, afei, merebeƷisa mo ɔkyena anadwo, se saa nnoɔma yi mu bi a mo pɛ se mo hunu, te se abakɔsem bi a mereyi, anaase biribi foforo. Me nni bere a me de befa eno mu, merenkɔ asemtiri foforo so, ɛfiri se wo betumi aseɛ nnawɔtwe pii ɛwɔ saa asemtiri korɔ no ara so. Nanso se wo pɛ se wo hunu beaɛ korɔ no a, biribiara, bisa me, na fa to ha ɛwɔ—ɛwɔ pono yi so, na meyi ano ama wo.

20 Afei, asɔrefekuo a akyere paa, ene asɔrefekuo asafo a ɛdiikan a yenyaee, eƷe Katolik asɔre no. Na wɔhyehyeɛ no mƷirinhyia ahasa ene biribi ɛwɔ ɔsomafoɔ a ɔdi akyire no wuo akyi. Na eno ye nokore. Wo benya no wɔ Nicene Agyanom a wɔdiikan no mu, na wo benya no wɔ Josephus ntwerɛɛ no mu, ene, oh, abakɔsem nimdefoɔ akeseɛ bebree no—no hɔ. Wahu? Na sedee ɛteɛ wɔ ɔno—ɔno. . . asafo bere no mu biara, fa mu kɔsi ɔsomafoɔ a ɔdi akyire no wuo so, na mƷirinhyia ahasa a na ɛwɔ asomafoɔ no anim no, na asɔrefekuo asafo biara nni hɔ. Na Katolik na eƷe asɔrefekuo asafo a ɛdiikan.

21 Na Matemeho asafo no ne asɔrefekuo a wɔtwee wɔn ho firii asɔrefekuo no mu. Nsakyeraee a ɛdiikan baaee, na eƷe Luta; Luta akyi ena Zwingli baaee, Zwingli akyi ena Calvin baaee, ena ɛtoaa so te saa ara. Na ɛtoaso kɔ Wesleyan ɔhyewbɔ no mu, na ɛko Alexander Campbell, John Smith, ene dee- ɛkeka ho, hƷe, ɛtoaso ara. Na anamɔntuo a ɛdi akyire a yeƷɔ no seesei ye Pentekoste bere no dibere ahodoɔ no.

22 Na me gyedi se Onyankopɔn adi dwuma wɔ bere biara mu. Nanso wo hyee no nso se, bere biara a asɔre dii hwammɔ no, na se wɔye fekuo pe a wɔfiri aseɛ di hwammɔ eho ara? Na bere biara a wɔdi hwammɔ no, Onyankopɔn mpagya saa asafo no bio da. Eko aba no mu pee. Afei wo dee . . . Se wo pe se wo hunu eho abakɔsem a, yen—yebetumi de aba, se—se asɔre bi nni ho, eye asɔre pii abakɔsem mu, a asɔrefekuo biara tɔ fam a esɔree bio pen. Baptis, Metɔdis, Presbiterian, Lutafoɔ, dee etee biara, se wɔ fam a, na wafiri ho. Afei, eno ye nokore. Afei, yei, me—meka kyeree mo seesei, monhye mo ataadee soro, efiri se yerebema yei atare. Wahu? Ebi mmaa da, bere baako mpo. Se obi sɔre se ankorankore na ohyehye asɔre a, efiri aseɛ.

23 Onyankopɔn ne ankorankore na edi dwuma, enye one asɔrefekuo. Onyankopɔn ene asɔrefekuo anni dwuma ewɔ bere biara mu. One ankorankore na edii dwuma bere biara. Wɔ Apam Dada mu no, One ankorankore na edii dwuma. Wɔ Apam Foforo mu no, One ankorankore na edii dwuma. Wɔ bere biara mu no, One ankorankore na edi dwuma bere biara, na enye asɔrefekuo. Enti, saa nti, se Onyankopɔn nni asɔrefekuo no mu a, mfasoɔ ben na ewɔ me so se me asɔrefekuo benya biribi aye? Afei, enye nnipa a wɔwɔ saa asɔrefekuo no mu no na merekasa afa wɔn ho, merekasa fa asɔrefekuo no ankasa ho, efiri se Onyankopɔn nkurɔfoɔ wɔ saa asɔrefekuo no nyinaa mu.

24 Afei, Onyankopɔn mma biribi nsi da gyese ɔma eho kɔkɔbɔ. Mengye nni se biribi wɔ ho se . . .

25 Afei, ete se yewɔ nsem a epue ba, ewɔ asafo no mu, ebi te se yanya baako nansa yi ara efa mogya ene ngo, ene dee ekeka ho. Na mo nim ɔno “ɔɔfoɔ Onuabarima Branham” krataa, ene dee ekeka ho. Mmom dee nti a mesɔre tiaa saa no, ene se enni Asem no mu. Na eno nti na me tia asɔrefekuo, efiri se enni Asem no mu. Na ese se enya biribi a yede yen gyidie begyina so. Na se yentumi mfa ngyina asɔrefekuo bi so a, ese se yedegyina Onyankopɔn Asem so. Efiri se Eno nko ara ne fapem baako, a eye Onyankopɔn Asem.

26 Na afei se Onyankopɔn Asem nkasa mfa asɔrefekuo ho a, na mmom ekasa tia asɔrefekuo a, enneɛ ese se yene Asem no ka adekorɔ. Emfaho ne dee bishop bi, dee obi ka, dee obi dwene, dee nipa papa bi ka, dee biribiara ka, se ente se Onyankopɔn Asem a, enneɛ na mfomsɔ wɔ mu. Wahu? Ese se eye, Asem no na ese se eye dee edi akyire. Onyankopɔn Asem na ese se eye amen awiee.

27 Afei monkae, menkyere se obi nye kristoni (mo te aseɛ saa) ewɔ asɔrefekuo no mu. Akra ɔpepem du a wɔsombo wɔ saa asɔrefekuo no nyinaa mu, a wɔye Onyankopɔn mma. Nanso se wɔbetete wɔn mu na wapaepae wɔn mu dee, me tia saa. Na Onyankopɔn Asem tia saa.

28 Na me gyedi se ism biara nni asase no so enneɛ, ism biara mmaa asase no so pen, gye dee wɔhyee ho nkɔm se ereba, a enam Onyankopɔn Asem so. Me gyedi se Onyankopɔn Asem de

biribiara a yehia bre yen, ewo Asem no mu ha pre. Efiri ono . . . yen mfitiasee kosi awiee, yehu no wo Onyankopon Asem no mu pre. Na afei me—me gyedi se se ewo Onyankopon Asem mu a, ennee na ese se yen . . . Ekyere dee ebaba. Na Onyankopon Asem ye kakabo.

²⁹ Afei, wo nkekan Onyankopon Asem te se dee wo kenkan koowaakrataa. Wonam Honhom Kronkron so na ekenkan Onyankopon Asem, wahu, efiri se Honhom Kronkron No ara kasa fa Kristo mu. Kristo reda Onyankopon ase se Ode saa nnooma yi ahunta anyansafo e ne animdefoo, na wayi akyere nkokoaa a wobesua. Enti, wahu, ekwan biara nni ho se wobete te wo, ekwan biara nni ho se woye asorefeku. Okwan baako pe na ewo ho a ebetumi aye yie, ene se, ma Onyankopon Honhom nni wo kan. Na saa suahunu a wonyaae no ese se ene Asem yi ko. Wahu? Ennee na wanya no. Wohu?

³⁰ Te se bere a yebeduru ha wo simma kakraa bi no, yene nkurofo bi di dwuma a woye—woye . . . Emu binom ye Calvinisfo anidenfo, emu binom ye Arminianfo anidenfo, ene—ene akwan hodo. Afei, bere biara no, emfaho ene senea wobetwa no ntrantraa afa, ewo afa mmieniu. Saa ye nokore paa. Na won baanu wo nsem a wode yiye won ano. Nanso, aade no ne se, ehen na Nokore no da? Eho na yereba, baabi a yedwene se, Onyankopon adom nti, yekyere wo Nokore a ewo mu. Afei momma yemfa . . . na yei ne baabi a matwere saa asafo no nkyerkyere no bie.

³¹ Mommue mo Twere Kronkron no mu, bere kakraa bi, mo nyinaa. Na momma yenko Adiyisem, ti 1; anaase Adiyisem no, ti 17, yede refiri ase. Na momma yenfiri ase nkenkan na yenhwe baabi a saa asafo ahodo no firii ase, ene dee—dee ehye ase. Afei, Twere Kronkron no dikan bo biribiara ho koko. Edikan bo nna a ye—yete mu yi ho koko. Na afei, Adiyisem, ti 17, se wobeye a. Me kaa se 13, na mennkyere saa, eno wo . . . Yewo saa nso eno akyiri no, nso, eno wo United States nkomye no mu. Nanso montie no yie seesei.

Na abofo nson a wakurakura nkuruwa nson no mu baako, ba ne me bekasaa, se . . . Bra; na me nkyere . . . wo odwamamfo kese a ote nsuo pii no so no atemmuo:

³² Afei monkae, yei ye nwanwa. Afei saa obaa yi a onni-din pa yi, afei, se yerebkyerkyere yei a, ese se wo dikan hunu dee saa senkyerenee yinom kyere. Afei, obaa, wo Twere Kronkron mu no, gyinah ma “asafo.” Dodo sen na enim saa, se ye ye Ayeforo? Asafo No ye Ayeforo.

³³ “Bra na menkyere wo atemmuo no.” Afei, wrebeka atemmuo agu odwamamfo kese no so, obaa a ne ho agu fi a ote nsuo pii so. Afei, obaa no ye senkyerenee ma “asafo,” ena nsuo ye senkyerenee ma “nnipa.” Afei, se wo hye no nso a, nso, hwe, nyiyimu 15 bere a wo wo ho no, nyiyimu 15, ti koru no ara.

Na oka kyerɛɛ me sɛ, Nsuo a wohunuɛ a odwamamfoɔ no te soɔ no, yɛ nkurɔfoɔ, . . . akuakuo, . . . aman, ene kasa hodoɔ. (Wohu?)

34 Afei, saa asafo kɛsɛɛ yi, ɔbaa kɛsɛɛ, afei monkae ɔyɛ ɔbaa a ɔnni-din pa. Na sɛ ɔbaa gyinahɔ ma asafo no, (na Kristo Asafo yɛ Ayeforɔ a, Ayeforɔ kronkron), ɛnnɛɛ na ɔbaa a ɔnyɛ kronkron nie. ɛnnɛɛ na ɛsɛ sɛ ɔnyɛ kronkron, ɔpatu yɛ sɛ, ayeforɔ. Wohu? Afei, na ɛdeɛn na ɔyɛ? “ɔtena so,” anaasɛ wobɛwɔ soro, kyere sɛ, “woredi nsuo pii so.” Wɔ nsem fororɔ mu no, ɔbaa no wɔ tumi wɔ aman no nyinaa so ene kasa hodoɔ ene nkurɔfoɔ. ɔbaa no yɛ nipa kɛsɛɛ, ɔbaa yi yɛ.

Afei, ɔno na wiase ahemfo ne no abɔ adwaman, . . .

35 “ɛfiri sɛ wiase ahemfo abɔ adwaman,” mmarima adefoɔ, mmarima akɛsɛɛ ayɛ. ɛbɛyɛ deɛn na w’ayɛ, ɛbɛyɛ deɛn na ɔhene ayɛ, ene asafo no abɔ adwaman? ɛyɛ honhom mu adwammɔ. Honhom mu! Adwammɔ ne deɛn? ɛno, ɛyɛ, ɛte sɛ ɔbaa a ɔnni nokorɛ mma ne kunu. ɔbaa no ne ɔbarima fororɔ na ɛtɛɛ berɛ a ɔwɔ kunu. Na saa asafo yi, ɛnnɛɛ, ɔyɛ—ɔpatu yɛ Kristo Ayeforɔ, berɛ a ɔne wiase ahemfo rebɔ adwaman, ɔde n’abrabɔ fi, adwuma fi. Oh, ɛmu dɔ na ɛyɛ sika. Me dɔ Asem no. Afei monhyɛ no nso.

. . . ɔno na wiase ahemfo ne no abɔ adwaman, na n’adwammɔ nsa no abobo wɔn a wɔtete asase soɔ no.

36 ɔbaa no “nsa” no ene deɛ na ɔde rema, ɔbaa no nkanyan, “Yɛn na yɛyɛ Asafo no! Yɛn ne nkurɔfoɔ a yanya.” Wahu? Afei, ma ɛno nka w’adwene mu seesei. Ne nyinaa yɛ. “Enti ɔno faa- . . .”

37 Afei, ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Yohane sɛ, “Mekyerɛ wo saa atemmuo a ɛrebeba saa asafo kɛsɛɛ yi so.” Afei monhwe.

Enti ɔde me nam honhom mu kɔɔsɛrɛ so: na mehunu ɔbaa bi a ɔte aboa kɔkɔ bi so, . . .

38 *Scarlet*, wɔ Twɛrɛ Kronkron mu no, gyinahɔ ma “ɔdehyɛɛ.” Ahosuo *scarlet* kyere “kɔkɔɔ.” Na aboa gyinahɔ ma “tumi.”

Mohyɛɛ no nso, aboa no firi ɛpo mu na ɔbaaɛɛ, ɛno wɔ Adiyisem mu, 13 no. Na sɛ wo hunu aboa no sɛ ɔfiri ɛpo mu reba a, ɛkyere sɛ saa tumi yi firi nnipa no mu.

Nanso wɔ Adiyisem 13, berɛ a saa adwamaa no baaɛɛ no, ɔfiri asase mu na ɛbaaɛɛ, ɛnyɛ nnipa no mu, United States. Enti afei, akyire yi, ɔnyaa mmen nketewa mmien, ɔman ene asɔre tumi. Na afei ɔnyaa tumi, na ɔkasaaɛ sɛ deɛ ɔtweasɛɛ no yɛɛ kane no wɔ n’anim. Enti ɛsɛ sɛ mo twɛrɛ to hɔ, wɔde nnoɔma korɔ no a wɔyɛɛ no abosonsom Roma mfirmhyia pii a abesene korɔ no de yɛn reba nyamesom mu ɔtaa mu, ɛfiri sɛ ɛyɛ SEDEɛ AWURADE SEɛ NIE.

Afei monhwe. “ɔte aboa so, tumi.”

39 Mo hye Rebeka nso? Bere a Eliesa hunuu no no, na eye anwummere, ena obaa no maa afunumu no nsuo. Efiri se, Eliesa kaa se, “Se ababaa a obeba na wama yoma yi nsuo anom, na ebeye . . . na wama me nsuo anom, ma ono ara nye dee Woayi no, Awurade, se onye W’akoa, Isak ayeforo.” Na bere a owɔ mpaebɔ mu no, Rebeka baee na obesaa nsuo na omaa no nsuo nomee, na omaa yoma no nsuo nomee. Monhye no nso, na yoma no ye aboa. Na saa aboa korɔ no ara a na orema no nsuo no, ono ara na osoaa no kɔɔ n’ayeforo hɔ, Isak.

40 Na, enne, Honhom Kronkron tumi, a Asafo no rema no nsuo na resom no no, eno ne Adeɛ a ebefa No afiri asase yi so, akɔhyia Ayeforo no. Nokore, na Isak apue wɔ afuom, anwummere. Yerenhyia Awurade Osoro wɔ Animuonyam mu. Efesofɔ, ti 5, ka se yebehya No wɔ wiem. Oh, eno ma Metɔdisfɔ siesie wɔn ho team. Dwene ho! Wahu? Awurade no . . .

Na Isak apue afiri n’agya fie, na owɔ afuom bere a ohunuu se Rebeka te afunumu so reba. Na odɔ no, bere a edikan a ohunuu no, na ohuri firii yoma no so na otuu mmirika kɔhyiaa no. Eye nokore. Eho na yebehya Awurade. Na yoma korɔ no ara obaa no maa no nsuo nomee no, soaa no kɔɔ ne kunu hɔ.

Na Tumi korɔ no ara a Asafo no resom no, a ewiase refre no kateesem no, a Asafo no resom no, ebeye Tumi korɔ no ara na ebefa Asafo no akɔ wiem, “Akɔhyia Awurade wɔ wiem.” Honhom Kronkron no! Wahu? Eho ne . . .

Na, hwe, na Rebeka ye obaabunu.

41 Na saa obaa yi ye tuutuuni, a yereka ne ho asem wɔ ha yi. Afei, wahu dee tumi no tee seesei? Ono—ono tumi, dee ekyerɛ, se, aboa no. Obaa no na ote kɔkɔ so. Afei, aboa ben na obeye? *Scarlet*, eno beye “ɔdefo” tumi. Asafo ben na saa obaa yi beye? Obaa no ye asafo ɔdefo, na obaa no ye asafo kesee, na obaa no ye asafo tumfo, na obaa no nhyeso fa nkurɔfo ene akuakuo mu. Na wiase ahemfo ne no abɔ honhom mu adwaman, eno ye asase so mmarima akeseɛ. Afei yerebehwe dee obaa yi ye, ewɔ simma ntam, na yahwe biribi afa saa asorefekuo yi ho.

*Na obaa no hye atadeɛ afasebire (ohene mu), . . .
ohye afasebire ene nkrawoɔ ahosuo, . . . na ode sika
ene aboɔden aboɔ. . . nhwene pa, okura sika kuruwa a
akyiwadeɛ ene n’adwammɔ fi aye no ma:*

42 Edeɛn na ekura ne nsam? Ne nkyerekyere, dee okura de ma nkurɔfo no, “Yen ne Asafo no. Yeye yei.” Na obaa no ama asase so ahemfo ne no abobo, te saa. “Yeye yei. Yen ne tumi kesee no! Y’afa aman nyinaa. Yen ne asafo kesee a ewɔ hɔ. Mommra, monnom mfiri yen . . . Eha, monhwie kakraa bi. Wo dee fa. Wo dee fa.” Eno nie, hwe. Na okura kuruwa. Hwe.

*Na obaa no hye ataadeɛ afasebire ene nkrawoɔ
ahosuo, . . . ode sika ene aboɔden aboɔ ene nhwene pa,*

*okura sika kuruwa a akyiwadee ene n'adwammamwɔ fi
aye no ma:*

43 Afei, nnamfonom, enye dabiara kowaakrataa na yerekenkan. Yerekenkan Onyankopɔn Daa ene nhyira Asem. Osoro ene asase nyinaa betwam akɔ, nanso saa Asem no betena hɔ. Eye nokore.

*Na wɔatwere din bi wɔ ne moma so, na din bi a
wɔatwere, mmom, AHUNTASEM, BABILON KESE
NO, ASASE SO NNWAMAN, ENE AKYIWADEE NA.*

44 Afei, aha bere bi a abesene korɔ, mennwene se ewɔ asafɔ mu ha, nanso me kasa faa asemtiri bi ho, Nsaanontwerese Ewɔ Fasuo No Ho, na emaa Babilon abakɔsem gyinabere. Afei, ism biara a aba pen, nyamesom biara ene ism biara a ewɔ wiase enne, firii ase wɔ Gyenesis. Afei, se wobɛnya Hislop Two Babylons, se wo pe se wo di akyire wɔ abakɔsem mu a, anaase saa nwoma papa no mu bi, wobɛtumi ahunu ism biara a wo pe se wo hunu. Mede wo rebekɔ akyire hɔ wɔ simma kakraa bi ntam, efa mmaa asem pakafɔ ho, hwɛ, na me kyere wo baabi a efiri ase firii, hwe, ewɔ Gyenesis akyi. Na efa saa nnooma sononko binom no, senea wɔpue firii Gyenesis. *Gyenesis* kyere “mfitiasee no.” Dodoɔ sen na wɔnim se eno ye nokore? Gyenesis ne mfitiasee no. Enti, biribiara a ewɔ hɔ no, ese se enya mfitiasee.

45 Se me hwe dua a . . . Matena wuram nna kakra, beye abosome mmienu, mmiensa. Me hunu dua, senea eye fe fa. Me hu, etɔ fam wu; woforo fifiri si n'anamu, daa nkwa. Na me dwene ho. Nanso baabi no saa dua no nyaa mfitiasee. Ese se enya mfitiasee. Na ekwan baako a yebetumi ato din se dua, anaase eye odum, anaase biiky, anaase pɔpla, anaase abe, anaase sedee etee biara, ese se owura Nyansaboakwa bi tae akyire. Anaase se anka baako, odum baako na ewɔ hɔ a, biribiara a ewɔ wiase nyinaa yee odum dua a. Nanso Biribi, kese, owura Nyansaboakwa bi, se se zhyehye no pɛpɛpe.

Nhyira nka Ne Din Kronkron no! Ono ne Dee Ode bosome ene nsoroma sisii owia kwanso. Zhyehye biribiara pɛpɛpe. Na Obehye N'Asafɔ pɛpɛpe. Ebye te sedee Ope No se enye; apuee, atɔee, atifi, anaase anafo, anaase sedee Otee biara. Se yetumi yi saa asɔrefekuo adwene yi firi yen mu na yeto yen ho nyinaa to Kalvari a. Obehye no pɛpɛpe, se yebre yen ho ase sedee nnua ene N'abodee a aka no tee no a. Worenunu bosome da se ɔreka se, “Merenhyeren anadwo yi. Nsoroma no mu bi nhyeren mma me.” Nanso yen, oh, yeye sononko, mo ahu.

46 Afei, Babilon, monhwe senea Babilon puee. Epuee wɔ Twere Kronkron no mu baabi a edikan. Epuee wɔ Twere Kronkron no mfinimfini. Na epuee wɔ Twere Kronkron no awiee. Afei, biribi wɔ hɔ. Afei, ede Nimrod na efiri ase. Nimrod na zhyee Babilon ase ewɔ Sinear Bonhwa mu, a ebene Asubontene Tigris ene Eufrate mfinimfini. Na Eufrate tene fa. Na—na senea ekwan biara, fa saa oman no nyinaa mu, ekɔduru Babilon tee. Na

saa kuro ano pono no mu biara tetrete beye basafa ahannu, wode yaawa na eyee saa kuro ano pono no. Na se wo wura Babilon kuro no mu a, abontene biara de wo ko ahennwa no ho tee.

47 Afei, wo betumi ako Roma, enne, na ekwan biara de wo beko Roma. Na ojaabunu Mary kumaa bi gyina ntwea biara so, wo baabi a ekwan no dane, a abofra Kristo kura ne nsam, oreyere saa kwan no ako Roma. Wohu? Edikan pue, wo Twere Kronkron no mu; epue wo Twere Kronkron no mfinimfini; na eha ewo Twere Kronkron no awiee.

Afei me pe se me toaso kenkan, simma kakraa bi, sedef wo benya yei nyinaso. Wohu? Ne nyinaa ye. “Na me hunuu otaa no,” afei hwe, “asafo no.” Se wo hunu otaa a, wo dee dwene “asafo.” Wohu?

. . . *Me hunuu se ahotefo mogya aboro otaa no, . . .*

48 Afei, ehen na asem saint firi baae? Asem saint firi “baako a wate ne ho,” anaase “baako a wayi no ato ho,” wate ne ho. Ne nyinaa ye.

. . . *Me hunuu se ahotefo mogya aboro otaa no, . . .*

49 Afei, se saa otaa yi ne asafo no a, na otaa ahotefo no. Na otaa no ne asafo kesee no. Otaa no wo tumi wo asase nyinaa so. Otaa no di nnipa pii so. Na otaa no. . . Asase so ahemfo ne no abo adwaman. Eyee, hwan ne otaa no? Ase ahuntasem bi. Afei Honhom no rekoo. . . Wo nim, eyee honhom mu akyedee nkron na ese se ewo asafo no mu; oma no nyansa, ena otaako oma no nteasee, ena otaako ayaresa, ena otaako dee ekeka ho.

. . . *na otaa Yesu adansefo mogya: . . .*

50 Aye te se na womfa dee Yesu kaae no ho bebree. Eyee dee asafo no kaae. Eyee nokore. Na mfomsoso nni ho, nso.

. . . *na bere a me hunuu no no, eyee me nwanwa kese.*

51 “Eyee ne nwanwa. Me . . . Na biribi a—a—a eyee nwanwa wo ne ho, senea eyee me nwanwa senea otaa no. . .” Afei ma me nyina Yohane ananmu na me mmoo mmoden mmue mu kakra, hwe. Yohane kaa se, “Ono na ota ho no. Oreye ne ho se oye Kristo asafo. Otaa no wo wiase sika nyinaa ho kwan. Ewiase ahemfo hwe otaa no nan ase. Otaa no ye odefo na ne ho ye fe, na ebeye den na Yesu adansefo mogya betumi abo otaa no? Ebeye den na otaa no betumi ataa ahotefo no? Ebeye den na otaa no betumi akum saa Kristo mogya adansefo no? Na enso ogye to mu se oye Kristoni, ono ara, Kristo asafo.” Afei hwe.

Na otafo no ka kyeree me se, aden nti na aye wo nwanwa? Meka wo otaa no, ene aboa a oso no ahuntasem no, na owo . . . tire nson ene mmen du.

52 Afei, yei ye akenkanssem a enye ade titiriw biara wo ha seesei. So yei mu. Yei beye mere paa.

Aboa a wo hunuu no no na ɔwɔ hɔ da bi, na ɔnni hɔ; na ɔɔɔɔ . . . bunu no mu aba, na wabesene aka ɔɔɔɔ mu: na ebeye wɔn a wɔtete asase soɔ no nwanwa, wɔamfiri wiase ahyease antwere wɔn din nkwa nwoma mu no, se wɔbe hunu. . . se wɔn—se wɔn behunu aboa no se da bi na na ɔwɔ hɔ, na afei dee ɔnni hɔ, nanso ɔwɔ hɔ ara.

53 Afei, afei eɛe se yei fe, enti eno nie. Ɔkaa se, afei hye no nso, se “Se wɔn nyinaa,” enye kakraabi, mmom, “ebeye wɔn a wɔtete asase so nyinaa nwanwa.” Ebeye wɔn nyinaa nwanwa. Ɔbaa yi ho beye wiase nyinaa nwanwa. Ekuo baako bi wɔ hɔ a enye wɔn nwanwa, na eno ne wɔn a wɔn din wɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu.

54 Afei, se metumi apia yei awura mu wɔ ha yi a, efiri se yerebeko mu simma kakraabi mu. Wohu? Bere ben na wɔtwerɛe wɔn din wɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu? Efiri (Bere ben?) ɔhyewɔ a etwa toɔ wɔkɔɔɛe anaa? anadwo a wɔkɔɔ afɔrebukyia no anim anaa? anadwo a wɔbekaa asafo no ho anaa? Enye se merebo mmɔden atia mo. Mmom, mereka akyere mo, Twere Kronkron no kaa se, “Wɔtwerɛe wɔn din ewɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu firii wiase asehye.” Saa pɛpɛpɛ! Bere a Onyankopɔn, wɔ mfitiasɛe no, hunuu se ɔbesoma Ne Ba, na Wabegyina ɔdebɔneyeni ananmu, bere a wɔhwiee Onyankopɔn Ba no Mogya. Twere Kronkron no kaa se wɔhwiee Ne Mogya ansana wɔrehye wiase ase. Dodoɔ sɛn na wɔnim se Twere Kronkron no ka saa, se, “Wɔhwiee Kristo Mogya ansana wɔrehye wiase ase”? Bere a wɔhwiee saa Mogya no, Nipadua no akwaa biara, wɔde saa Mogya no na etwerɛe wɔn din no, ewɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu no, ewɔ wiase asehye. Edeen na erehunahuna wɔɔ? Oh, onuabarima! Eno bue apono no, enye saa?

55 Eye, momma yen nkenkan yei wɔ ha pɛɛ, na yenhwɛ se dee eno ka no ye nokore a. Wahu? “Ena ɔɔfoɔ no ka kyerɛɛ me se, ‘Adɛn nti na eyɛɛ. . . .’” Me gyedi se eye nyiyimu 8, “Na aboa no wo hunuu no no. . . .” Ne nyinaa ye. Ene no.

Aboa no a wo hunuu no no na ɔwɔ hɔ da bi, na afei dee ɔnni hɔ; na ɔɔɔɔ buni no mu aba, . . .

Afei, yeresane aba eno so, nanso me pɛ se yenya ɔfoforo yi, efiri se yebeko so.

. . . na ɔbekɔ ɔɔɔɔ mu: na ebeye wɔn a wɔtete asase so nyinaa nwanwa, wɔn a wɔamfiri wiase ahyease antwere wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu, . . .

56 “Nkurɔfoɔ bi bɛwɔ asase so,” wɔ nsem foforo mu no, “wɔbedaaadaa wɔn,” efiri se ɔdaadaa wɔn. Na ekuo baako pɛ ena wɔandaadaa wɔn, na eno ne baako no a wɔfiri wiase ahyease de wɔn din hyɛɛ Nkwa Nwoma no mu. Yebeko eno mu akyire yi.

57 Afei hye ɔbaa no nso, asafo no, na ɔbaa no ne “*Ahuntasɛm, Babel.*” Yehunu ɔbaa no se ɔnam Nimrod so na ɔbaaɛɛ. Na

Nimrod botaεε ne sεn? Nimrod kyekyeree kuro bi εna ɔmaa nkuro aka no nyinaa tuaa εtoɔ maa kuro yi. Yεtumi hunu saa adeε no εnne anaa? Baabi saa wɔ hɔ εnne anaa? Asafo bi wɔ hɔ a ɔwɔ asɔrefekuo εwɔ ɔman biara mu wɔ ewiase anaa? Nokɔrɛni. Baabi wɔ hɔ εnne a wɔma ɔman biara tua toɔ ma no anaa? Baabi wɔ hɔ anaa?

Momma yenkɔ y'anim na yenkenkan deε aka no, emu kakraabi, sεdeε wobεnya nfonini no nyinaa. Ne nyinaa ye.

. . . sε wɔbehunu *aboa no sε da bi na ɔwɔ hɔ, . . . na afei deε ɔnni hɔ, nanso ɔwɔ hɔ ara.*

Na εha na adwene a nyansa wɔ mu no wɔ.

⁵⁸ Afei, dodoɔ sεn na wɔnim sε nyansa ye Honhom no akyεdeε no mu baako? Afei, ekuo bεn na ɔrekasa kyere wɔn yi, afei? Eεε sε ɔrekasa kyere nipakuo bi a wɔwɔ a—a Honhom no akyεdeε ahodoɔ no sε εreye adwuma wɔ Asafo no mu.

. . . *εha na adwene a nyansa wɔ mu no wɔ.*

⁵⁹ Afei, wo deε gyina hɔ, hwεhwε εno wɔ asafo mmerε ahodoɔ no nyinaa mu wɔ ha. Yεreyi apue, Honhom Kronkron no rekasa, sεnea saa akyεdeε ahodoɔ no εεε sε wɔye adwuma εwɔ da a εdi akyire no mu. Afei, yεwɔ ayaresa akyεdeε ahodoɔ no a εreye adwuma. Oh, εre—εre kɔ yie. Eye, onuabarima, akyεdeε ahodoɔ foforo wɔ hɔ. Eno ye emu baako. Eno ye ade ketewa koraa. Eye, εha na akyεdeε kεsεε paa wɔ εha pεε. A εno na εbeyε deε eye paa, Honhom Kronkron akyεdeε a eye nyansa, a εbεka Onyankopɔn Asem no abom na akyere Asafo no baabi a yegyina, sene sε obi bεnya ayaresa? Yεnyinaa pε sε yeho ye yen den. Mε pε sε me kra ho beyε no den, sene sε me nipadua ho beyε no den, bεrεbiara. Oh, me!

Tie Honhom Kronkron no a ɔrekasa fa Yohane mu wɔ Patmo so, ɔkaa sε, “Eha na nyansa no wɔ. Ma no ntie Yei.” Afei yεrenya nfonini bi wɔ ha. “Eha na . . .”

Na εha na adwene a nyansa wɔ mu no wɔ. Tiri nson no ye mmerpɔ nson, a ɔbaa no te soɔ.

⁶⁰ Kuropɔn baako pε na εwɔ hɔ, a me nim, wɔ wiase. . . Kuropɔn mmienɔ na εwɔ hɔ, a me nim, a εwɔ mmerpɔ nson anaase deε εkyene saa wɔ mu. Cincinnati ye emu baako, a eye Cincinnati anansesεm. Eye sakraman maame, wo nim, a . . . εne deε εkeka ho. Nanso εwɔ deε εkyene saa wɔ mu. Nanso asafo baako biara nni hɔ a εdi Cincinnati so.

Baabi baako pε na εwɔ wiase nyinaa, a εwɔ asafo a εte mmerpɔ nson soɔ, a εdi wiase nyinaa so. Seesei, me firii hɔ baase nkyeree. Saa nnoɔma no nyinaa.

Na mahunu hɔ baabi a εkaa sε, “Na εha na nyansa wɔ.” Adiyisem 13. “Deε ɔwɔ nyansa mmu aboa no akonta no nto ano, na eye onipa akonta ntoana.” Enye nipa dodoɔ bi, nipa

kuo bi, mmom “onipa” bi. “Na n’akonta ntoano ye ahansia ene aduosia-nsia.”

⁶¹ Mate mpre pii, se, pope a ɔwɔ Roma ahennwa so no, wɔatwɛɛ, “VICARIVS FILII DEI.” Na menhunu se eno ye nokorɛ. Twɛɛ nsensanee, twɛɛ no wɔ akyerɛdeɛ mu, ɛwɔ Roma akontaabudeɛ mu, na hwɛ se ete saa. Eye nokorɛ pɛpɛɛpɛ. Me bɛnee eno ho paa eye pope abotire mmiɛnsa no, a ɛwɔ ahwehwe mu, “Tumi wɔ amanehunukrom, ahemman mu, ene ɔtwɛnbea.” Wohu? Enti, saa nnoɔma no, me firi hɔ baɛɛ nkyɛree, me firi Roma na ɛbaɛɛ na me nim se eye nokorɛ. Afei yenim se ayi nfonini apue.

Na eha ahemfo nson no: nnum agu (a na eye saa berɛ no), na ɔbaako wɔ hɔ (eno ne ɔbaako a waba seesei, a na eye Kaesare), na ɔfoforo no nnya mmae (a na eye Herod, a na ɔye tirimmuɔdenfo); . . .

⁶² Afei monhwɛ. Monhwɛ senea eye pɛ fa.

. . . na se ɔba a, etwa se ɔtena hɔ kakraa bi.

⁶³ Obi nim mmɛɛ tenten a Herod de dii adeɛ? Abosome nsia. ɔtwɛɛ ne maame faa abɔntene so, ɛwɔ pɔnkɔ a nipa baako te soɔ. ɛna ɔtoo kuro no mu gya; na ɔde too Akristofoɔ no so. Na ɔne mmaa dii agobɔne wo beɔɔ no ho berɛ a . . . berɛ a ɔrehye kuro no. Abosome nsia—nsia. Na hwɛ, “Na aboa no . . .” Afei monhwɛ, monhwɛ se deɛ na ɔye ɔsansani. Wahu? Afei monhwɛ.

Na aboa a na ɔwɔ hɔ da bi, na afei deɛ ɔnni hɔ no, ɔno ara nso. . . ne deɛ ɔtɔ so nɔwɔtwe, na ɔfiri nson no mu (nson no suban), na ɔkɔ ɔseɛ mu.

⁶⁴ Obiara nim deɛ ɔseɛ kyerɛ, eye “amanehunukrom.” Na monhwɛ baabi a ɔpue firiiɛ, “amanehunukrom.” Eye deɛn? Ebunu no. Katolik nkyɛɛkyɛɛ no nni fapem biara. Katolik nkyɛɛkyɛɛ no nni Twɛɛ Kronkron biara mu. Yenni Twɛɛ Kronkron biara de ma Katolik nkyɛɛkyɛɛ no, ɛnni hɔ koraa. Wɔnye ntom se wɔye. ɔsɔfo no te hɔ, saa ɔsɔfoɔ kumaa yi a ɔwɔ Sacred Heart asafo mu no baa hɔ. ɔkaa se, “Oh, ɔno . . .” Na mereka kyerɛ no fa Mary Elisabeth Frazier asubɔ ho. ɔkaa se, “Oh, wo bɔɔ no asu sɛdeɛ kane Katolik asafo no kwan a wɔfaa so bɔɔ asu no tɛɛ no.”

Me kaa se, “Berɛ bɛn ne no?”

ɔkaa se, “ɛwɔ Twɛɛ Kronkron no mu, wo Twɛɛ Kronkron no.”

⁶⁵ Me kaa se, “Katolik asafo no bɔɔ asu saa? Eno ne Katolik asafo no nkyɛɛkyɛɛ anaa?”

“Aane.”

⁶⁶ Me kaa se, “ɛwɔ Katolik asafo a mfomsoɔ nni mu yi, adɛn nti na asesa bebree saa?” Wahu?

67 Okaa se, “Eye, hwe, mo nyinaa mo gye Twere Kronkron no di. Yen deɛ yegye asafo no di.” Wahu? “Yen deɛ emfa yen ho deɛ Twere Kronkron no ka. Eye deɛ asafo no ka.” Saa ye nokore paa. Wobehunu deɛ etee paa, bra mu, so hwe preko, hwe. Wɔmfa deɛ Twere Kronkron no ka ho; eno ne no nni hwee ye. Wɔfa deɛ asafo no ka ho. Wohu?

68 Nanso yemfa deɛ asafo no ka ho. Deɛ Onyankopɔn ka na yegye die. Amen. Efiri se Twere Kronkron mu no, wɔatwɛre se, “Momma onipa biara nye ɔtorofoɔ, na Me deɛ nye Nokore no.” Eno nti na yenye asorefekuo.

69 Afei monhwe. Montie yei, simma kakra. “Ahemfo nnum a na wɔwɔ hɔ da bi, na wagu, ahemfo nnum.” Se mo pe eno afiri abakɔsem mu a, mede bekyere mo. “Na ɔbaako wɔ hɔ, na ɔfoforo no beba.”

Afei monhwe, “aboa no.” Afei, na aboa no nye ɔhene. Na ɔye “ɔbaako a ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔnni hɔ; nanso ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔnni hɔ; nanso ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔnni hɔ.” Eye deɛn? Pope ahodoɔ adedie, tumi, aboa a ɔredi adeɛ. Eno ne bere a abosonsom Roma dane beyee papal Roma. Abosonsom Roma daneɛɛ, na ebeyee pope ahennie, a, wɔnyaa pope se anka ebeyee ɔhene, na pope no na ɔye honhom mu ɔhene. Eno nti na wɔhye no ahenkye, honhom mu ɔhene, a ɔgye to mu se ɔye Yesu Kristo nsiananmu. Wo na wowɔ hɔ no. Afei monhye no nso.

70 Na yerebeyi saa Katolik nkyerekyerɛ no afiri hɔ aba na yakyere mo senea atene awura Matemeho asafo ahodoɔ no mu, wahu, senea ɔdaso wɔ Matemeho asafo no mu, emu dodoɔ no ara. Ebo abira, koraɔ, ene Twere Kronkron no, ebo abira nokware mu. Afei, “Aboa no a da bi na ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔnni hɔ.” Afei monkae, “Wɔbedadaadaa wɔn nyinaa, wɔn a wɔtete asase soɔ, a wɔammfiri wiase asehye antwere wɔn din.” Momma yenhwe.

Na aboa a na da bi ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔnni hɔ, (nyiyimu 11 no) ɔno ara nso ne deɛ ɔto so nɔwɔtwe, na . . . ɔfiri nson no mu, na ɔko ɔseɛɛ mu. (ɔbekɔ so ara akɔsi se ɔbekɔ ebunu mu wɔ ekwan no awieɛ.)

Na mmɛn du a wo hunuuɛ no ne ahemfo du, . . .

Afei monhwe ha. Se mo pe se mo hunu biribi a eɔa nso kese a, monhwe yei.

. . . ne ahemfo du, a wɔnnyaa ahennie; nanso wɔne aboa no benya ahooɔden se ahemfo dɔnhwere baako.

71 Wɔnsii wɔn ahemfo; wɔye sodifoɔ atirimmuɔdenfoɔ. Hwe, wɔansii wɔn hene da, nanso wɔnyaa ahooɔden se ahemfo, dɔnhwere baako, eɔwɔ aboa no ahennie mu. Eno wɔ saa sunsum bere seesei ara sodifoɔ atirimmuɔdenfoɔ resɔreɛ yi. Wohu? “Wɔnya ahooɔden se ɔhene, wɔne aboa no dɔnhwere baako.” Afei, ne nyinaa ye.

Yeinom wɔ adwene korɔ, na wɔde wɔn tumi ne wɔn ahoɔden bema aboa no.

Yeinom ne Adwammaa no beko, na Adwammaa no bedi wɔn so nkonim: (Animuonyam!) efiri se ɔye Awuranom mu awurade, ene ahemfo mu Hene: ɔno ene wɔn a wɔka ne ho a wɔafre wɔn na wɔayɛ wɔn na wɔdi nokore no.

⁷² Mɛnya a anka mɛka asem seesei ara afa eno ho, “Dee wɔayɛ no, ansana wiase asehye reba, na wɔredi nokore ɛwɔ wɔn fre mu.” Halleluya! Ene no. “Wɔafre wɔn, dee wɔayɛ wɔn, na wɔdi nokore.” Na ye nkabomdee, wahu, “Dee wɔayɛ wɔn, na wɔdi nokore.” Wɔbedi ne so nkonim. Emfa ho ne senea wɔbeyɛ kɛsee.

⁷³ Na saa kɔmmunism kɛsee yi, kɔmmunism a erekɔso enne yi, monha mo ho ɛwɔ eno ho. Eno reye adwuma akɔhye Onyankopɔn nsam pɛpɛpɛ. Mɛtumi de Twere Kronkron yi akyerɛ mu. Ɔbɛma ɔbaa no ahunu amane de ama mogya danseni biara a ɔbaa no kumm no. Aane, owura. Monhwɛ se saa ahemfo yinon nyinaa akabom apene so, na wɔbetaa ɔbaa no. Na aman nyinaa, wiase nyinaa, kɔmmunism retwi afa so. Aden, ɛse se eye Onyankopɔn anammɔntuo, se ɔbetwe wɔn aso. Wo ka se, “Twen simma kakra, Onuabarima Branham. Kɔmmunism, Onyankopɔn anammɔntuo?” Nokore paa, akyyinyee nni ho, se eye Onyankopɔn anammɔntuo. Twere Kronkron no kaa saa. Nanso ɛretu anammɔn apae atemmuo agu nnipa a wɔnnye Nyankopɔn nni na wɔye mmaratofɔɔ animguasefɔɔ. Edeɛn na aka ɛwɔ wiase yei mu? Edeɛn na yanya? Dakoro bi eha . . .

⁷⁴ Mɛwie m'asɛmtire no simma kakra, se ɛbeyɛ yie a. Na mererkenkan Twereɛm kakraa bi baabi a adwaman ba emma Awurade badwa mu n'awɔɔ ntoatoasɔɔ dunnan. Dodoɔ sen na wɔnim saa? Eno ye nokore, Deuteronomium 23; adwaman ba. Se wɔkyere ɔbaa bi ɛwɔ wiram, na se, onipa bi ntumi nnye no a, na ɔbarima no ne no da a, ɛse se saa ɔbarima no ware no. Na emfa ho se ɔbaa no beye tuutuuni a, ɛse se ɔbarima no ne no tena kɔsi se ɔbarima no bɛwu. Na se saa ɔbaa yi ware ɔbarima no, na ɔsusu se ɔbaa no ye babunu, na se ɔnye a, enneɛ na wɔbetumi akum ɔbaa no. Na se ɔbarima ene ɔbaa a wɔnwareeɛ, na wɔwo adwaman ba a, saa, ɔmma Awurade badwa mu, n'awɔɔ ntoatoasɔɔ dunnan. Na mfirinhyia aduannan ye awɔɔ ntoatoasɔɔ. Ɛbeyɛ mfirinhyia ahannan ansana saa bɔne no befiri Israel mu.

⁷⁵ Onyankopɔn kyiri bɔne! Sen na wohwehwe so wɔbetiatia Awurade Yesu Mogya Kronkron no so, ɛsiane se wɔwo asɔrefekuo bi mu, wohwehwe se wo beko mu? Wɔbɛba wɔ Onyankopɔn nhyehyeeɛ so anaase woremma koraa. Ɛye. Ɔsomfɔɔ, ɔsempakani, dee yetee biara, ene no nni hwee ye. Wo dee bra wɔ Onyankopɔn nhyehyeeɛ so.

76 Awoɔ ntoatoasoɔ dunnan. Onipa no te ase seesei ara a ɔne me rekasa. Ɔkaa se, “Ebeɣe den na yebehunu dee wɔbegye no nkwa afei?”

77 Me kaa se, “Eha na ese se wo ye Kalvini papa.” Wɔtwereɛ wo din wɔ Nwoma no mu ansana wɔreto wiase fapem. Onyankopɔn fa saa mogya kwan no so. Eto gye Ono ara. Wohu?

“Nanso edeen na eno wɔ . . .”

78 Montie. Mo enne, mmabunu, Me nnim se ebia mo ba saa asɔre yi, anaase baabi mo ba, mo mmerantee ene mmabaa. Mo nim se, nnooma a moreye no, se awoɔ ntoatoasoɔ foforo bi wɔ hɔ a, wɔbegyina dee mo ye so abu mo mma aten anaa? Monni ɔbuo biara de ma abrafo pa anaa? Mo mmabaa a mo wɔ ha a morehye ntaadeɛ ntiantia ene nnooma de nam no, mo nim se, eno benya nsunsuansoɔ ewɔ mo mmamaa so. Monim se na mo nanammaa ye—mmaa atuatefoɔ, ena wo maame ye abaayewa a ɔsuua no, na eno nti na wo bɔ wo ho adagya enne yi anaa? Nokoreni. Edeen na mo mma beɣe? Aane, owura. Onyankopɔn kaa se ɔbetua awofoɔ amumuye so ka afa mma ene won mma so, akɔsi awoɔ ntoatoasoɔ mmiensa ene nnan so.

79 Na mo nim, me nuabarima, bere biara a wo ye dee eye no, eno beba wo ba so?

80 Monhwe ha, momma yemfa Hebrifoɔ, ti 7. Twere Kronkron no kaa se, bere—bere a Melkisedek hyiaa Abraham se ɔfiri ɔhene no kum reba no, ɔhyiraa no, na Ekaa se, afei, “Lewi . . .” Ɔrekasa fa ntotosoɔ du tua ho. Ɔkaa se, “Lewi nyaa ɔhye firii Awurade hɔ se ɔnye ntotosoɔ du mfiri ne nuanom hɔ. Na Lewi a ɔgyee ntotosoɔ du no, tuua ntotosoɔ du, ɛfiri se na ɔwɔ Abraham asene mu bere a ɔhyiaa Melkisedek.” Na na Abraham ye ne nana-nkansa. Abraham na ɔwoo Isak, Isak woo Yakob, Yakob woo Lewi; Lewi, agya, nana, nana-nkansa. “Na bere a Lewi wɔ Abraham asene mu no,” Twere Kronkron no kaa se, “ɔtuua ntotosoɔ du de maa Melkisedek.” Halleluya!

81 Emma obiara nka nkyere wo se ewiase anamɔntuo biara betumi asesa Onyankopɔn nhyehyeeɛ kaseɛ bi. Ɔreko so ara! Wɔhyehyee no wɔ mfitiaseɛ hɔ. Ahonhommone biara nni hɔ anaase ahonhommone dodoɔ biara rentumi nsesa Ne nhyehyeeɛ.

82 Afei, Twere Kronkron no anka se “daakye bi” ɔbetua. Twere Kronkron no kaa se, “Ɔtuua ntotosoɔ du,” bere a na ɔwɔ ne nana-nkansa asene mu. Animuonyam! Ono ne m’Awurade. Oh, na Onim, mpo, ansana wɔreye ewiase. Na ɔnim biribiara. Na ɔtuua ntotosoɔ du, wɔ Abraham mu.

83 Na onuabaa, onuabarima, ebeɣe den na wo betumi adwane afiri ha, ena nnipa tena ase na wɔde obi yere nenam, na eyerenom reseɛ efie mu, na wɔtena ase sedee wo reye yi, edeen na worehwehwe se awoɔ ntoatoasoɔ foforo beɣe? Dee etee nie. Seesei abeye se enkaa hwee gye adwaman mma nkurofoɔ, awoɔ-basaa,

porɔɛ nkurɔfoɔ. Na adeɛ baako na aka ama, na ɛno ne topaɛɛ da a yete mu yi. Saa yɛ nokorɛ paa. Yɛwɔ awieɛ bere no mu.

⁸⁴ Y'atena ase anɔpa yi, ɛwɔ Kentucky mmepɔ no mu akwirikyiri no hoaa, abarimaa panin kumaa bi, ɛyɛ den se wobɛnya ne mu anamɔn du, afiri nsa yɛ ho. Ebia na ebeyɛ den se ɔbehunu deɛ ɛyɛ nifa anaase benkum. Bere a ɔtee. . . Na mako baabi foforoɔ. Na mennim baabi a maduru. Na me wɔ amena no bi mu. Na mekɔɔ soro ho se merekɔ yɛ mpuro ahayɔ. Na bere a me tenaa soro ho no, me ne no kasaaɛ. Na saa abarimaa yi kaa se na ɔwɔ asraafoɔ kuo no mu. Na ɔbehunuu se, yerekasa fa Awurade ho, na ɔkaa se, “Ɔsem pakani, wonnye nni se yɛwɔ awieɛ bere mu?” Ɔwɔ bepɔ no mu akwirikyiri no hoaa.

⁸⁵ Me kaa se, “Nokorɛ, yeyɛ. Nokorɛ, ɔba, yɛwɔ awieɛ bere mu.”

⁸⁶ Ɔha na yɛwɔ. Yei ne dɔn a yɛwɔ mu, onuabarima. Yɛwɔ bea ho. Worentumi nhunu sɛnea akanee no ɛnanom, ɛne agyanom, sɛnea wɔtenaaɛɛ, ɛne nana barima ɛne nana baa? Worentumi nhunu sɛnea paapa ne maame tenaaɛɛ? Ɔnyɛ nwanwa se yɛwɔ porɔɛ mu ɛnne yi. Ɔnyɛ nwanwa se, wobɛtumi aka asem no paa; nso wɔbɛkɔso ara ahyɛ ntaadeɛ ntiantia, na wabu wo animtia. Wɔbenom tawa na wahu wisie no agu wo so, na wɔka se, “Hwe wo ara w'adwuma.” Adɛn? Ɔfiri se ɛno ne abusua a wɔfiri mu. Merebɛba ɛno so, tee, *Aboa No Asefoɔ No*. Yɛbehunu baabi a ɔba mu, yɛbehunu deɛ nti wɔyɛ te saa. Wɔyɛ bonsam mma firi wiase asehyɛ. Ɔno yɛ nokorɛ. Na yɛnyɛ hwee, mma no, gyese atemmuo nko ara na aka. Yɛrentumi nya hwee gyese atemmuo. Onyankopɔn beyi biribiara afiri ho. Na nnipa no ara na ayɛ. Na ɛnye Onyankopɔn nhyehyɛɛ se ebeyɛ saa, mmom na Ɔnim se ebeyɛ saa. Ɔno nti na Ɔkaa se ɔbe “Daadaa wɔn a wɔtete asase so nyinaa, gyese wɔn a wɔtwɛrɛɛ wɔn din wɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu ansana wɔreto wiase fapem.”

⁸⁷ Momma yɛnhwɛ. Afei yɛnkenkan nkɔ animu kakra. Afei, afei megyedi se yɛwɔ 12.

Na mmen du a wohunuuɛ no ne ahemfo du, a wɔnnnya ahennie; nanso wɔne aboa no benya tumi se ahemfo dɔnhwere baako.

Yeinom wɔ adwene korɔ, na wɔde wɔn tumi ne wɔn ahɔɔden bɛma aboa no.

Na yeinom ne Adwammaa no bɛko, na Adwammaa no bedi wɔn so nkonim: ɛfiri se ɔyɛ awuranom mu Awurade, ɛne ahemfo mu Hene: na ɔno ne wɔn a wɔka ne ho a—a wɔafɛ wɔn, na wɔayi wɔn, na wɔdi no nokorɛ no.

Na ɔka kyerɛɛ me se, Nsuo a wohunuuɛ, a odwamamfoɔ no te soɔ no, yɛ nkuro ɛne nkurɔfoɔ, . . . akuakuo, . . . aman, ɛne kasa ahodoɔ.

*. . . mmen du a wohunuie no wo aboa no soɔ no, wɔn
na wɔbetane odwamamfoɔ no, . . .*

⁸⁸ Monhwɛ eno seesei, saa “mmen du,” saa ahennie du. Hwɛ, biribiara retoto mu, deɛ saa sodifoɔ tirimmuɔdenfoɔ yinom teɛ. Monhwɛ baabi a sodifoɔ tirimmuɔdenfoɔ yinom kyea kɔ. Ehen na wɔkyea kɔ? Wo—wo deɛ kyere me sodifoɔ tirimmuɔden ni a ɔnkyea nkɔ kɔmmunism mu. Wahu? Na wɔbeyɛ (deen?) tane “odwamamfoɔ no,” ɔbaa no, asafo no. Nanso edeen? Monhwɛ dec erebeyɛ no.

*. . . yeinom betane odwamamfoɔ no, na wɔayɛ no pasaa
na wada adagya, na wɔadi ne nam, na wɔde ogya ahye
no.*

⁸⁹ Wɔbeyi saa adeɛ no afiri asase nfonini so, eyɛ nokorɛ sɛdec me gyina ha yi. Yɛwɔ berɛ sɛ yɛbɛfa asemtire afa saa asafo no ho, na yɛde afa Tweresem no mu, baabi a Ekaa sɛ, “Asase so ahemfo nyinaa, ene hyɛn akwankyerɛfoɔ nyinaa, ene wɔn nyinaa, na wɔagyam sɛ, Babel kɛsɛɛ no dɔnhwere baako mu na wɔayɛ no pasaa.” Dɔnhwere baako mu na wo berɛ aba! Na, oh, sɛnea Ekaa sɛ, “Momma mo ani nye, mo ahotefoɔ, ene mo adiyifoɔ akronkronfoɔ nyinaa, efiri sɛ Onyankopɔn atɔ ahotefoɔ no ene mo nuanom mogya so werɛ wɔ ne so.” Hwɛ, eyɛ nokorɛ. Nokorɛ, kɔmmunism redi agoro akɔtɔ Onyankopɔn nsam pɛɛ. Sɛdɛɛ ɔhene Nebukadnessar dii agoro kɔtɔɔ ne nsam pɛɛ, bɛfaa Yudafoɔ no, berɛ a wɔdaneɛ wɔn ani! . . .? . . .

⁹⁰ Na bɔne betumi akɔso aporo, na teneneɛ asefoɔ betumi atena mu na asefoɔ no betumi akɔso aporo, na wɔaporo na wɔaporo kɔsi sɛ akyre yi no efiri hɔ. Ekɔduru baabi, efiri sɛ wɔn maamenom ene agyanom ene deɛ ekeka ho no atena ase saa wɔ y’anim, ɛwɔ saa kwan no so, ekɔsi sɛ hwee nni hɔ mma yɛn. Na monim deɛ Yesu kaaɛ? Sɛ wantwa nna no so a, honam baako mpo nnya nkwayɛɛ.

⁹¹ Motumi hunu? Motumi hunu deɛ nti a yanya yeinom (merenka biribi kɛkɛ.) Arthur Godfrey, ene obiara, monim, hwɛ, ene Elvis Presley, ene—ene sisie a ɛwɔ fam, ngusoo, ene nwi a ɛsɛne wɔn kɔn ho, ene yeinom nyinaa, kwan a mmerantɛɛ ne mmabaawa ɛreyɛ wɔn ho? Edeen na eyɛ? Eyɛ deen? [Onuabarima Branham de ne nsa bɔ asenka pono no so mpre dubaako—ɔs.] Efiri sɛ efiri nkurofoɔ a watena-pɛn, adwamamma. Enkaa hwee! Oh, wɔsɔre gyina na wɔto nnwom, “Me bɛne, me Nyankopɔn, Wo nkyɛn,” te sɛ pea-picker Ernie ene wɔn a aka te saa no, wɔto nnwom bi, ene deɛ ekeka ho te saa. Onuabarima, wonim adeɛ? Eno, eno yɛ nyaatwom paa. Aane, owura.

⁹² Onipa nni dwumadie biara ɛwɔ asenka pono yi akyi a ɔpue na ɔsa rock-and-roll ene boogie-woogie ene saa nnooma no nyinaa. ɔnni dwumadie ketekete koraa ɛwɔ akyre ha. Yei yɛ asofoɔ dea, deɛ Onyankopɔn afre no. Onyankopɔn asofoɔ a wafre wɔn na akyre ha wɔ wɔn. Na akyre ha nnye wɔn a wote saa dea. Eno

ne asem a ewo ho enne, wama asafu no asene ekuo. Ekuo ye, wo pe se wo ye saa a, eno wo wo ho. Mmom ma me nka nkyere wo, nsonsonoe kесеe wo ho . . . da ekuo ene asafu no ntam. Aane, owura. Wo pe se wo ye saa nnooma no wo ekuo mu, na wo ye saa aponto ene dee ekeka ho, eno wo wo ho. Nanso, onuabarima, ese se wopra asafu no mu efiri asenka pono no ho nyinaa kasi edan no ase. Eno ye nokore. Me nkyere se wamfa mpoma fororo nhyehye mu ene dee ekeka ho. Me kyere se yemfa tete-kwan so, ohyewbo a efiri-Onyankopon ho a ebewete nnooma afiri efa baako ako oforo ho. Aane, owura. Te se waso kanea, anyinam kanea ato nteferе kuo bi so ewo apre aba bi ho. Aane, owura, wobewete bere a hann no ato.

⁹³ Afei monhwe, “Woye adwene koro, wamfa won tumi mma.” Me wo eno ase seesei. “Mmen du no.” Aane, afei.

Efiri se Onyankopon na ode ahye won akoma mu se wamma ne tiri mu asem mmra mu, (eho na worekoro no), na woye adwene koro, na wamfa won ahennie mma aboa no, nkasi se Onyankopon asem no bewie duro.

Afei, na obaa a wohunuu no no ne kuro kесеe no, a edi asase so ahemfo so hene no.

⁹⁴ Afei, eho nhia se yebetwa yen ho, yenim se eno ye Katolik dibere nhyehyee. Eho nhia se obiara . . . Me—me gye eno di yie sedee me gyedi se manya Honhom Kronkron no. Me gye eno di sedee me gyedi paa se me ye Kristoni a me gyina ha enne yi, se saa Katolik dibere nhyehyee no ye ono—ono . . . Vatican Kuropon no ne ono—ono kuro a ete mepo nson so no. Asafu no dibere nhyehyee no ne aboa no a da bi na wo ho, na onni ho bio. Obaa no ne Babel. Eye biribiara nfonini perepere, ewie pe wo Tweresem no nyinaa mu. Eye Katolik asafu no.

⁹⁵ Afei, afei eha na dee ekikie no wo. Wo ka se, “Eye, wo mpem me, Onuabarima Branham.” Nanso ma me mmisa wo biribi. Momma yenko akwire pee nyiyimu 5.

Na watwere . . . din bi ne moma so se, AHUNTASEM, BABEL KESEE NO, AKYIWADEE MAAME . . . ASASE SO NNWAMAN ENE AKYIWADEE NA.

⁹⁶ Na obaa no ye deen? O-d-w-a-m-a-n-f-o-o. Na oye m-a-a-m-e. Edeen? M-a-a-m-e. Wawo biribi. Mmammarima maame? Woye nnwamanfo! Edeen ne odwamanfo? Eye adekoro se—se tuutuuni, obaa a wo adwaman. Edeen na emaa no bo adwaman? Ne nkyerekyere. Na oye ne ho se Kristian asafu, nanso na oma nkyerekyere a nnipa-ahyehye. Na eha obaa no ka se na wo . . . Se na obaa no ne ekuo a edikan a, enne na ereye aye se ekuo ahodo bi wo ho a apue afiri ne mu. Obaa no ne nnwamanfo maame. Saa ye nokore? Nnwamanfo maame. Orentumi nnye mmame, seesei, a eye mmarmaa. Orentumi nnye maame . . . Ese se oye mmaa maame. Na, se na woye mmaa dee a, na woye asafu pii. Afei momma yenhwehwe mu. Edeen na efirii ono mu . . .

97 Na ekuo a edikan ne dee ewo hen? Katolik asafo. Na ekuo a eto so mmienu ne dee ewo hen? Luta. Na ekuo a eto so mmiensa ne dee ewo hen? Zwingli. Edeen na ebeto so? Calvin. Na ehɔ na Anglikan baaee, na efirii Anglikan no ebaa Metodis. Metodis no, edeen na Metodis de baaee? Efirii ehɔ na Alexander Campbell baaee. Efirii Alexander Campbell mu ena John Smith baaee. Efirii . . . Alexander Campbell ye Kristian asafo; afei, wanya nnan anaase nnum, Kristo asafo ene saa isms nketewa afoforo pii afiri mu aba. Afei eha na Baptis asafo no baaee, na kakra pue firii mu. Na efiri Metodis asafo no mu baaee . . . efiri Metodis asafo no mu no, baaee, Wesleyan Metodis diikan baaee, na afei emu tetee mpre nnan anaase nnum. Afei wɔbaa Metodis foforo mu, na afei wɔfirii mu bio, afei wɔbaa Free Metodis. Na—na afei wɔfirii eno mu baa Nazarene. Na wɔfirii Nazarene baa Pilgrim Holiness, na Pilgrim Holiness koo so. Eyee isms ketewa bi na epue koo so saa, etoaa so koo so, emu baako biara nkete—nkete firii aseɛ akwire ho na ekoo so ara. Na edeen na emu baako biara yeeee? Na ekowiee Pentekoste.

98 Na edeen na Pentekoste yeeee? Adekorɔ no ara a won maame yeeee no, wɔkoo won akwi pɛe koyee nyehyee. Na edeen na ebeyeeee? A—a asorefekuo bi. Woko wura baako mu, adee a edikan, “Wo nkyerɛkyere ne sen?” Abarimaa, wode afeemeremere nunu wo, hwe, se wɔbehunu dee wo tee, dee wo gyedie. Na se wo ne won adwene annyee pe a, onuabarima, wɔbeyi wo ehɔ ara afri mu. Na eyee nokore.

99 Na ennwene se esiane se wo ka se wo ye Pentekosteni nti na wo ho ato wo. Onuabarima, Pentekoste dodoo no ara befiri kwan no so se won a wɔwo kwan no so, me gyedi. Wohu?

100 Afei, saa ekuo ahodoɔ no nyinaa, se anka wɔmaa Honhom Kronkron nhyira no tenaa ho, ena wɔannyee nyehyee a, ena watenaa anuaye mu maa Honhom Kronkron no yee ntetemu no a. Honhom Kronkron no tetemu. Anania ene Safira baa mu dakoro bi, bekaa se *see-ne-see*; na Honhom Kronkron no kaa se, “Aden nti na mo dii atorɔ?”

101 Nanso yekase, “Afei, eno ye Onuabarima Jones, monka biribi bone biara mfa ne ho seesei, ono ne obi a otua paa a yanya no asafo no mu. Me nim se owo Honhom Kronkron; me tee se oreka kasa foforo, na mahu no se oretam wo Honhom mu.” Eno nye hwee te se worehwe nkateɛ agu nantwie nwoma a awoo so. Wohu? Ene no nni hwee ye. Onyankopon na oka. Ono na oka se ebia nye saa anaase onye. Nokore paa. Nanso yefaa no koo yen asorefekuo mu. “Eyee, yetuu no firii—firii Assemblies mu, ena Oneness faa no. Oneness faa no bere kakra, na afei wotuu no firii mu. Efiri se, wofaa no koo ho, ena Jesus Only faa no. Jesus Only fa no kakra, na afei adee a edi ho a efa no ne church of God, wofa no. Church of God of Prophecy fa no, na Tomlinson move agye no.” Oh, me! Onuabarima, se yennwiee a! Eno wo Pentekoste mu, ohyewoo a etwa too. Na seesei wanya Blue Flame, ena wanya

ngo asɛrefoɔ, ene—ene mogya a ɛwɔ animu. Na, oh, ahummɔborɔ, me nnim baabi a wɔaduru seesei.

¹⁰² Aka adeɛ baako, na biribiara abɛyɛ porɔɛɛ. Monim sɛ Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ ɛbɛyɛ porɔɛɛ? Na mo nim sɛ—sɛ Twɛrɛ Kronkron no akasa afa da yi ho, sɛ ɛbɛba mu, bɛrɛ a ɛfɛɛ bɛyɛ Awurade apono so mama? Na ɔkaa sɛ, “Hwan na mɛtumi akyerɛ no nkyerɛkyerɛ? Hwan na mɛtumi ama no ate m’aseɛ? Na mmara akyi mmara, mmara akyi mmara, ɛha kakra.” Hwan na ɔbɛtumi akyerɛ no nimdeɛ? Wɔn a wɔatwa wɔn nufoɔ, maame no. Wohu?

¹⁰³ Afei, ɛnni hɔ—ɔbaa bi nni hɔ, ɔbaa biara nni kuro yi mu gyɛsɛ deɛ ɔbɛtumi awo ababaa bunu. ɔtɛ saa bɛrɛ a wawo no, seesei, na ɔbɛtumi ayɛ deɛ ɛyɛ. Nanso sɛ wanhyɛ no nso a, sɛ ne maame wɔ saa su no a, saa abaayewa no, edu mu ahodoɔ nkron, bɛyɛ sɛdeɛ na ne maame tɛɛ pɛpɛɛpɛ. Seesei, monim sɛ ɛno yɛ nokorɛ. Abrewa a ɔrehwɛ efie a ɛnni din pa, bɛtumi awo abaayewa kumaa bi. ɔbɛtumi adi mfɛɛ dunsia, a ne ho tɛɛ na ɔwɔ suban pa tɛ sɛ sukooko biara, sɛ ɔkɔso tɛ saa a. Nanso, deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɔsane kɔ n’akyi na ɔyɛ tɛ sɛ ne maame.

¹⁰⁴ Afei, Katolik asafo no ne odwamanfoɔ dada a ɔdikan a ɔde nkyerɛkyerɛ a ɔno ara yɛɛɛ baaɛ, gyidihunu, a, Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ, “ɔbaa no firi ebunu mu na ɛbaaɛ na ɔbesane akɔ ɔsɛɛ mu.” Twɛrɛ Kronkron no kaa saa. Afei, sɛ wɔkyerɛkyerɛ saa a, ɛyɛ mfomsoɔ. ɛyɛ mfomsoɔ, sɛdeɛ Onyankopɔn Asem kyɛrɛ no. Na afei Mɛtɔdis asafo no baaɛ, a ɔbaa no na ɔwɔo no, ababaawa a ne ho yɛ fɛ, nanso ɛdeɛn na ɔyɛɛɛ? ɔsaneɛ nakyi kɔyɛɛ adekorɔ no ara a ne maame yɛɛɛ no bi. ɔma n’asafomma hyɛ ntaadeɛ ntiantia. ɔma wɔn nom tawa. ɔma wɔn kɔso na wɔyɛ sɛdeɛ wɔpɛ. Biribiara nni hɔ a wɔka fa ho. ɔhwɛfoɔ kumaa no a wɔantɛtɛ-no yie wɔ asɛnkapono akyi hɔ no, asɛnka pono akyi hɔ no, ɔsuro sɛ dabi ɔnnya akatua, anaase krakas prɛtɛ mma.

¹⁰⁵ Ma me nka nkyerɛ wo, onuabarima, mɛka Asem pa no mmom, na m’awe soda krakas na manom nyankonsuo, na maka emu Nokorɛ. Sɛ masafomma no mu biara sɔrɛ pue abɔntɛnɛ a, mɛka emu Nokorɛ. Aane, ampa.

¹⁰⁶ ɛyɛ deɛn asem? Oh, ɛyɛ aduane krataa. “ɛyɛ, wo nim, me ne ɔhwɛfoɔ wɔ asafo kɛsɛɛ paa a ɛwɔ kuro no mu.” Mo Baptistfoɔ ɛne Mɛtɔdisfoɔ tie odiyifoɔ torofoɔ. Afei, ɛyɛ ya, nanso biribiara a ɛkyerɛkyerɛ deɛ ɛne saa Twɛrɛ Kronkron yi bɔ abira no yɛ odiyifoɔ torofoɔ. Me mfa ho sɛnea edi mu fa, ɛyɛ atorɔ nkɔmhyɛ. ɛyɛ nokorɛ.

¹⁰⁷ “Oh, biribiara yɛ mmɛrɛ dodoo a wo din wɔ nwoma no mu no.” Wo din bɛtumi awo nwoma dummienu mu. Sɛ ɛnni Nkwa Nwoma no mu a, w’ayera! Wo bɛtumi ayɛ papa ara sɛ, wo bɛtumi ayɛ nokwafɔɔ a wo ho tɛɛ na wo suban yɛ sɛdeɛ wo bɛtumi, ɛno ne no nni adeɛ baako mpo yɛ.

108 Esau na ɔsene Yakob mprennu, se eba no mmarima mu a, se ɔrehwe n'agya akɔkora nifirani ene biribiara a ekaho. Na Yakob ye ɔdaadaafɔ a ɔtetare ne maame ho, abarimaa kumaa a ɔye ne ho se ɔbaa. Nanso Onyankopɔn kaa se, “Me dɔ Yakob na me po Esau,” ansana wɔrewo wɔn mu biara. Romanfɔɔ 8 ka saa. Saa ye nokore paa.

109 Onyankopɔn nim deɛ ɛwɔ nnipa mu. Eɛna ɔnim deɛ ɛwɔ asafo no mu, nso. Yenam Nkwa Paanoo no so na yete ase, Onyankopɔn Asem Paanoo no. Afei, ɛno nti na yennye asɔrefekuo no.

110 Afei me pe se me ma mo biribi ketewa bi. . . Me pe se me ma mo nhwesɔ ketewa bi a matwere wɔ ha. “Kɛsee no. . .” Afei wɔ Adiyisem, wɔ 19:2. Mahye biribi nso wɔ ha. Me pe se me hwe na me hunu deɛ etee seesei.

Efiri se n'atemmuo ye nokore na etene: se ɔbuu odwamamfɔ kɛsee no aten, a ɔde n'adwamammɔ aseɛ asase no, na ɔtɔɔ ne nkoa mogya so were wɔ ne nsa mu.
(Eno ne Katolik asafo no awieɛ.)

111 Afei, yɛpe se mohye no nso, wɔ ha nso, se asɔrefekuo—se asɔrefekuo nso yehu no wɔ Twereɛsem no mu wɔ ha, se. . . Na Twereɛ Kronkron no nkasa mfa asɔrefekuo ho da. Asɔrefekuo no firi Katolik asafo no mu na ɛbaaeɛ. ɔbaa no ne asɔrefekuo maame a ɔdikan, na asɔrefekuo biara afiri ne mu aba. Afei, yei rebeye biribi a ɛbewɔ kakra. Na ɛbekɔso awowɔ bere biara, hwe. Nanso me—me pe se mohunu se asɔrefekuo ahodoɔ no mfirmi anaase ɛnye Onyankopɔn na ɔhyeɛɛɛ. Eye bonsam na ɛhyeɛɛɛ.

112 Onyankopɔn Asafo ye. . . Yen mu nkyekyɛɛɛ, yen nyinaa ye nipadua baako; anidasoɔ baako ene nkyerekyere, wɔ ɔdɔ baako. Eno ne Onyankopɔn teasefɔ no Asafo. Emfaho ne deɛ wɔn, saa nnoɔma no, yebom ye baako! Eye nokore. Se ɔye Metɔdis anaase Baptis, onuabarima, se wawo no foforɔ na Honhom Kronkron no ahye no ma a, ɔye me nuabarima. Yenam kwan korɔ so. Eye. Aane, owura. Nsonsonɛɛ biara nnim.

113 Mose. Etɔdabi a me hwe me ho hyia na me ka se, “Wonim saa Pentekostefɔɔ nyɛtrasoɔfɔɔ no, Onuabarima Branham, aden nti na wo ne nkurɔfɔɔ a ete saa nantee?” Monim adeɛ? Mose hweɛ Israel mma. ɔhwe firii mpoma korɔ no ara a Farao hwe firii mu no. Farao hunuu wɔn se nkurɔfɔɔ a wɔwɔ-dɔtee, nanso Mose hunuu wɔn se wɔn a Onyankopɔn ayi wɔn. Na ɔnim se wɔwɔ bɔhye. Aden ntira? Na ɔnam Asem no so nim. Na gyidie nti. . . Bere a ne nan si ahennwa no so, se Farao, na ewiase nyinaa hye ne nan ase, na ɔte ho na wɔrehwie nsa gu n'anom, na mmaa hoɔfɔfɔ rehu ne ho, se amrado no, anaase sodifɔ tirimmuɔdeni, anaase ewiase hene, abranteɛ Mose, a wadi mfirmihya aduanan, a na eye ne dea. ɔhweɛ saa nkurɔfɔɔ no a wɔwɔ-dɔtee no, nanso ɔhunuu se ɔye wɔn mu baako. Halleluya! Ene no. Na ɔnim se ɔye wɔn mu baako. Na gyidie nti, ɔno nko ara, ɔyii bi!

114 Eɛe se obiara yi bie. Eɛe se wo yi bie. Worebeyi bi seesei ara. Worebeyi bi anɔpa. worebeyi bi okyena anadwo, se wo tena nkwa mu a. Eɛe se wo yi bie dabi. Onuabarima, berɛ bi a abesene korɔ me yii bi. Saa Twere Kronkron yi na eyɛ nsem asekyere nwoma ma me. Saa Twere Kronkron yi na eyɛ Nkwa Nwoma ma me. Saa Twere Kronkron yi na eyɛ Onyankopɔn Asem. Twere Kronkron no na mede te ase. Saa Twere Kronkron yi na me gyina ma.

115 Eno nti, Mose hwɛɛ Israel mma no. Na enye se okaa nko ara se, “Oh, wɔye nkurɔfoɔ nwanwasoɔ. Me nni biribiara tia wɔn. Oh, daabi, merenka asem baako ntia wɔn.” Saa kwan no so na nɔpa bebree fa enne. “Oh, saa Pentekostefoɔ no ene saa nkurɔfoɔ no a wanya Honhom Kronkron no, ene saa nkurɔfoɔ no a wɔgye Nyankoma ayaresa die no, oh, me—me—me nni biribiara tia eno.” Nanso na eno nnye Mose. Ɔpoɔ Misraim na obeyee wɔn mu baako. Okɔɔ ne nuanom nkyen. Na ɔye wɔn mu baako.

116 Onuabarima, eho na me kwan fa. Mefa Awurade dee kakra a wapo wɔn no kwan no so, se wɔsua mpo a, sɛdeɛ etee biara. Wɔwo bɔhye, na me hunu wɔn din wɔ Adwammaa no Nkwa Nwoma no mu. Wɔye me nuanom. Eyɛ nokore. Yi bi na ene wɔn nyina. Papa anaase bɔne, gyina ho saa ara. Se wɔafom a, boa wɔn ma wɔnye papa. Eyɛ. Woremɔoa wɔn da se wo to wɔn koti a. Wahu, bo mmɔden twe wɔn firɔ mu.

117 Charlie, te se dee wɔka faa Onuabarima Allen ho no, efa ogya a wɔn. . . mogya a ewɔ nsa ho. Me kaa se, “Da, meremmu A.A. Allen animtia da.” Me kaa se, “Se metumi ka asem no te se A.A. Allen a, anka merennye ayaresa som mpo da.” Seesei, se yenye adwen korɔ efa mogya a eyɛ Honhom Kronkron adanseɛ, wɔ wo nsa ho a, me ne no nnye adwen korɔ wɔ eno ho. Nanso se eba anuaye dee a, ɔye me nuabarima. Me ne no gyina faako wɔ akonno. Eyɛ nokore. Se wafom a, mɛbɔ mmɔden aboa no. Na se omfomee a, na se mafom a, mɛpe se obɛboa me. Na saa kwan no so na ye—ye fa. Afei monhwɛ ha.

. . . na obaa no ye *AHUNTASEM, BABEL . . .*
NNWAMANFOɔ NA . . .

118 Afei mo hunu senea asafo no tee enne, nnamfonom, mo tumi hunu senea saa asafo ahodoɔ yi bɔ wɔn bra senea wɔpe biara? “Ne nyinaa wie pe, monko mo anim ara,” biribiara ye, monyi mo adwene mfiri so. “Adɛn, mfomsoɔ biara nni mu se moreye saa. Adɛn, wo dee bɔ mmɔden fa tete afadeɛ.” Afei monhwɛ wɔn nkyerɛkyere. Afei me pe. . . Afei monhwɛ. Eno ne wɔn suban. Mo ahunu, se mfee kakra a abesene korɔ no, na Katolik asafo no nko ara na na wɔma wɔn kwan ma wɔkɔhwɛ sini? Metɔdis asafo no rennwene biribi saa ho. Asɔrefekuo no nyinaa, “Daabi! Eno ye bonsam nnwuma.” Mentumi nhunu dee esiɛ. Aane, owura.

119 Na wo nim, wobefa Katolik mmaayewa no, wɔde saa nkumaa yi pue. . . (Afei, mmarimaa no mu bi a moanyini se me no). . . mo pue na mo hunu biribi nkumaa yi baabi a ededa wɔn-kotodwe.

Saa aberantee no, me susu se, ɔwɔ amanehunukrom, anadwo yi. Me nnim. Menye ne temmufoɔ. Nanso bere a ɔyeɛ saa nnwom fi no a epuee wɔ kasafidie so no, a wɔanhwehwe mu no, saa, “Bobo wɔn, mmaayewa, bobo wɔn; bobo wɔn bra fam na yi wo kotodwe fɛɛfɛ no kyere.” Dodoɔ sen na mo kae eno bere a ediikan baaɛ, mfeɛ pii a absene korɔ? Eno ne mfomsoɔ a ediikan wɔ ho pɛɛ. Eno ye nokore. Na bere a wɔnyaa saa nnipa yi firii Texas no, na wɔfaa mmaa yinom pueɛ no na wɔde wɔn ntadeɛ a wɔhye no asee maa wɔn seɛ se wɔye biribi a na wɔnye, ene nnoɔma bi a ete saa, na wɔmaa wɔfaa wɔn ho diiɛ. Na afei edeen na eyeeɛɛ? Ebewuraa mu. Eye honhom.

¹²⁰ Na ɔbarima bi rekasa, ɛda bi. ɔkaa se, “Me nnim deɛ mereye. Mewɔ abarimaa papa, nokwafoɔ bi a, na saa abarimaa no fa deɛ ne nsa beka.”

Me kaa se, “Aden?”

“ɔne korɔmfɔɔ na enam.”

¹²¹ Wo deɛ fa wo ho bo obi a ɔye korɔmfɔɔ, wo nso wo beye korɔmfɔɔ. Na me maame abrewa Kentucky ni no taa ka se, “Wo ne kraman a ɔwɔ somoro da a, wo de somoro na ebesoreɛ, nso.” Wo deɛ fa a—wo deɛ fa ɔbaa a ɔnye, na ma . . . abaayewa, na ma no a—a abarimaa papa a ɔfata, na adeɛ a edikan a wo hunu ne se wɔye tentann se aman. Dane akyire nso. Wɔnam deɛ wo de wo ho bo no na wɔhu woɔ. Te wo ho! “Momfiri wɔn mu mfiri,” Twere Kronkron no kaa saa, “mo nte mo ho!” Eye nokore.

¹²² Se wɔn asorefekuɔ sane ko porɔɛ a ete sei mu ma wɔn nkurɔfoɔ. . . Eye, ɛda bi wɔ eha, wɔ Baptis asafo keɛse fɛɛfɛ bi mu, na ese se wɔpamo. Na ɔtumi ka asem no simma aduonu pe, na ɔtumi, efiri se na ese se ɔhwefɔɔ no ko nom tawa. Asorefoɔ no nyinaa pueɛ abɔnten. Wɔn nyinaa gyinaa abɔnten a wɔtoaso renom tawa, na wɔasane aba bio, ɔhwefɔɔ no ne wɔn nyinaa. Me koɔ Asafoni asore bi, a ɔbarima bi gyina ho, a ɔhye atadeɛ yuu tenten, na ɔgyina ho, ɔkaa se, watwere asenka pono no te sei, ɔrekasa fa nhwiren bi a ɔhunuu no wɔ bepo no so. Deɛ na ɔreka fa ho nyinaa no no, na ɔkoɔ n’akyi. Na ne nsateaa ano aye akokɔsradeɛ esiane tawa wisie nti. Aane. Na ɔrekasa fa saa mmaa no ho, se na ɔbarima no rekɔdi agoro . . . Saa German agoro yi a wɔde di, dodoɔ no wo—wo de nkrataa, wo nim? ɔnyaa . . . Oh, me dweneɛ se mekae no. Pinochle, na wɔreko di pinochle agoro. Me dweneɛ se eno ye nokore. Aane, eye baabi a wo ko. Eye se wo de nkrataa di agoro bere biara. Pinochle agoro, ɛwɔ edan no asee! Me, paa! Eho ne baabi a ne fapem wɔ. Enye nwanwa! Edeen na wɔye saa? Na afei wɔteam fa Katolik asafo no ho wɔ saa Rotary beɛ ahodoɔ no na wodi lotto agoro. Aden, mo matemehofɔɔ no mo ye fi te se wɔn ara, enti edeen na mo betumi aka afa ho? Dadesen ntumi mfre kuruwa se “efi.” Nokoreni daabi. Moreye saa, afei mo ka se, “Eye, me ye Presbiteriani. Me ye Metodisni.” Wonye biribiara gyese wɔawo wo fororo. Eno ye nokore. Na se

wo ye saa, wo nim biribi wɔ wo mu ka kyere wo se saa nnooma no nye, na wobefiri mu nokore mu sedee wo ne dabodabo ntam beye kotodwe-tenten. Wonim se eno ye Nokore. Nokoreni. Aane, owura. Saa nnooma no ko so saa ara. Aden?

. . . NNWAMMANFOO MAAME . . .

123 Nna yi mu baako, maame panin no beka se, “Wo nim biribi? Ne nyinaa akyi no, odofoo, yen baanu ye adekora.” Na afei wo nim dee etee? Asore ahodoɔ Nkabomkuo nyinaa rekabom sedee wotee seesei. Na wonim dee erebeto kuo ketewa te sei? Mobetua ho ka, mmарimaa. Eye nokore perepepe.

124 Nanso nha wo ho, Adwammaa no bedi ne so nkonim. Efiri se Ono ne Awuranom mu awurade, ene Ahene mu hene, na Onyankopɔn bedi N’Asafo no kan, a enye asɔrefekuo. Obɛhwie saa sika Ngo a eye Honhom Kronkron no agu saa Asafo no so. Onuabarima, Ogya befri Soro, na nsenkyerennɛɛ ene anwanwadeɛ besi, te se nea wo nhunu bi da. Aane, owura. “Monsuro, kuo ketewa, eye wo Agya no apedeɛ se ɔde Ahennie no ma wo.” Aane, owura. “Dee obɛgyina akɔsi awieɛ no!” Eho na wo korɔ. Ko so wo kwan no so. Ma w’ani nkyere Kalvari. Twere Kronkron yi ye nokore. Nha wo ho.

125 Afei monhwɛ. Suban no bi wɔ ho a wɔwɔ. Wɔwɔ ɔbrapa binom. Yebetumi akɔ so. Adeɛ a edikan a wohunu, ene se ekɔwuraa Matemeɛho asafo ahodoɔ no mu. Afei Katolikfoɔ mmaa no firii aseɛ . . . Aden, enye adebɔne se mo beɛye ntaadeɛ nketewa ntiantia, mpre dodoo a wɔkɔ asore na wɔde duku ketewa bi guu ne tiri so. Eye amammerɛ bi, “Nnwe nam biara Efiada.” Na, oh, ehen na wo hunuu se wɔde duku gu etire so ko asore? Me pe se wo kyere me Tweresem no. Eye atorɔ nkɔmhyɛ. Ehen na ewɔ asafo no mu se ese se wo hye ekye wo asafo no mu? Se wo hye ekye wɔ wo tiri so a, wonni Kristo ni, nokore; mmарima, na merekasa fa mo ho. Mmaa, mo wɔ akatasoo, nanso me ne obiara besi akan se obekyere me baabi a eye ekye anaase duku. Eye wo nwi! Na wɔatwitwa ne nyinaa afiri ho. Afei eno nso e? Oh, wɔka se, “Eno ye atetesem.” Se ete saa a, eye Twere Kronkron no! Na Onyankopɔn Asem ye nokore.

126 Na merekasa wɔ ha, a enkyereɛɛ, efa ɔbaa no a ɔhohoroɔ Yesu nan ho no, na ɔfaa ne tiri nwi, mo nim, na—na ɔde pepaa ho no. Me kaa se, “Ekwan baako pe a ɔbaa betumi aye saa, ene se obɛgyina ne tiri na wanya nwi aba fam de ahohoro Ne nan ho, na ɔde apepa ho.” Eno ye nokore. Oh, eye, eye aninguaseɛ se wo behunu ekwan a . . . Eha, ewiem nyuyunu, ede ataadeɛ ngusoo ketewa bi te saa nam, na wɔde adagya reyi wɔn nipadua kyere.

127 Afei ka se, “Aden nti na woreha mmaa?” Eɛ se wɔha mo.

128 Na mo mmарima a mo ma mo yerenom ye saa no, onuabarima, me—mennim deɛ me nnwene mfa wo ho. Afei, eno ye nokore.

129 Ene mo ahwefoɔ, Me nsusu se mo wo ha. Nanso se mo hunu aberantee no a, ka kyere no se omra, ka kyere no se, onhu me. Wahu? Se onni obuo bio mma Kristo sene se obema n'asorefoɔ afa won ho adie a onye . . . Afei ono . . . Wobetumi aye no n'akyi, nanso se wannka ankyere won amfa ho a, omfata se Yesu Kristo akoo. Saa ye nokore paa. Omfata se obeye Kristo akoo. Ese se Kristo akoo nsuro biribiara efa biribi a erebeka Twere Kronkron no. Nokoreni. Nanso won na wowa ho no, wopue na woye no saa ara.

130 Na afei, dee edikan a wo nim, na ese se Matemehofoo no fa. Mo Metadis papa, ene mo Baptis, ene mo Presbiterian, anaase Nazarene, Pilgrim Holiness, ene mo nyinaa, adekoro, moafiri mu, nsia mu baako, ene afororo mu dummienu mu fa. Wo na wowa ho no, "Nnwamanfoɔ maame." W'asorefekuo, "Mpre dodoɔ a wofirii aseɛ wo ne ti no, nsonsonoeɛ ben na eye?" Wahu? Eye nsonsonoeɛ bebree. Amfiri aseɛ da, saa Eti no. Ebetumi afiri see wo wo ti fam ha, nanso enye saa Baako no a ewo soro Ho no. Egyina baabi a wo firi no. Eye nokore.

131 Afei, me nnwene se yewa bere de ma oforo baako no, ebia ebeye se megyae ama anopa no. Ne nyinaa ye, momma yemfa tiatia ketewa baako yi. Yenyaa, eha, "nsuo mu asubɔ." Yenyaa "nyitohɔ," nso, ene, oh, nnooma bebree. Enti momma yemfa yei, ketewa yei, tiatia baako efa "mmaa asenkafoo no," na yenya baako yi.

132 Afei, afei, awuraa asenkafoo, meppe se meka biribi tia woa, nanso me pe se me ka biribi kyere woa. Wo nni Tweresem baako mpo, baako nni Twere Kronkron no mu. Aane, me nim baabi a woreko, na manya dee wowa nyinaa, aane, "Na mo mmamarima ene mo mmammaa behyehye nkɔm." Afei, se wo hwefoɔ nnim dee edin "nkɔmhye" kyere a, ono—onnim biribiara. Onni dwumadie biara wo asemka pono no akyi, merebo mmoden se ye asenkafoo. Wohu? Efiri se ne, nokore paa, wakasa atia firi Gyenesi kɔsi Adiyisem. Afei ma me nkyere wo yei, hwe.

133 Afei me pe se wo ne me bue ko Timoteo a edikan 2:11. Wo dee bue ha na yebehunu yei seesei ara, na yebenya eno wo ha, nso, Asomafoo no nnwuma 2. Aane. Na wo—wo tie ha dee Tweresem no ka fa asemtire yi ho.

134 Afei, obi gu so reka se, "Eye, Onuabarima Branham, wo tane mmaa mpanimfoɔ keke." Me ntane mmaa. Me . . . Me mpese mehunu se mmaa rebɔ mmoden se wobegyina beae a enye won dea.

Mo kae ewo Howard Suhyen gyinabea wo ha, suhyen gyinabea baako a ewo Ohio Asutene no so a adiyie paa? Wode obaa bi dii so. Monhwe dee esiie.

Womaa mmaa kwan se wonto aba. Monhwe dee esiie.

135 Momma me nka nkyere mo seesei ara. Enye se mereworo mmaa ho. Me pe se mmarima te aseɛ se moreye yei nso. Nanso momma me nka biribi nkyere mo, onuabarima. Oman yi ye

ɔbaa man. Mɛkyere mo se eye nokore, mede Tweresem no, mede biribiara a mo pe se mede kyere mo se eye nokore. Yei ye . . . Edeen na eɔa yen sika so? ɔbaa. Ehen na yehu no? Ewɔ Adiyisem, ha, wo hu no. ɔye nkenkanee dummiensa, nso, ɔbaa no hye biribiara ase; nsonoma dummiensa, nhoma dummiensa, amantam dummiensa. Dummiensa, na biribiara ye dummiensa, se wo firi aseɛ a. ɔwɔ Adiyisem ti 13. ɔbaa, dummiensa!

¹³⁶ Na ewɔ 1933 mu no, bere a Awurade . . . Bere a na yereye nhyiamu wɔ ha baabi a saa Kristo asafo wɔ seesei no, Masonic fie dada no, Awurade anisoadehunu baa me nkyen wɔ soro ha na ɔhyee nkɔm se “Germany besore na ɔde saa Maginot Line no ato ho.” Mo mu bebreɛ kae. Ene senea wɔbehye wɔn nyinaa den wo ho, ’na wɔbehwe Amerikafoɔ yie wɔ saa line no so. Na ɔkaa nso dee ebɛsie, ene dee efa Roosevelt ho ene nnooma bebreɛ, senea ɔbedi adeɛ atoaso mpre nnan. Pɛpɛpɛ, ete saa ara wɔ kwan a efaa so baa mu. Na ɔkaae nso se teaseenam beko so ara ase kosua, kɔsi se nna a eɔi akyire no mu no wɔn yebea beye se kosua. Na me kaa se, “Ebɛba se saa teaseenam wɔmfa hankra nkyimiie na ebɛka. Ebeye biribi fororo na wɔde beka.” Enonom ne teaseenam a wɔde reba seesei ara, afidie safoa a wɔde kyinkyim, de firi asiane mu. Nokore. Worentumi nkɔ kuro no mu . . . Afei, akwansini-aduonu bea, wobɛtumi ako akwansini aduonu pe. Worentumi mpem teaseenam fororo mu, efiri se eye afidie safoa a wɔde kyinkyim. Hwe, ereko te saa ara, na seesei ara. Na me kaa se, “Monkae, wɔ saa da no, ansana awieɛ bere no beba no, ansana awieɛ bere no beba no, se ɔbaa . . . Afei, mo nyinaa montwerɛ nto ho. ɔbaa keɛɛ, ɔhoɔdenfoɔ bi besore, na ɔbeye ɔmanpanin, anaase sodifoɔ tirimmuɔdenfoɔ, anaase ɔbaa keɛɛ ɔhoɔdenfoɔ bi ewɔ United States ha. Na ɔbeko fam, ewɔ mmaa nhyesoo nti. Afei, mo kae, eno ye SEDEE AWURADE SEE NIE.” Wahu?

¹³⁷ Na ɔbaa no afom. Na abɔ kwan ama deen? Momma me nka nkyere mo. Mo nye ahonhommufoo. Momma . . . Momma mo ho kwan. Monhwe. Aden nti na ɔreye saa? Se ɔbema Katolik asafo no baabi ama no aba mu. Wohu? Mo som saa kasanfonini so akunini ene saa nnooma afororo yinom wɔ ha. Mokaɛ asem a me kaaɛ? Margie, wo kae, mfee bebreɛ a abesene koro, efa—wahyene United States mu, se wɔbɛtu Amerika aban agu. Ene senea me kaa se ɔsore wɔ Paris bere a yegyeɛ wɔn wɔ ho akyire no firii saa mmaa, nsa ene anigyeɛ mu. Na ɔsɔo ano wɔ Holiwood pɛɛ. Afei, se anka yebesoma ako Paris akɔpe nhwesoo no, wosoma baa ha bepeɛ nhwesoo. Edeen na eyeeɛ? Ebeyeɛ . . . Yemma mo mmɔfra nkɔ hwe sini, nanso ɔko wuraa kasanfonini mu pɛɛ, ɔkoɔ mu pɛɛ na ɔkoɔsee adeɛ no nyinaa, ɔpamoo no firii mu. Na yen nie enne, mmaayewa ene mmarimaa no nyinaa, wɔn nyinaa te se kasanfonini so ɔyɛkyerefoɔ. Eye deen? Erebo kwan. Abarimaa, ɔbaa baako a-waseɛɛ bɛtumi de nnipa bebreɛ ako amanahunukrom asene nsanombea nyinaa wobɛtumi abue

wɔ kuro no mu. Eye nokore. Hwe no se ɔnam abɔntene so na waworo n'atadee nyinaa ko fam, ɔmfa ho dee ɔbarima no ye, se ɔye ɔbarima a ne ho ye den sɛdee obiara tee a, se ɔhwe ɔbaa no a ese se biribi te gu ne so. Afei wo dee ye nokwafɔɔ. Me mfa ho . . .

¹³⁸ Manya Honhom Kronkron mfirmhyia pii ni. Worentumi nhwe ɔbaa a ɔhye ataadee sini . . . Me—me wɔ asennua kumaa bi wɔ me teaseɛnam mu, mo mu bebree ahu pen. Obi ka kyere me se, “Woye Katolikni anaa?” Ehen na Katolikfɔɔ nyaa tumi wɔ asennua no so? Asennua no kyere “Kristoni.”

¹³⁹ Saa Ohoteni ketewa Cecilia ene nnoɔma no ye Katolisism ahyensodee. Yɛnye saa nnoɔma no nni. Yɛgye Kristo di. Wɔwɔ nkurɔfɔɔ a wawuo nyinaa bi a wɔsom wɔn. Eye nsamansom a ɛkyenesoɔ. Eno ne dee etee nyinaa, wɔresom awufɔɔ. Enye biribi saa, daabi.

¹⁴⁰ Me bisaa saa ɔsɔfɔɔ no. Me kaa se, “Aden nti na, afei, se . . . Petro na ɔye pope a ɔdikan?”

Okaa se, “Eye nokore.”

¹⁴¹ Me kaa se, “Eneɛ aden nti na Petro ka se, ‘Ntamgyinafɔɔ forɔɔ nni ho wɔ Onyankopɔn ene onipa ntam gyese saa ɔbarima Kristo Yesu no’? Na mo wɔ mmaa awufɔɔ mpem nnum, ene biribiara aka, a mo aye wɔn ntamgyinafɔɔ. Afei edeen na esiie?” Wo na wo wɔ ho no. Wɔnni anoyie de ma saa. Eye nokore.

¹⁴² Afei wɔn nkyerɛkyere no mu bi, wɔn atorɔ nkyerɛkyere no, Matemeho adiyifɔɔ atorofɔɔ no ba na wɔkyerɛkyere a, na mo Matemeho nkurɔfɔɔ no remene. Saa ye nokore paa. Asɔrefekuo no ene asubɔ ahodoɔ, ene nhyehyee sononko ene nnoɔma a morefa mu, a ne nyinaa nye Twereɛsem. Etia no, wɔ Twereɛsem no mu, nso mo sɔ mu. Eye nokore no.

¹⁴³ Afei montie yei mfa mmaa asenkafoɔ no ho. Ne nyinaa ye. Timoteo a Edikan, me pe Timoteo a Edikan 2:11. Afei montie dee Eka wɔ ha.

Momma mo mmaa no nye komm nsua asem no ahobreasee nyinaa mu.

Nanso ɔbaa dee memma no kwan se ɔnkyerɛkyere, anaase ɔnni ɔbarima so, na mmom ɔnye komm.

¹⁴⁴ Enye m'asodie se ewɔ mu. Eye m'asodie se mereka kyere wo se ewɔ mu ho. Wohu? Wohu?

Momma mo mmaa no nye komm nsua asem no ahobreasee nyinaa mu. (Se wako Tete asafɔ no mu pen a na wo hwe wɔn a, hwe. Hwe?)

Nanso ɔbaa dee memma no kwan se ɔnkyerɛkyere, anaase ɔnni (se wo ye ɔhwefɔɔ, ɔsomfɔɔ, anaase biribi te saa) ɔbarima so, hwe, ɔnni ɔbarima so, na mmom ɔnye komm.

Efiri se Adam na wɔbɔɔ no kane, ena afei Hawa.

145 Na mo nim? Afei montie, mmaa. Mo Kristofos mmaa papa, ateneneefos ene ade papa paa a Onyankopon betumi de ama abarima, anaase Obema no biribi foforo. Aane, owura. Wahu? Obaa mpo na onka abodee kann no ho. Obaa no nye adee a Onyankopon bɔɔ no ankasa. Oyii obaa no firii abarima mu. Onyankopon bɔɔ abarima no, abarima ene obaa bɔɔ mu. Ena Otetee won mu. Na abarima no tenaa asase so akyire yi no na ototoo mmoadoma no di no, na tenaa ha mmere tenten, Oyii mfempadee firii Adam nkyenmu, se biribi a efiri ne mu, ena ode yee obaa. “Adam na odiikan bɔɔ no, ansana Hawa.” Afei monhwe.

Na enye Adam na wɔdaadaa no, mmom obaa no na wɔdaadaa no a akɔto mmara.

146 Onyankopon faa abarima no. Obonsam faa obaa no. Monhwe no, n’anim tee pɛɛ, edeen na erekɔ so enne. Monhwe Onyankopon Asafo no ankasa, wɔbeka se, “Yesu!” Antikristo beka se, “Maria!” Monhwe ahonhom no. Wohu? Won na wowɔ hɔ no. “Hail Maria, Onyankopon ne na, wɔahyira wo wɔ mmaa mu, na bɔ mpaee ma yen seesei, ene yen wu da. Amen. Maria, bɔ mpaee!” Oh, me, eye papa! Hwe, wo na worekɔ hɔ no, “obaa,” obonsam no somfo. Kristo, nea wɔsom no, ena Ono nko ara! Wo na wowɔ hɔ no. Wo na wowɔ hɔ no.

147 “Adam na odiikan bɔɔ no, ansana Hawa.” Enye Adam na wɔdaadaa no. Na ebeye den na wobetumi anya obaa ohwefos, osomfo? Enye Adam na wɔdaadaa no, mmom obaa no na wɔdaadaa no. Na obaa no ye... Obaa no annwene se waye mfomso, nanso na waye. “Obaa no na wɔdaadaa no kɔto mmara.” Efiri se, obaa no, bere biara se a—aye ba abɔntene so no, obaa na oyeeee. Bere biara a abofra teaamu no, obaa na oyeeee. Bere biara a obi wuiɛ no, obaa na oyeeee. Edwono biara no, obaa na oyeeee. Biribiara, ene owuo, obaa na oyeeee. Biribiara a enye no, obaa na oyeeee. Na afei wo de no reye asafo no ti, ohwefos, oh, etɔdabi a bishop. N’ani na awuo.

148 Afei momma me ndane mo wɔ yei mu, ofoforo, wɔ simma ntam. Wohu? Afei momma ye mmue nkɔ Korintofos a Edikan 14:32 hɔ, na yenhwe dee Paulo eka wɔ ha, na afei yerekɔ bebre a eka ho mu, wɔ simma ntam. Na afei yempe se mobekyere, sedee mo bebre anɔpa yi ara se morentumi nsane mma. Ne nyinaa ye. Mepɛ se me kenkan. Dodoɔ sen na wɔgyedi se na Paulo ye kyerekyerɛfo a wakanyan no? Afei, monkae, Paulo twerɛ yei de kɔmaa Timoteo nso. Wohu? Se, afei, Korintofos a Edikan 14:32. Afei momma yemfiri aseɛ wɔ ha, na yemfiri aseɛ nkenkan ha, 14:34, me gyedi.

Momma mo mmaa mmua won ano asafo no mu... .

149 Mo tee dee akaae no?

Momma mo mmaa mmua wɔn ano asafo no mu: efiri se wɔmma wɔn ho kwan se wɔnkasa; mmom wɔhye wɔn se wɔmmre wɔn ho ase, . . .

¹⁵⁰ Mo wɔ akenkansɛm wɔ ano a efa saa ho? Sɛ mo wɔ a, monkɔ akyire na hwɛ sɛ ɛmfa Gyenesi 3:16 ho a. Bɛrɛ a Onyankopɔn ka kyereɛ Hawa sɛ, esiane sɛ watie aboa no sɛ anka wobɛtie wo kunu no, sɛ ɔno na ɔbɛdi ne so ne nkwa nna nyinaa. Ɛbɛyɛ dɛn na ɔbaa no betumi abɛdi ɔbarima no so, ayɛ ɔhwefɔɔ anaase ɔsomfɔɔ, bɛrɛ a Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ ma ɔbaa no “mmrɛ ne ho ase,” sɛdɛɛ na ɛtɛɛ wɔ mfitiasɛɛ no? Bɛrɛ a Ɔno . . . Onyankopɔn—Onyankopɔn ntumi nsakyera. Wɔrentumi mma Asem no nka biribi baako wɔ *ha* na biribi fɔforɔ wɔ *ha*. Ɔrenyɛ saa. Ɔyɛ adekorɔ no ara bɛrɛ nyinaa.

¹⁵¹ Enti, mfitiasɛɛ no, ɛno ne baabi a, ansana yei bɛwie, sɛ me nya akwanya a, Me pɛ sɛ mɛtenetene saa *Awadeɛ Ɛne Awaregyaɛɛ* asem no ama mo. Mɛnyɛɛ no saa wɔ asafo yi mu da. Nanso monhwɛ saa apam baanuu yi. Ɔbaako ka sɛ ɔbaa no tumi ware; ɔfɔforɔ kaa sɛ wɔntumi nware; ɛna ɔbaako ka *yɛi*, *sɛɛ*, anaase *ɔfɔforɔ*. Twɛn simma na hwɛ dɛɛ Twɛrɛ Kronkron no ka, sɛ yɛduru ɛno so a. Wahu? Ne nyinaa yɛ. Afei monhwɛ ha.

Momma mo mmaa no mmua wɔn ano asafo no mu: . . . wɔmma wɔn ho kwan se wɔnkasa; mmom wɔhye wɔn se wɔmmere wɔn ho ase, sɛdɛɛ mmara no ka no.

¹⁵² Afei, wɔ Apam Dada no mu, na wɔmma wɔn kwan sɛ wɔnkasa, ɛfiri sɛ Paulo kaa ɛha sɛ na wɔmma kwan. Ɔyɛ nokɔrɛ? “Momma mo mmaa mmua wɔn ano. Ɔyɛ ahobɛaseɛ.” Afei sɛ mobɛhwɛ mo akenkansɛm wɔ ano ho a, ɛdɛ mo bɛkɔ Gyenesi 3:16. Wuhu? Ne nyinaa yɛ. “Aseɛ, sɛdɛɛ mmara no tɛɛ.”

Na sɛ wɔn . . . bɛsua biribi a, momma wɔn . . . wɔmmisa—wɔmmisa wɔn kununom . . . ɛfie: efiri sɛ ɛyɛ fɛrɛ ma ɔbaa sɛ ɔbɛkasa asafo mu.

Ɛdɛɛn? . . .

¹⁵³ Afei monhwɛ saa asemmisa agyinaaɛhyɛdɛɛ a ɛwɔ obiara Twɛrɛ Kronkron mu, efa saa ho, “Ɛdɛɛn?” Ɛdɛɛn na ɛmaa Paulo kaa saa na ɔyɛɛ no tɛ saa? Afei, sɛ anka mobɛnya nkrataa a Korintɔfɔɔ no twɛrɛɛ kɔmaa Paulo a. Afei, mobɛtumi anya ɛwɔ nwoma korabea papa biara mu, hwɛ, a Korintɔfɔɔ no twɛrɛɛ kɔmaa Paulo. Wɔtwɛrɛɛ na wɔka kyereɛ no, bɛrɛ a saa mmaa yi sakyeraɛ akyire no . . . Na wɔwɔ a—a bosomaa bi wɔ ho, na wɔfrɛ no “Diana.” Na ɔwɔ Efeso, nso. Na Korintɔfɔɔ no som no, ɛfiri sɛ na ɛyɛ abosonsom. Na dakoro bi wɔhunuu ɔboɔ bi, a na ne bɔbɛa sɛ ɔbaa dɛɛ. Wɔkaa sɛ, “Onyankopɔn yɛ ɔbaa, ɛna ɔdɛ ne honin abrɛ yɛn.” Na wɔn asɔrefie no sene Solomon asɔrefie no, wɔkaa saa, abakɔsɛmfɔɔ no. Oh, na ne nyinaa yɛ ɔbohɛmmaa, a sika kɔkɔɔ dura ho; baabi a, wɔdɛ twɛneduro yɛɛ Solomon asɔrefie no, a na sika kɔkɔɔ dura ho. Wahu? Na ɛsene no koraa. Na sɛ, afei, sɛ na Onyankopɔn yɛ a—a ɔbaa dɛɛ a, adɛn,

aane, ɔbetumi anya mmaa asɔfoɔ. Aane, sɛ Onyankopɔn yɛ ɔbaa deɛ a, ɛnneɛ na ɔbaa ɔsenkafoɔ yɛ papa. Nanso, Onyankopɔn yɛ ɔbarima. Twere Kronkron no kaa sɛ na ɔyɛ ɔbarima, na ɔyɛ ɔbarima. Wahu? Na sɛ na Onyankopɔn yɛ ɔbarima deɛ a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ ɔyɛ onipa.

Afei monhwɛ ha, “Edeɛn?”

¹⁵⁴ Afei, mmaa asɔfoɔ no mu bi, bere a wɔsakyera firii abosonsom mu baa Kristosom mu no, wɔdweneɛ sɛ wɔbetumi akora wɔn dibea no so sɛ asenkafoɔ, bere a wɔaba ha no. Sɛ wɔkaa asem faa Diana ho wɔ hɔ a, wɔaba ha sɛ wɔrebɛka asem afa Kristo ho.

¹⁵⁵ ɔkaa sɛ, “Edeɛn? Mo mu na Onyankopɔn Asem no firi baɛɛ. . .” Montie Yei. Onuabarima, ɛbeyɛ den na asɔfoɔ betumi ayɛ saa? Nyiyimu 36.

*Edeɛn? mo mu na Onyankopɔn asem no firi baɛɛ?
anaase mo nko ara na abɛto mo?*

*Sɛ obi susu sɛ ɔyɛ odiyifoɔ, anaase honhom mu ni a
(ɛnsɛ sɛ ɔyɛ odiyifoɔ mpo; obi a ɔdwene-honhom mu),
ɔnhunu sɛ deɛ meretwere mabɛ mo yi yɛ Awurade
ahyɛdeɛ. (Mo gyedi saa?)*

Mmom sɛ obi, sɛ obi nnim a, ma no nyɛ deɛ onnim.

¹⁵⁶ Afei, ɛno yɛ nokorɛ sɛdeɛ me nim sɛ yɛde toɔ. Wohu? ɔkaa sɛ, “Sɛ obi yɛ honhom mu ni, anaase odiyifoɔ a, ɔbehunu sɛ deɛ meretwere wɔ ha no yɛ Awurade Ahyɛdeɛ.” Nanso ɔkaa sɛ, “Sɛ ɔno—sɛ onnim a, ma no nyɛ deɛ onnim.” Wohu? ɛno nko ara ne deɛ wɔbetumi ayɛ. Sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ so a, wo deɛ ma wɔn nkɔ, ɛfiri sɛ wahunu sɛ ɛfirii asɛɛ wɔ hɔ.

¹⁵⁷ Na ɔbaa bi ka kyerɛɛ me sɛ, ɔkaa sɛ, “Oh, na Paulo tane-mmaa.”

¹⁵⁸ Na ɔntane-mmaa. Mo nim, na Paulo yɛ ɔsomafoɔ, de ma Amanaman Asafo no. Monhwɛ ha. Na monim Paulo. . . Dodoɔ sɛn na mogyedi sɛ ɛno ne deɛ Paulo kaaɛɛ? ɛno ne deɛ ɔno—ɔkaaɛɛ wɔ ha? Na Paulo kaa sɛ. . .

¹⁵⁹ Mo ka sɛ, “Eyɛ, twɛn simma seesei, Onuabarima Branham. Simma kakra! Afei, yɛn sɔfopanin ka sɛ ne nyinaa yɛ. ɔhwɛfoɔ panin no, Assembliesfoɔ no, ka sɛ ne nyinaa yɛ. Oneness ɔsɔfopanin no ka sɛ ne nyinaa yɛ.”

¹⁶⁰ Memfa deɛ wɔka ho. Eyɛ atorɔ! Na meka kyerɛɛ mo yɛbɛso mu denden. Na atorɔ adiyifoɔ bɛka saa. ɛfiri sɛ Twere Kronkron no kaa sɛ, “Sɛ obi susu sɛ ɔyɛ honhom mu ni a, anaase odiyifoɔ a, ɔnhunu sɛ deɛ me ka no yɛ Awurade Ahyɛdeɛ.” Na sɛ ne honhom ne saa Asem no nni adanseɛ a, ɔyɛ odiyifoɔ torofoɔ, firi mfitiaseɛ no ara. Metane-mmaa mmom sene sɛ mɛdɔ-mmaa, sɛ me ne saa nnoɔma no bɛkɔ, sɛ me ne saa nnoɔma no bɛtena ɛwɔ Onyankopɔn Asafo no mu, a ɛne Onyankopɔn nhyehyɛɛ bɔ abira. Na Paulo kaa sɛ. . . Hwɛ Galatifoɔ 1:8. Paulo kaa sɛ, “Sɛ

Ɔbɔfoɔ bi firi Soro ba beka asempa foforoɔ bi kyere mo ka deɛ me ka kyereɛ mo no ho a, onnue.” Afei edeen na wobeyɛ afa Eno ho?

161 Afei mo ka sɛ, “Edeen na ɛfa baabi a Ɔkaa sɛ, ‘Mo mmamarima ene mo mmammaa behyɛ nkɔm,’ ɛwɔ Yoel, ene—ene baabi a Petro yiie wɔ Pentekoste Da no?” Saa yɛ nokorɛ paa.

162 Na monim, ɛwɔ Apam Dada no mu, sɛ ekwan baako pɛ, na ekwan baako pɛ seesei, a obiara betumi abɛwura apam no mu, ɔnam, enam. . . Abraham ne ɔbaako a wɔmaa no bɔhyɛ no, na bɔhyɛ no—no nsoano no yɛ twetiatwa. Dodoɔ sɛn na wɔnim saa? Na eno yɛ Onyankopɔn a ɔresi so dua.

163 Te sɛ Baptisni onuabarima bi, ɔkaa sɛ, “Onuabarima Branham, adɛn, yɛn Baptisfoɔ deɛ yɛwɔ Honhom Kronkron no.”

Me kaa sɛ, “Berɛ bɛn na monyaa No?”

Ɔkaa sɛ, “Ɖɔn no a yɛgyediie no.”

164 Me kaa sɛ, “Paulo kaa sɛ, ‘Mogyɛ diie no monyaa Honhom Kronkron anaa?’” Wohu? Me kaa sɛ, “Afei, mo Baptisfoɔ abɛnya Eno bi, na yɛne mo beka Daa bammɔ ho asem.” Me kaa sɛ, “Nanso, ɛyɛ, ɛhen na monyaa No saa?” Wohu?

165 Ɔkaa sɛ, “Mogyɛ diie no *monyaa* No anaa?” Na wɔyɛ agyedifoɔ, a wɔwɔ nteamu ene anigyɛɛ ene biribiara a ɛkaho. Na wɔn nsa nya nkaa Honhom Kronkron no. Paulo kaa sɛ na wɔnyaɛɛ. Wohu? “Mogyɛ diie no monyaa Honhom Kronkron no anaa?”

Wɔkaa sɛ, “Yɛnnim mpo sɛ Honhom Kronkron bi wɔ baabi.”

Ɔkaa sɛ, “ɛnnee na sɛn na wɔbɔɔ mo asu?”

166 Wɔkaa sɛ, “Wɔabɔ yɛn asu.” Mmom, atorɔ mu, hwe. Enti na ɛsɛ sɛ wɔbɔ no asu, bio. Ne nyinaa yɛ.

167 Afei monhyɛ yɛi nso seesei, sɛ saa mmaa asɛnkafoɔ yi, berɛ a wɔbaa mu no, wɔsusuu sɛ wɔbɛfa wɔn tumi. Nanso Onyankopɔn mma kwan sɛ wɔnyɛ saa. Na momma. . . berɛ a yɛwɔ asemtire yi so pɛɛ aha no, mmaa yi, hwe. Na eno afei, ɔkaa sɛ, “Sɛ obi wɔ mo mu a, ɔyɛ honhom mu ni a, anaase odiyifoɔ a, ɔnhunu sɛ dec meretwɛɛ yi yɛ Awurade Ahyɛdec. Nanso sɛ ɔnnim a, mma no nhunu ara.” Na eno nti na. . . asɔrefie yi nhyɛ mmaa asɛnkafoɔ, mmaa asomfoɔ, anaase biribiara mma mmaa nyɛ sɛ dibɛrɛ wɔ asafo yi mu, ɛfiri sɛ Twɛrɛsɛm yi de ato ha na ɛyɛ pefee.

168 Afei, Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ, “Mo mmamarima ene mo mmammaa behyɛ nkɔm.” Afei, *nkɔmhyɛ* aseɛ kyere sɛn? Monhwɛhwe. ɛyɛ sɛ “woreka biribi, wɔ nkanyan ase,” anaase “hyɛ biribi ho nkɔm.” ɛyɛ asem a ɛbom baako.

169 ɛte sɛ *dwira* a ɛkyere sɛ “worete ho, na wɔɔyi asi hɔ ama dwumadie bi.” Wahu? Anaase, ɛyɛ asem a ɛbom baako, ɛrekyere biribi a ɛsene baako, te sɛ yɛwɔ no bebree wɔ Brɔfo mu ɛha yi.

170 Te sɛ, yɛbeka asem bi sɛ “board.” ɛyɛ, *board* aseɛ kyere sɛn? Mo ka sɛ, “ɛyɛ, ɔkyere sɛ ɔtuaa *n’ahwefoɔ* ka.” “Daabi,

wannye da. Ɔkyere se ɔtuu tokuro.” “Daabi, wannye da. Ɔkyere se ɔmaa no breɛ.” Anaase, mohunu, asem keke, ese se wonim dee worekasa fa ho. Wohu?

¹⁷¹ Na saa ara na asem a ebom baako yi tee, ehen, “Mo mmammarima ene mo mmammaa behye nkɔm.” Afei, kwan baako pe a Onyankopɔn. . .

¹⁷² Baptisni bi kaa se, “Eye, yen nsa aka Honhom Kronkron no.” Me kaa se. . . “Ennee bere a yegyediie no.” Me kaa se. . . Afei, hwe, ɔkaa se, “Onyankopɔn maa Abraham. . .” Ɔkaa se, “Abraham gyee Onyankopɔn diie.” Saa na ɔkaa no. Ɔkaa se, “Abraham gyee Onyankopɔn diie na wɔbuu no se tenenee maa no.” Dodoɔ sen na wɔnim se eno ne nokore? Afei hwe senea—senea eye mere se Satan betumi de saa beto onuabarima bi so. Hwe, sedee eye mere. Afei, eno ye Tweresem.

¹⁷³ Onuabarima, mereka akyerɛ wo, wɔ esoro ha, ese se ngosra wɔ wo so ansana wawura yei mu. Eɛ se wokɔ kokoam baabi na wobɔ mpaɛɛ. Nkurɔfoɔ ka se, “Aden nti na wompue na wo nkɔhwe nnipa no?” Onuabarima, se worekɔ kasa akyerɛ nnipa no anaase akɔ kyerɛkyerɛ wɔn a, ebeye se wobetwene, wo ne Onyankopɔn, bere kakra, ansana wakɔ asenka pono no akyi. Nokoreni, hwe, efiri se Satan ye onitefoɔ, onitefoɔ paa.

¹⁷⁴ Ɔkaa se afei, mohye no nso, ɔkaa se, “Abraham gyee Onyankopɔn diie, na wɔbuu no tenenee maa no.” Eye nokore. Ɔkaa se, “Afei, edeen bio na Abraham betumi aye eka se obegye adie?”

Me kaa se, “Ne nyinaa ne dee ɔbetumi aye.”

¹⁷⁵ Ɔkaa se, “Dodoɔ sen na wobetumi aye bio anaase obi foforo eka se obegye adie?”

¹⁷⁶ Me kaa se, “Dee yebetumi aye nyinaa ne no. Nanso hwe, onuabarima, afei Onyankopɔn pataa, anaase ɔhunuu Abraham gyidie. Ɔmaa no nsɔano no, a eye twetiatwa nsenkyerennɛ, se apam no nsɔano. Wohu? Ɔde maa no. Ɔkaa se, ‘Afei, Abraham, mahunu wo gyidie, enti merema wo nsenkyerennɛ afei a magye woɔ yi.’”

¹⁷⁷ Enti Ɔtwaa Abraham twetia, na na eno ye apam no nsɔano. Na afei wɔ saa da yi. . . Seesei, ɔbaa ntumi mmeka saa apam no ho; gyese ɔbaa warefoɔ nko ara. Monhwehwe mu, na worentumi ntwa ɔbaa twetia; enti, na ese se wɔbɛka ho, enti ɔne ne kunu ye baako. Wɔnnye baanu bio; wɔye baako. Dodoɔ sen na wɔnim saa? Tweresem ka saa. Enti, ɔbaa warea, afei na wɔa—wɔabeye baako. Na kɔ fam ha na hwe Timoteo ha, ɔkaa adekorɔ no ara, ɔkaa se, “Nanso wɔbɛgye no nkwa n’abawoɔ mu, se ɔtena gyidie ene ahotɛɛ ene adwenemutɛɛ mu a.”

¹⁷⁸ Afei, nanso, ennee, na Apam Dada no twetiatwa no wo honam mu, nanso wɔ Apam Foforo yi mu no, Yoel kaa se, “Mehwie Me Honhom agu honam nyinaa so, na mo

mmammarima ene mo mmammaa behye nkɔm.” Afei, asem nkɔmhye nkyere se worekyere adee. Nkɔmhye kyere se “ka suahunu bi, ewɔ nkanyan ase,” anaase “hye biribi a erebesie ho nkɔm.” Na yenim se na adiyifoɔ mmaa wɔ Apam Dada no mu. Na wɔntumi nkasa edan no mu, ewɔ asafo no mu, ewɔ asɔrefoɔ no mu, se ɔkyerekyerɛfoɔ. Nanso ɔbaa, Anna, ene wɔn mu dodoɔ a na wɔwɔ asɔrefie hɔ no, na wɔye adiyifoɔ mmaa, na wɔn ye . . . Miriam na ɔye ɔdiyifoɔbaa, anaase biribi te saa. Na ɔwɔ Honhom no wɔ ne so, eye nokore, nanso na ɔwɔ gyinabere a ense se ɔtra. Mmaa betumi aye adiyifoɔ mmaa enne, nokoreni; nanso enye akyerɛkyerefoɔ, ene dee ekeka ho, ewɔ apa yi akyiri ha. Wo ye a, wo ma—wo ma Twere Kronkron no ko tia Ne ho. Twere Kronkron no ntumi nka biribi wɔ *ha*, na biribi foforo wɔ *ha*. Eɛ se eka adekorɔ no ara bere nyinaa anaase Enye Onyankopon Asem. Wuhu? Enti, “Mo mmammarima enemo mmammaa behye nkɔm,” kyere se “wɔbɛka biribi a erebesie” anaase “wɔbɛdi adanse.” Afei, monhwehwe mu, na monya Twere Kronkron mu nsem asekyere nwoma no na monhwe se enye nokore a. “Mo mmammarima ene mo mmammaa behye nkɔm.”

¹⁷⁹ Afei, Twere Kronkron no kasa fa ɔbaa bi a ɔyee ne ho se, enti, anaase ɔyee se . . . Yei baanu no ne Katolik asafo no beye adwuma, na ɔne no nso beye adwuma . . . ɔne asemtire yi a yerebekasa afa ho seesei. Momma yemmue nkɔ Adiyisem Nwoma no—no, na momma yen kɔ ti 2 ene—ene nyiyimu 20 no, bere a y’abene ho yi, se mobetumi ahunu wɔ ha ene senea adee no betumi aye bonsam adee, erekasa fa dee ebesei wɔ nna a edi akyire yi mu, senea saa . . . dee ɔbaa yi beye. Monkae, Katolik asafo no ye ɔbaa. Yeckenanee no seesei ara, yenyeɛ anaa? Montie yei seesei, senea Eka se. Adiyisem 2:20, “Nanso mewɔ . . .” Ɔrekasa kyere saa Tiatira asafo yi, hwe, “Nanso mewɔ . . .” Eno ye mfinimfini-bere asafo no, efaa Esum Mmere no mu.

*Nanso mewɔ wo ho asem, efiri se woma ɔbaa Isabel,
a ɔfre ne ho se adiyifoɔ no kwan se, ɔnkyerekyerɛ na . . .
ɔnni me nkɔa so na wɔmmɔ adwaman, na wɔnni nnoɔma
a wɔde abɔ afɔdee ama abosom. (Mohu?)*

¹⁸⁰ Afei, se mo hyee no nso a, monhwe saa asafo mmere no, afei yebɛwie. Afei anpa no yebɛfa saa nnoɔma no. Monhwe. Ewɔ ɔno . . . Ewɔ ɔno—ɔno sika nkaneadua no a ewɔ Yudafoɔ asɔrefie hɔ no, ewɔ emu no, ene kyere paanoo no ene dee ekeka ho, na sika nkaneadua nson na ewɔ hɔ. Mo nyinaa nim saa. Wuhu? Na asafo mmere nson na ewɔ hɔ. Eno kasa fa asafo mmere nson no ho, ehann. Afei se mo hyee no nso wɔ Adiyisem 1, yehunu Yesu se ɔgyina asafo mmere nson no mu, sika kaneadua nson no, bere a ɔdaneɛ ne ho na ɔhunuu Ɔbaako te se onipa Ba, gyina hɔ, na ɔhye senea na ɔtee. Eye Ayeforo na ɔgyina akaneadua no mu, a wakurukyire.

¹⁸¹ Afei, Apam Dada no, wɔbɛfa ɔno . . . kaneadua baako yi, na wɔasɔ, wɔfa kaneadua foforo na wɔde eno asɔ, wɔde eno asɔ,

wode obaako no aso, te saa, kosi se wobonya kaneadua nson no nyinaa.

¹⁸² Se mobebye ne nso a, wo mfitiasee no, bere a Onyankopon firii ase ne Yudafo no diie no, na wofaa sika bere no mu no. Na afei one Yudafo diie wo sum bere mu no, a Onyankopon ne Yudafo no nyaee no, na eye Ahab ahennie mu. Na se mo behye ne nso a, yerekenkan saa asafo mmere no wo ho no, Osane ba eno so bio. Okaa se, afei, “Nnooma kakraabi a abesene,” na okaa se. . . Afei, wo saa Sum Bere no mu no, mfirmhyia ahannum ho no, anaase Ahab bere so no, edikan, ene Yudafo no. Esum bere paa a wonyaee, bere a Ahab waree Isabel na ode abosonsom baa Israel, na omaa nnipa no nyinaa dii Ahab akyi somee. . . Isabel nyame. Mokae, wofaa, wosisii abosompɔ, na wɔdwirii Onyankopon afɔrebukyia nyinaa gui. Na Elisa teaam, na ono “nko ara,” na Onyankopon wo ahanson a wɔankoto da amma Baal. Mokae saa? Eno ne saa Asafo a wayi no sunsum a erepue. Mo ahunu ho? Mo ahunu sedee etee?

¹⁸³ Afei, asafo yi mu no, se wahye asafo a edikan no nso a, asafo a edikan no, Efeso asafo no, na eye asafo kesee. Okaa se, “Mowɔ hann, nso.” Na se mohye no nso a, asafo biara, efiri ase se eredum, eredum, eredum, kosi se eduruu Tiatira. Afei, mfirmhyia apem ahannum no. Afei Ofirii mu baa efa nohoaa, “Na monyaa hann ketewaabi. Monsɔ dee moanya no mu den, anye saa a wobeyi mo kaneadua no ho.” Na ebaa fam beduruu Filadelfia asafo bere, na afei ewuraa Laodekia asafo bere no mu.

¹⁸⁴ Afei, dee eye fe nie. Oh, me! Medɔ yei, Onuabarima Smith. Hwe, hwe yei. Afei, wo saa asafo bere yi mu, sedee yefaa mu no. . . Afei monhwe yei. Asafo bere a edikan no na eye Efeso, Efeso asafo bere no. Afei, saa asafo mmere no mu biara no, kosi se eduruu mfirmhyia apem ahannum yi, se mobebye no nso a. . . Monkenkan no seesei se moko fie anadwo yi a, se monya bere a, anaase anɔpa tutuutu, ansana mo aba asɔre, wo Adiyisem ti 1, 2, ene 3. Mo behunu se, saa asafo mmere no mu baako biara no, Okaa se, “Wowɔ ahɔoden ketewa bi, na woampa Me Din,” kosi se Obeduruu saa Tiatira mfirmhyia apem ahannum, Esum bere no. Afei Opue firi efa nohoaa, na okaa se:

. . . wowɔ *din* se wo te ase, nanso *w'awu*.

¹⁸⁵ Na yeinom, saa asafo mmere no mu biara nni ho, saa anaase Filadelfia asafo bere no, amfa saa Din no bio da. Wannya saa Din no, efiri se ewui saa bere no. Afei, oh, senea yebetumi de eno atoto saa atorɔ nkyerekyerɛ no ho seesei, ewɔ ho pɛɛ, akyerɛ wo se ɔye maame, Katolik asafo no, wɔn nyinaa maame, senea ɔye “maame, ahuntasem, Babel.” Na eno, hwe, saa asafo bere a ewɔ ha yi bere a opuee no, na ɔwɔ hann ketewa bi, afei na eredum, eredum, na afei obeyee ekuo wo ha, saa mfirmhyia apem ahannum no mu. Na wapue seesei, a enye Awurade Yesu Kristo Asafo, na mmom se Katolik asafo. Luta puee beyee deen? Se

Luta asafo. Baptis puee beyee deen? Se Baptis asafo. Enye Ne Din, enye Ne Din; din fororɔ, “wowɔ din.” “Din fororɔ biara nni Osoro ase a wɔde ama se wɔmfa so nye mo nkwa, gyese Yesu Kristo Din no.” “Wowɔ din se wo te ase, nanso wawu,” eno ne saa asɔrefekuo no.

¹⁸⁶ “Oh, meye Prɛsbiteriani,” ɛna wawuo! “Oh, meye Baptisni,” ɛna wawuo! Wo te ase nko ara bere a wo te ase wɔ Kristo Yesu mu. Eye nokore. Mo atorɔ asubɔ, nsuo, atorɔ asubɔ; nsuopete, hwiegua, se anka wɔde wo bɛdɔ asukɔ; wɔde “Agya, Ōba, ɛne Honhom Kronkron,” reye adwuma se anka wɔde Awurade Yesu Kristo Din no. Saa atorɔ nnooma no nyinaa reba, Twere Kronkron no rekasa, te se wɔrehwie gu mu denden sɛdec wɔbetumi biara. Na ɛha yɛpene wɔn so, “Eye, m’asɔre gyedi se Eye kwan sei so.” Nanso Twere Kronkron no ka Sei. Wohu? Saa nnooma no nte saa. Saa nnooma no nni hɔ.

¹⁸⁷ Na baabiara nni Twere Kronkron no mu a wɔyii wɔn tɛkyerɛma de gyee Eucharist kronkron no, na ɔsɔfoɔ no nom nsa no na wɔfrɛ no Honhom Kronkron. ɛnni Twere Kronkron no mu da se wɔkyeaa nsamu na wɔteneɛ ayɔnkofa nsa, na wɔfrɛ no Honhom Kronkron. Obiara ansɔre da anka se, “Afei meye gyedini,” na gye Honhom Kronkron no. Se ɛte saa a, anka kwan yei so na wɔbekenkan Asomafoɔ no nnwuma 2, “Na Pentekoste Da no tɔɛ no, ɛna Roma sɔfoɔ bi firi kwan no so baaɛɛ, na wadane natadeɛ kɔn. Ōkɔɔ soro, ɛna ɔkaa se, ‘Mo nyinaa montwe mo tɛkyerɛma seesei na mo nni Eucharist kronkron no, adidie a ɛdikan.’” Saa nye kwan a anka wɔbekenkan Asomafoɔ no nnwuma 2?

¹⁸⁸ Eye, mo Matemehofɔ no monye te saa ara. Mosane mo akyi na mo ka se, “Afei yɛbenante aba mo Metɔdisfoɔ hɔ; ne mo atena yie, anaase, y’atene ayɔnkofa nsa ama mo, na wɔasɔ mo ahwe abosome nsia.” Ehen na mokenkanee wɔ Asomafoɔ no nnwuma 2? Mohu? Ehen na monyaa saa? Mohu?

¹⁸⁹ Ōkaa se, “Bere a na wɔn nyinaa ahyia faako, wɔ adwenkorɔ mu!” Bishop biara amma ammeye yei, ɛna ɔsɔfoɔ biara amma na wammeye yei. “Mmom ɛnne bi firi Soro baee te se mframa a emu ye den a erebɔ, na Ebehyee efie a wote mu no ma.” Saa kwan no so na wɔn nsa kaa No, aane, owura, te se mframa a emu ye den firi Animuonyam mu. Enye deɛ ɛfiri ɛkwan bi so anaase ɛfiri asɔrefekuo bi mu.

... wowɔ *din* se wote aseɛ, nanso *woawuo*.

¹⁹⁰ Hwe, mo gyidie ɛne asɔrefekuo no asi Onyankopɔn kwan te saa, kɔsi se, “Yegyeye yei di, na yegyedi se anwanwadeɛ nna no atwam.” Eye odiyifoɔ torofoɔ no na ɔka saa. Eye odiyifoɔ torofoɔ no na ɔka kyere mo saa, se, “Mɔbetumi akyea obi nsam na moanya Honhom Kronkron no.” Eye odiyifoɔ torofoɔ no na ɔka kyere mo se, “Se mo gyedi a monya Honhom Kronkron no.” Eye odiyifoɔ torofoɔ no na ɔka kyere mo se, “Ese se wɔhwie nsuo

gu mo so na wɔde pete mo so se anka wɔde mo behye nsuo mu no.” Eye odiyifoɔ torofoɔ no na ɔka kyere mo se, “wɔmmɔ mo asu wɔ Agya, Ɔba, ene Honhom Kronkron din mu,” wɔ bere a Tweresem biara nni Twere Kronkron no mu de ma saa. Eye nokore. Tweresem biara nni Twere Kronkron no mu a eka kyere wo se bɔ asu, baabi a wɔbɔɔ obi asu, gyese ewɔ Yesu Kristo Din mu nko ara. Yohane asuafoɔ, Nkoara; na na ese se wɔba, ma wɔbɔ wɔn asu bio, ewɔ Yesu Kristo Din mu, se wɔbenya Honhom Kronkron no. Eye nokore. Afei, eno nye Jesus Only nkyerekyerɛ. Me nim Jesus Only nkyerekyerɛ. Enye eno a. Eno ye Twere Kronkron Nkyerekyerɛ. Eno ye nokore.

¹⁹¹ Nanso mo na mo wɔ hɔ no. Edeen na mode no reye? Mo maame na ɔwɔ hɔ no. Gyidie no nyinaa maame ne no.

¹⁹² Afei, monhwɛ Twere Kronkron no mu na monkyere me baabi a wɔde nsuo petee obi so pen. Metodis, Presbiterian, Katolik, ka kyere me baabi a wɔde nsuo petee onipa baako so, ewɔ Twere Kronkron no mu Ka kyere me baabi a wɔhwiee nsuo guu obi so, ewɔ Twere Kronkron no mu, de maa bɔne fakye. Bɔ din. Mɔbetumi ahunu bi? Se mohunu a, mommra me hɔ, na menante abɔntene so de biribi abɔ m’akyi, na maka se, “Odiyifoɔ torofoɔ! M’aye mfomsɔ.” Anaase, monhwɛhwɛ baabi baako wɔ Twere Kronkron no mu nyinaa baabi a wɔbɔɔ obi asu wɔ Agya, Ɔba, ene Honhom Kronkron din mu, ɔkwan a wɔabɔ mo mu ɔha mu aduɔwɔtwe asu. Hwɛhwɛ Tweresem baako ma me baabi a wɔbɔɔ obi asu wɔ saa kwan no so, na mede ahyensodeɛ bi bebɔ makyi, “odiyifoɔ torofoɔ,” na mede anante kwan so te sei. Na kyere me baabi a wɔbɔɔ obi asu, wɔ Asafo foforɔ no mu, a wansane ammo no asu bio, wɔ. . . enye wɔ “Yesu” din nko ara mu, mmom wo yen Awurade Yesu Kristo Din mu. Eye nokore. Hwɛ se eno nye nokore a.

¹⁹³ Na, eha, eye deen? Na ɔbaa no ye nnwamamfoɔ maame. Edeen na emaa no yee odwamamfoɔ? Edeen na eyee no odwamamfoɔ? Ne nkyerekyerɛ! Edeen na emaa woyee odwamamfoɔ? Ne nkyerekyerɛ!

¹⁹⁴ Na eno ne dee nti a yensosɔ wɔn asɔrefekuo ene wɔn gyidie sos. Yede Twere Kronkron yi tena ase kronn. Mennim senea mo De bebɔ bra, nanso wɔ De kyerekyerɛ mo, se etee biara. Eye. Ese mo ara. Merentumi mma mo mfa No mmɔ bra. Metumi aka dee eye Nokore nko ara na akyerɛ mo. Eno nti na yennyɛ asɔrefekuo. Mempa—yɛmpɛ se yɛbewura nnoɔma te saa mu de agu yen ho fi, na gyidie bi beka yen ahye. Mɛpe se mɛfa Awurade dee kumaa no a wɔbu wɔn animtia no kwan no. Metena ahotɛ ne krɔgyee mu wɔ Asem no ene Onyankopɔn anim, na magyina hɔ na maka se, “Obiara nni hɔ a ne mogya wɔ m’atadeɛ mu.” Eno nti na yete Branham Tabernacle no. Eno nti na yennyɛ Assemblies no. Eno nti na yennyɛ Oneness no. Eno nti na yennyɛ Jesus Only no. Eno nti na yennyɛ Metodis no. Eno nti na yennyɛ Baptis no. Yeye a—a hyiadan kumaa bi wɔ ha. Yenni asɔrefekuo biara koraa. Yede yen

ho, wɔ Kristo mu. Eno nti na yete sɛdɛɛ yetɛɛ. Na Onyankopɔn ahyira yen, Onyankopɔn aboa yen.

¹⁹⁵ Afei, yɛbɛtumi aka akyerɛ mo dɛɛ nti yɛkɔ awurade addie, dɛɛ nti yɛhohoro-yen nan ho, dɛɛ nti yemma asɔrefoɔ no nni bie bɛɛ a yenim sɛ wɔtɛ bɔnɛ mu. Eno nti, saa nnawɔtwe mmienu anaase mmiensa atwa mu no, me firi ɔbaako so na me kɔ ɔfoforɔ so, baabi a akasakasa kakra wɔ no, nso. Wɔdi akɔnɛaba, ɔbaako nkasa ɔfoforɔ ho, wosiane ɔfoforɔ ho wɔ kwan so na wo adane wo ti. Wo ani awu, dɛɛ wafa Onyankopɔn nhyira kuruwa no afa beaɛ yi, afɔrebukyia a ɛwɔ ha yi, na wafɛ mo nuammарimanom ne nuammaanom, na afei wo kɔ telefon so na wo kasa tia ɔfoforɔ. Sɛ mo te saa a mo mfata sɛ wɔbɛfrɛ mo Akristofoɔ. Eyɛ. Montwe mo ho mfiri telefon no ho; sɛ morentumi nka asem papa mfa obi ho a, nkasa koraa. Monkae, Onyankopɔn de ɛho asodie bɛto wo so. Mmerɛ tenten a saa honhom no wɔ wo mu no, wonim sɛ wo ne Onyankopɔn ntam nyɛ. Sɛ wonya atɛnka . . .

¹⁹⁶ Sɛ obi fom wo a, kɔ ne hɔ na ɛnɛ no nkɔbom. Sɛ worentumi ne no nkammom a, fa obi ka wo ho. ɛnyɛ nwanwa sɛ Onyankopɔn ntumi ntwe N'Asafo aso, ɛfiri sɛ monyɛ ade papa. Sɛ mobɛkɔ telefon so na mo akasa afa yɛi ho, dɛɛ akɔsɔɔ, ɛnɛ kuo ketewa ɛnɛ dɛɛ ɛkɛka ho, wɔ hɔ te saa. Sɛ moreyɛ saa no, adɛn nti na monyɛ dɛɛ Twɛrɛ Kronkron no ka? Sɛ onua bi yɛ mfomsoɔ a, kɔ ne nkyɛn na hwɛ sɛ wo ne no nya nkabom a. “Eyɛ, afei, ɔno na ɔtiaa me!” Memfa dɛɛ ɔyɛɛ ho, kɔ ne nkyɛn sɛ ɛtɛɛ biara! Wɔanka sɛ ɔno na ɔmmra wo nkyɛn. Wo na kɔ ne nkyɛn sɛ ɔno na wafom a. Wo ka sɛ, “Eyɛ, ɔno na wafom. ɛsɛ sɛ ɔno na ɔba me nkyɛn.” ɛnyɛ saa na Twɛrɛ Kronkron no kaaɛ. Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ wo na kɔ ne nkyɛn. Sɛ ɔno na wafom a, wo na kɔ ne nkyɛn.

¹⁹⁷ Na afei sɛ ɔrentie wo a, ɛnnɛɛ fa obi ka wo ho, sɛ ɔdansenɛi.

¹⁹⁸ Na afei sɛ wantie ɔdansenɛi no a, ɛnnɛɛ ka sɛ, “Afei mɛkɔ wo hwɛfoɔ nkyɛn.” Afei ka kyɛrɛ no, ka sɛ, “Mereka akyerɛ asafo no, na nna aduasa firi seesei no, sɛ mo anuanom no nsiesie mo ntam a . . . Saa onua yi a ɔwɔ ha yi wɔ ɔpɛ sɛ mobɛka abom. Worenyɛ saa. Na sɛ woreniesie mo ntam nna aduasa ntam a, ɛnnɛɛ na ɛdɛɛn na ɛbɛsɛi? Wo nka yen ho bio.”

¹⁹⁹ Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ, “Sɛ wantie asafo no a, ɛnnɛɛ bu no sɛ ɔbosonsomni ne togyeni.” Monim, mmerɛ tenten a ɔnuabarima no hyɛ asafo no bambɔ ase no, Kristo Mogya no bɔ ne ho ban. Eno nti na yɛnhunu sɛ asafo no rekɔsɔ sɛdɛɛ ɛtɛɛ no. Afei, eyɛ, Nkyerɛkyɛrɛ Yɛi yɛ Bap- . . . Baptis asafo no dɛɛ, anaase Branham Tabernacle a ɛwɔ ha yi, sɛ mo bɛyɛ a. Hwɛ, adɛn nti na ɛntumi . . .

²⁰⁰ Mowɔ ha, sɛ, yɛmfɛ no sɛ, nnipa mmienu, sɛ Leo ɛnɛ me. Wo bɛnya me . . . Na me ka sɛ, “Eyɛ, ɔno—ɔno na ɔfomm me.” Eno nkyɛrɛ hwɛɛ. ɛsɛ sɛ me kɔ ne nkyɛn. Eyɛ, ɔyɛ asɔrɛ yi ba. ɔno—ɔyɛ Kristoni. ɔnɛ me kɔ awurade addie wɔ ha. Na wɔabɔ

yen asu εω Awurade Yesu Din mu. Wɔanante tenenee mu, se onuabarima, εω yen ho anim, afei na biribi asi.

²⁰¹ Enye onipa no a. Oha mu nkyekyemu aduakron no eye bonsam na oɔa nnipa no ntam. Enye nnipa no a. Eye obonsam no a. Na mmerɛ tenten a wo ma bonsam kwan ma no ye saa no, worepira wo nuabarima no. Eye nokore.

²⁰² Eye, biribi nkɔso yie wɔ me ne Leo ntam; ma yenkɔ siesie. Na se wo hunu se biribi wɔ ho a, eye wɔasɛdeɛ se wo ba yen nkyɛn, na wo ka se, “Mmarimaa mmieny yi ba ha na mo kabom. Yerebesiesie adeɛ yi.” Afei, ennee, se oɔa ho, na wɔbɛhunu wɔ ho a, afei, na yenie. Me ka se, “Eye, adeɛ a ɛdikan, se yen—yɛntumi nye adwenkorɔ a, ennee na bra asɔre saa ara.”

²⁰³ Na afei se—se mmerɛ tenten a wonye ho hwee no, εω mu se, Yesu Kristo Mogya no bɔ yen baanu ho ban. Wohu? Nanso afei saa—saa kokoram dada no bɛfiri kokoram forɔ ase, na saa kokoram no bɛfiri kokoram forɔ ase, na yadeɛ no bɛtrɛ, baabiara, asafo no mu nyinaa. Afei wobɛduru baabi a wo ba asɔre, na waye nwunwunu sɛdeɛ, ɛse se deɛ ohwe dan no so no bubu asukɔkyeaa no firi ho, ansaana asafomma no awura mu. Afei, monim se eye nokore. Ene nwunwunu! Obi te ho, wo nim, na onka biribiara. “Eye, na anka yeye honhomufɔɔ.” Eye, ɛdeɛn na esiɛ? Mo tuu mmirika yie, na ɛdeɛn ne asem no? Hwe, wo bɔne tete wo ntam. Na Onyankopɔn de ho soboɔ bebɔ wo, anuanom. Afei metoto yei yie.

²⁰⁴ Mfomsoɔ biara nni me ho, mfomsoɔ biara nni Leo ho; eye bonsam na oɔaa yen ntam. Eye nokore. Montoto adeɛ no yie. Kɔ ne nkyɛn. Afei se wɔantie a, anaase mantie a, se ɛteɛ wɔ kwan biara so no, afei monka nkyere asafo no. Se one saa asafo no anye baako wɔ nna aduasa ntam a, ennee na wafiri Yesu bamma ase. Na y’asane no. Saa ye nokore paa. Afei monhwe deɛ ɛbesie. Momma Onyankopɔn nye ateneatene no. Wayi wo nsa afiri ho. Waye deɛ eye paa a wobɛtumi. Afei gyae ma Onyankopɔn nya no kakra; Obɛdane no ama bonsam. Afei obɛba. Se wanye a, ne nkwa beye tiatia bi.

²⁰⁵ Mokaɛ εω Twere Kronkron no mu, baabi a na onuabarima bi a na one Onyankopɔn ntam nye? Dodoɔ sen na mokaɛ asem no? Na one ne papa yere na ɛteɛ, na wɔantumi antenetene no. Paulo kaa se, “Momfa no nhye bonsam nsa, na onsee no.” Mobeɛhu no wɔ, Korintofɔɔ a ɛtɔso mmieny, wɔtenetenee no.

²⁰⁶ Mewɔ onuabarima bi, oye adamfɔɔ papa, me pe se me bɔ ne din, onuabarima onenkani. Na saa onuabarima onenkani yi, ne din de Onuabarima Rasmussen. Asɔfoɔ no mu dodoɔ a mo te ha, anadwo yi, wɔ ne din wɔ mo nkrataa so. Saa asɔrefekuoafrara no afiri Chicago. Na hwe. Na oɔwɔ abarimaa bi, oɔfoɔ, na oɔwareɛ Katolik abaayewa bi, na ofirii aseɛ kɔɔe saa. Na wɔreko ye yei, see, ene ofoforɔ, ene—ene nnoɔma bebreɛ; kɔwuraa

amanee bi mu. Na ne papa koo ne nkyen, okaa se, “Afei hwe, oba, wobeye nkabomu?”

Okaa se, “Papa . . .”

Ofree won asore no se kronkron-amuniamunifo, ne papa. Okaa se, “Afei, hwe, wo ne asafo no betenetene saa adee no?”

²⁰⁷ Okaa se, “Afei, papa, wo ye me papa, na meppe se me ne wo benya amanee biara.” Ne nyinaa ye.

²⁰⁸ Okofree asomfo no mu baako ena wokoo ne fie. Okaa se— okaa se, “Wesley, me pe se me kasa kyere wo.” Okaa se, “Wo ne asafo no betenetene saa adee no?” Na omaa no mmuaee-mmienutiatia te saa. Okaa se, “Kae, Wesley, me ne ohwefo wo saa asafo no mu. Me ne wo papa, nanso meye dee Onyankopon ka se menyee. Merema wo nna aduasa a wo ne asafo no betoto no yie, anaase yebepam wo afiri Onyankopon Animpa mu. Wo ye me ara me babarima; ono ne m’Agyenkwa.” Okaa se, “Me do wo. Na wonim se me do wo, Wesley. Mewu seesei ara ama wo. Nanso ese se wo ne Onyankopon Asem ye peperepe. Wohu?” Okaa se, “Me ne ohwefo. Me ne saa nnwan no hwefo. Se wo ye m’abofra a, anaase dee wo ye biara, ese se wo ne Onyankopon Asem ye peperepe. Se wanye saa a, ennee na me mfata se meye Ne nnwan hwefo.”

²⁰⁹ Abarimaa, woi ne ohwefo. Woi ne obarima. Wonsusu saa? Woi ne obarima. Okaa saa kyeree n’abarimaa no. “Na eyee no ya,” okaa se. Nanso okaa se, “Edeee? Hwan na worepira no, onipa no, anaase worepira w’Agyenkwa? Enti,” okaa se, “afei yekoo so.” Na okaa se, “Orenye saa. Na yen . . . Me ka kyeree asafo no.”

²¹⁰ Okaa se, “Me ara mebabarima, Wesley, wantie me, ewo asem yei mu. Wantie asomfo no. Na mo ye yei ho adansefo, Onuabarima *Se-e-ne-Se*?”

“Aane, me ye.”

“Ne nyinaa ye. Nnonnwotwe, Kwasiada a ediso no, nnawotwe nnan efiri seesei, se one asafo no ntotoo no yie a, yede Wesley, mebabarima no, hye bonsam nsam, de ma ne nipadua seee. Ne Mogya, Mogya no . . . Yesu Kristo dee no, ene asafo yi, remmo ne ho ban bio.”

²¹¹ Na saa anadwo no duruuuie. Me gyinaa asenka pono no akyi, kaa se, “Aka no simma mmienuti bio.” Bere no duruuuie. Okaa se, “Afei, sedee me babarima no, Wesley Rasmussen . . . oka kyeree asoremma no se, Wo, Onyankopon Tumfo: Y’aye dee yebetumi aye biara, sedee W’Asem kyere ene Wo nkyerkyere— Wo Babarima, yen Agyenkwa, de gyaa yen. Afei yen, me dane me babarima no, na me ne asafo yi, de ma- . . . obonsam, de ma ne nipadua seee, na ne kra benya nkwa.” Dee okaaee nyinaa ne no. Biribiara ansii, beye nnawotwe anaase mmienuti, ebia bosome anaase mmienuti.

²¹² Anadwo baako bi, Wesley yaree. Na bere a yaree no, yadee no koo ara. Ofree oduyefo no. Oduyefo no behwehwee ne

mu. Onyaa hurae a na ne ho hye beye zha ene nnum. Na ontumi nhunu dee ntira. Yadee no koo ara. Oduyefo no kaa se, “Abarimaa, me nnim dee aye wo.” Na onnim dee obeye. Okaa se, “Yebefre nimdefo bi.” Wofree nimdefo bi, na nimdefo no baa ho. Wofaa no ko ayaresabea, hwehwee ne mu, biribiara a aka ho. Na okaa se, “Merentumi nka nkyere mo. Abarimaa no—abene owuo.” Na ne yere gyina ho, resu, biribiara te saa. Na mmofra no gyina ne mpa no ho ene baabiara te saa. Okaa se, “Orek. Ne nyinaa ne no.” Okaa se, “Sedee n’akoma ebɔ ene ne homee, ereko fam bere nyinaa.”

213 Okaa se, “Momfre papa.” Oh, aane. Eno ne kwan a ese se wo fa so. Ene no. “Momfre papa.” Na ne papa tuu mmirika ko ayaresabea ho, ntɛmso, ko hwɛe no. Okaa se, “Papa, mentumi seesei, nanso Onyankopɔn tie me nsem. Metoto biribiara yie. Metoto no yie. Aane, meye.” Aane, owura, onuabarima. Eho ara ne homee firii ase sane yee yie.

214 Na Kwasiada a ediso no, obaa asafo no anim. Okaa se, “Maye bone wo Onyankopɔn anim, ewo asafo yi anim. Mantie ohwefo no nsem. Ma—mantie asomfo no a wɔwɔ ha no.” Na okaa se, “Meresere asafo yi se wɔmfa me bone a maye te saa no nkye me.” Okaa se, “Onyankopɔn de me nkwa akye me.” Meka mekyere mo, atene perepere. Aane. Eno ne dee ese se wo ye, hwe. Wuhu? Wo, se wobeye no Onyankopɔn kwan so a! Wuhu?

215 Afei, hwe, kwan a yefa so ye no, yewo ahwefo nhyiamu, na yeka se, “Eye, afei, yenkora . . .” Menka se asafo no, mmom mekyere yen Matemehonkurɔfo no. Yewo ahwefo nhyiamu, na, “Edeɛn na modwene fa Jones ho? Modwene se yenye no deɛn? Me dwene se obeye Metodisni yie asene dee zye wo ha.” Wo na wo wo ho no. Eno, eno ye mfomso. Eno nti na ense se yedi wɔn atetesem akyire. Na bishop bi, ese se yefre no (se-obi . . . edeɛn, wo fre no? mansini nipa a wɔ Pentekoste asafo yi mu? “mansini hwefo”)—momfre no na omehwe saa nnipa yi suban.

216 Twere Kronkron no kyere yen dee yenye. Eno nti na yene wɔn asɔrefekuo no mbom nyimi no. Yede yen ho firi saa adeɛ no ho. Amen. Mo bo mfuu me, mo bo afu anaa? Monnye saa. Ne nyinaa ye. Ebia menya nsemisa bebreɛ okyena anadwo. Nanso, eye, eye papa. Wuhu? Monkae. Hunu . . .

217 Meka yei seesei. Mo nkurɔfo a mofiri asɔrefekuo asafo ahodoɔ foforo mu a mo wo ha no, mo asɔrefekuo, ene, onuabarima, menka se monye Akristofo. Menka se mo asɔrefekuo no nni Akristofo adɔfo mpem bebreɛ wo ho. Merebo mmɔden akyere dee nti yenye asɔrefekuo. Efiri se, merenyina mma saa. Daabi, owura. Merenye da. Worebo mmɔden akyere wo dee ye. Se Onyankopɔn free me se menka Asempano a, enneɛ meka No wo kwan a Onyankopɔn kyere me se menyɛ no so. Eno ye perepere, kwan a wɔatwere wo Twere Kronkron yi mu so. Se ene Yei nnye perepere a, enneɛ na eye see . . . Onyankopɔn bebu

me aten wɔ ho. Nanso se me—se me—se me hunu se sakraman bi reba, anaase otamfoɔ bi reba, na mammɔ wɔn kɔkɔ a, enneɛ Onyankopɔn bebisa me. Nanso se me bɔ mo kɔkɔ a, enneɛ na ese mo ara. Wohu?

²¹⁸ Monkae, “Wɔ nna a edi akyire mu no, mmere a emu ye den beba, nnipa beye ahopɛfoɔ, ahohoahofoɔ, ahantanfoɔ, abususenkafoɔ.” Hwe, abususenkafoɔ, “Oh, saa nkurɔfoɔ agyimifoɔ no. Anwanwadee nna no atwam. Biribiara nni hɔ saa.” Ɔye ɔpanin diyifoɔ torofoɔ. “Afei, yenim se yen mmaa no wɔ nyansa te se yen mmarima no.” Menye eno ho akyinyee ketekete koraa, nanso Onyankopɔn Twere Kronkron no kaa se yenyi ɔbaa no mfiri asenka pono no akyi. Eno—eno ye paa ma me, hwe. Eye nokore. Ne nyinaa ye. Wohu?

Na ɔkaa se, “Eye, afei, yen asɔrefekuo no, yewɔ nkurɔfoɔ dodɔɔ papa te se dee mo wɔ no mo asafo mu hɔ no.” Menka saa ketekete mpo, nanso Twere Kronkron no tia asɔrefekuo. Eye nokore. Na, enti, menka se mo nni nnipa papa wɔ mo asafo mu. Eye nwanwa. Wɔye nnipa papa. Nnipa papa no mu bi, mehyia wɔn wɔ ne nyinaa mu, Katolikfoɔ ene wɔn nyinaa. Wɔn nyinaa, me hyia nnipa papa bebreɛ.

²¹⁹ Afei, kwan a yɛrefaso de yei aba seesei no, nnamfonom, se eye Awurade pe a, ewɔ saa adesua ahodoɔ a edisoɔ yi mu no, ebia . . . mema mo ahunu no ɔkyena anɔpa se ebia yebeye ɔkyena awia anaase yenye, hwe, se yebeyi afiri hɔ. Dee nti yerebɔ mmɔden aye ne se, mepɛ se me de beduru baabi pɔtee. Afei, se wo pe se wo de obi ka wo ho ba a, yeye wo atuu paa. Nanso kae se, enye—enkɔhwehwe mfomsoɔ. Mo mmra ha . . . Merekasa akyere me—m’asafo mma, mo ahu. Menkyerekyere yei m’asafo mma akyi wɔ ha, efiri se eye ɔfoforɔ adwuma. Eno, ɔno ne saa nnwammaa no hwefoɔ. Na—na me ye . . . [Ahoma no so ye hunu—Ɔs.]

²²⁰ Ekɔsi Gyenesis, wobehu no ne nyinaa mu, ahunu baabi a ewɔ. Afei yeresane akɔ Gyenesis, akɔhwehwe dee nti adwaman ba mma Awurade badwa mu n’awoɔ ntoatoasoɔ a etɔso dunnan. Senea etee . . . Eno beye mfirinhyia ahannan na saa bɔne no atwam. Senea yebehu senea saa ɔno—awofoɔ amumuye ba mma ene mma so, senea eno firii aseɛ wɔ Gyenesis, ene dee eka ho.

²²¹ Na mo . . . afei mo behunu senea eno, ekɔ akyirikyiri nohoa, se Onyankopɔn, ansaana wɔrehye wiase aseɛ no, ansaana atom baako bepaɛ no, akyirikyiri hɔ ansaana ewiem hann mpo beba no, na Onyankopɔn nim abodeɛ biara ene biribiara a ebɛba asase so. Obi wɔ ha . . . Worentumi nkyere dee asem, na womfa mma fam, na wonkyere dee asem “oniawieɛ” kyere. Ete se dee wo de afidie a wɔde twa nfonini ato—ato oniawieɛ. Eye, efiri hɔ ara, eno ara ne no. Wohu? Oniawieɛ! Na yɛrentumi, wɔ adwene a ennuru baabiara yi, yede bete dee oniawieɛ Adwene betumi aye. Hwe, yɛrentumi nye saa. Wo, worentumi nye. Wohu? Nanso se wobehwe a, akɔ Honhom mu a, wobetumi anya eho atenka

wɔ akɔyire hɔ. Na—na w'aba Tweresem no mu ha na wobɛhunɔ seesei, hwɛ, ansaana wɔrehyɛ wiase aseɛ.

²²² Afei, Twerɛ Kronkron no kaa sɛ na Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn Adwamaa. Afei montie no yie paa, ebia, na mo binom remma ha ɔkyena, emmetie nkɔsi awiɛ. Twerɛ Kronkron no kaa sɛ na Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn Adwamaa, a wɔkumm no firii wiase asehyɛ. Eyɛ nokorɛ saa? Berɛ bɛn na wɔkumm No? Efiri wiase asehyɛ. Ɛno ne wiase, sɛ efiri atom dodoɔ bi a emu paepaɛ a, na wɔpia firii owia ho a, ansaana ɛreyɛ saa a. Ɛnneɛ, ansaana atom a ɛdikan paɛɛ wɔ owia mu no, sɛ na yei yɛ wiem biribi a efiri owia mu a, a ɛbɛyɛ mfirmhyia ɔha ɔpepepem ɔpepepem ɔpepepem ɔpepepem ahodoɔ wɔ akɔyirikyiri hɔ ansaana wiem hann baako mpo reba, Kristo wɔkumm no. Sɛ Onyankopɔn yɛ n'adwene kɛsɛɛ no biribi ho a, na eyɛ adeɛ a w'awie dada. Berɛ a Onyankopɔn kaa sɛ, “Ɛnyɛ hɔ no,” na w'awie dada. Sɛ na mfirmhyia ɔha ɔpepem na ɛbedi a, na w'awie dada berɛ a Ɔkaaɛ no ara. “Na berɛ a wɔkumm Adwamaa no firii wiase asehyɛ no,” Twerɛ Kronkron korɔ no ara, Honhom korɔ no ara twerɛ na ɔkaa sɛ, “Wɔtwerɛɛ yɛn din wɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu ansaana wiase asehyɛ.”

²²³ Enti onipa a ɔtwerɛɛ nnwom sɛ, “Din Foforɔ Bi Wɔ Hɔ A Wɔatwerɛ No Animuonyam Mu,” na ɛwɔ asekyerɛ papa, nanso na ɔnyina twerɛsem so. Wohu? Saa din no wɔtwerɛɛ no wɔ Animuonyam mu berɛ wiase. . . ansaana wiase rehyɛ aseɛ. Berɛ a wɔkumm Adwamaa no, na wɔatwerɛ yɛn din wɔ Adwamaa no Nkwa Nwoma no mu.

²²⁴ Momma—momma me ma mo Twerɛsem ketewa baako. Mo bɛtwene simma baako? Aba m'adwene mu seesei ara. Me susu sɛ mɛtumi abue akɔ hɔ pɛɛ. M'adwene nsi pi. Na afei mɛpa mo kyɛw sɛ moakyerɛ saa, nanso meka kyɛrɛɛ mo sɛ ɛbeduru dasuom; ɛnyɛ deɛ aseɛ saa. Nanso me—me pɛ sɛ—sɛ menya yei, saa Twerɛsem baako.

Mo ne me mmue nkɔ Romafoɔ Nwoma, na me pɛ sɛ mo ne me kenkan yei. Afei, momma yɛnhwɛ, Romafoɔ, sɛ mɛtumi ahunu a, mereyɛ aduru hɔ pɛɛ. Afei momma yɛnkɔ Romafoɔ 8, na—na yɛnfiri aseɛ nyiyimu 28 wɔ Romafoɔ ti 8. Na me pɛ sɛ mo ne me kenkan no mpaebɔ kwan so seesei. Montie ha deɛ Onyankopɔn kaaɛ afei.

Na yɛnim sɛ wɔn a wɔɔɔ Onyankopɔn no adeɛ nyinaa di boa wɔn ma no wie wɔn yie, wɔn a . . . wɔafre wɔn nam ne tirimbɔ no so.

Na wɔn a ɔhunuu wɔn sieɛ no, . . .

²²⁵ Ɛno ma wo . . . Mo bɛtumi ne me akenkan? “Na ɔno . . .”

Na wɔn a ɔhunuu wɔn sieɛ no, wayi wɔn ato hɔ nso (ne nyinaa yɛ) sɛ wɔnɛ ne Ba no suban, na wayɛ abakan wɔ anuanom bebreɛ mu.

Na wɔn a ɔyii wɔn too hɔ no, wafre wɔn nso: na wɔn a ɔfɔre wɔn no, wabu wɔn bem nso: na wɔn a ɔbuu wɔn bem no, wahye wɔn animuonyam nso.

226 Efiri wiase asehye! Bere a Onyankopɔn hwɛ fam... Afei, Onyankopɔn nye N'adwuma, nka sɛ, "Eye, seesei, mereko ye... Oh, edeen na yerebeyɛ seesei?" Wohu? Biribiara nni hɔ...

227 Monkae, deɛ entene, bɔne, eyɛ tenenee a wɔasɛ no. ɔbonsam ntumi mmɔ adeɛ. Obiara, yen nyinaa, te aseɛ saa? Eno ne asafo yi nkyerɛkyerɛ. ɔbonsam ntumi mmɔ adeɛ. ɔtumi see deɛ Onyankopɔn abɔ. Afei, sɛ wɔresɛe biribi ene sɛn? Eha, mo nyinaa ye mpanimfoɔ, dodoɔ no ara. Montie yei. Yeyɛ nnipa a y'awareɛ. Na mo mmarima ene mmaa awarefoɔ betumi atena ase abom sɛ okunu ene eyere, na saa mmaa no ye adekorɔ sɛdeɛ wɔnyɛ da... Wɔyɛ mmabunu, mmere tenten a wo ne wo kunu tenaaɛ. Eyɛ nokorɛ. Afei, mmara ma ho kwan na eyɛ mmara, na ne nyinaa ye. Onyankopɔn na wahyehye sɛ yenye saa. ɔbaa foforo betumi ayɛ adekorɔ no ara sɛ wo yere; wɔn mu baako, wo tene wɔ Onyankopɔn anim; na wo ne ɔbaa foforo ayɛ adekorɔ no ara, wɔabu wo fo wɔ Onyankopɔn anim, ko owuo mu. Eyɛ deɛn? Tenenee a wɔasɛ no, hwɛ, tenenee a wɔasɛ no. Afei, ɔbonsam ntumi mmɔ adeɛ, mmom ɔsɛe deɛ Onyankopɔn abɔ dada.

228 Atoro ye deɛn? Eyɛ nokorɛ a wɔasɛ no. Obi kaa sɛ, "Oh, hwɛ, na eyɛ Memeneda anadwo, nnɔnkron, aane, na Bill Branham wɔ Jeffersonville," nokorɛ. "Ewɔ Antz nsanombea, waboro," atoro. Na eyɛ deɛn? Na me wɔ Jeffersonville. Eyɛ nokorɛ. Na eyɛ tenenee a wɔasɛ no abeyɛ atoro. Moahu deɛ merekyerɛ no? Hwɛ, atoro see nokorɛ. Eyɛ biribi a ekasa faa baabi a na me wɔ. Afei, sɛ ekaa sɛ, "ɔwɔ asɔre, reka asem no," nokorɛ. Eno ye tenenee. ɔkaa nokorɛ no. "Ewɔ nsanombea, ɔrenom nsa," atoro. Wɔasɛ no; hwɛ, nokorɛ a wɔasɛ no. Moahu deɛ merekyerɛ no? Deɛ entene nyinaa ye tenenee a wɔasɛ no.

229 Owuo, eyɛ deɛn? Nkwa, a wɔasɛ no. Yadeɛ? Apomuden, a wɔasɛ no. Eɛ sɛ wo ye onipa papa, a wo ho ye den. Ne nyinaa ye. Sɛ wo yare a, eyɛ deɛn? W'apomuden na wɔasɛ no. Wahu? Deɛ ewɔ ho nyinaa ne no. Eyɛ deɛn? Na anka wo ye ababaawa, mmaa ahoɔfɛfoɔ; a mo ho ye den, mmerantɛ ahoɔfɛfoɔ. Afei woretwintwam, worenyni. Eyɛ deɛn? Nkwa, a wɔasɛ no, hwɛ, woɛsane ba wakyi bio. Wohu? Na eɛ sɛ esane ba akyire. Nhyira nka Awurade Din! Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔde besane aba akyire. Na sɛdeɛ eyɛ nokorɛ no—sɛdeɛ etɛɛ no (yenim sɛ ewɔ ha), enti sɛdeɛ eyɛ nokorɛ sɛdeɛ etɛɛ no, Onyankopɔn de besane aba akyire bio. ɔhyɛɛ bɔ na waka Ntam sɛ ɔbeyɛ. Eno ne deɛ ede ma.

230 Afei, sɛn, nnipa suo ben na eɛ sɛ yeyɛ? Afei monhyɛ ne nso sɛnea saa nnɔɔma yinom sie. Afei, wɔn a ɔhunuu wɔn sieɛ no, Wafre wɔn; na wɔn a ɔfɔre wɔn no, Wabu wɔn bem. Bere ben? Ansana wiase asehyɛ, ansana wiase rehyɛ aseɛ. Afei, sɛ anka yebetumi afa Twereɛɛm yi na yakɔ mu paa a, anka yɛbɛfa

dɔnhwere pii, nanso yen—yempɛ sɛ yɛbɛyɛ saa. Mmom deɛ entene nyinaa yi, yɛ teneneɛ a wɔasɛ no abɛyɛ deɛ entene. Ɛno ne deɛ bonsam yɛ.

Afei, sɛ wo nyini bɛduru bɛrɛ a wonim asodie a, na wonim deɛ ɛyɛ papa ne bɔnɛ a, ɛsɛ sɛ wo dane firi wo bɔnɛ ho. Ɛfiri sɛ, wɔwoo wo bɔnɛ mu, tetee wo wɔ amumuyɛ mu, wo baa wiase bɛdii atorɔ. Afei wɔ—wɔnam adwaman so na wɔwoo wɔɔ, na afei ɛsɛ sɛ wɔwo wo foforɔ, sɛdeɛ wo bɛnya Awoɔ foforɔ, na wakɔ Ɔsoro. Ɛfiri sɛ, saa awoɔ yi a wo nyaa wɔ ha no. . .

²³¹ Hwɛ baabi a Yehowa Adansedifoɔ yɛ mfomsɔɔ paa wɔ hɔ no, sɛ wɔdwene sɛ Awoɔ foforɔ no yɛ nipadua no wusɔrɛɛ? Wo hunu, erentumi nye saa. Wohu? Ɛsɛ sɛ ɛyɛ biribi. . .

²³² Wo, wo wɔ bɛrɛ mu. Na adeɛ baako pɛ a ɛwɔ hɔ Daa yɛ biribi a ɛnni mfitiasɛɛ anaasɛ awiɛɛ. Biribiara a ɛwɔ hɔ Daa renya mfitiasɛɛ da, anaasɛ ɛrenya awiɛɛ da. Wohu? Enti sɛ wo yɛ Onyankopɔn fa bi a, Honhom a ɛwɔ wo mu no na ɛnni mfitiasɛɛ anaasɛ ɛrenya awiɛɛ da, na wo ne Honhom a ɛwɔ wo mu no wɔ hɔ Daa. Wohu? Te sɛ—sɛ—sɛ *Onyankopɔn* dɔ, afei na aba *onipa* dɔ, na afei aba akɔnnɔ dɔ. Ɛkɔsɔ ara ba fam na ɛreba fam, na ɛresɛ ba fam kɔsi sɛ ɛbɛbɔ efi toa baako. Ɛyɛ, kwan baako ne sɛ, Yesu sianeeɛ wɔ atwedɛɛ korɔ no ara so, ɛwɔ fam ha sɛ ɔbɛfa na wayi bio akɔ soro, afiri beasɛ a ɛwɔ fam; afiri owuo mu aba Nkwa mu, afiri yadɛɛ mu aba apomuden mu, afiri deɛ entene mu aba teneneɛ mu. Wohu? Ɖfiri Soro baa fam, sɛdeɛ Ɖde fam ni bɛba Soro. Ɖbɛyɛɛ me sɛdeɛ mɛtumi, ɛnam N’adom so, mɛyɛ Ɖno, Ahennwa a ɛwɔ Animuonyan no adedifoɔ. Moahu deɛ merekyere no? Saa nnoɔma no.

Afei hwɛ. Akyirikyiri hɔ ansaana ewiasɛ yɛi bɛhyɛ asɛɛ wo saa atom no, bɛrɛ a Onyankopɔn hunuu deɛ na ɛbɛsie no, ɛhɔ ara Ɖhunuu wo, Ɖhunuu me, Ɖhunuu ɔkramandwie biara, nwanseɛna biara, aponkyerɛne biara, nwanseɛna biara. Biribiara a na ɛbɛba asase so no, Ɖhunuu no ɛhɔ ara. Nokorɛ, Ɖyɛɛɛɛ.

²³³ Afei, Wanka da sɛ, “Mɛsoma Me Ba ama No awu, na ebia obi bɛhu No mmɔbɔ. Na ɛbɛyɛ asem bi a ɛyɛ mmɔbɔ, ebia obi bɛnya nkwayyɛɛ.”

²³⁴ Ɖhunuu sieɛ wɔn a na wɔbɛnya nkwa! Aane, owura. Ɖkaa sɛ, “Esau deɛ Metane no, na Yakob deɛ Medɔ no,” ansaana wɔn mu biara bɛnya akwanya akyerɛ deɛ wɔyɛ, ɛfiri sɛ na Ɖnim deɛ wɔyɛ. Na ɔnim. Ɖnim biribiara. Na ɔnim deɛ wo bɛyɛ, ansana wɔrewo wɔɔ, anaasɛ bɛrɛ a ewiasɛ firii asɛɛ.

²³⁵ Afei hwɛ. Sɛdeɛ wonim no, me—me—me yɛ obi a menim tuo to yie. Me—mani gye tuo ho. Na ɔbaa bi wɔ Texas, me gyedi sɛ ɛyɛ Texas, ɔbrɛɛ me Etuo, aduonu—mmienu Etuo. Na merepɛ baako bɛrɛ biara. Mepɛ sɛ me yɛ nhwehwɛmu. Ɛyɛ etuo kumaa bi a ɛwɔ ahɔɔden. Ɛwɔ aboba aduonu—mmienu, aduannan—nwɔtwe—aba aboba. Na wo bɛtumi de wo nsa ahyehyɛ. Afei, afidieadwuma no ka sɛ, “Monyɛ bio; ɛyɛ hu dodo.” Nanso wo bɛtumi de wo nsa

ahyehye saa aboba no akɔ anamɔn mpem nnun wɔ ke biara, na wo daso ara kura mu. Anamɔn mpem nnun wɔ ke biara, ɛno ye kwansini baako ke biara. Wɔ nsem foforo mu no, akorɔma a ɔte, basafa ahannu. Wo to akorɔma no tuo a, ntakra no tu fa wiem ansana etuo no apem wo. Wohu? ɛno, nanso wo deɛ fa, deɛ wɔde yi yi ese mu no ne tɛtɛtɛ mu no, na fa sa pawda no bi, na hwie *dodoɔ* no gu mu, *dodoɔ* a wo betumi akura no wɔ deɛ wɔde yi yi ese mu no; na to bɔ abotokura a ɔte dan yi ano ha, ɔbetena ase na wahwe wo. ɛye deen asem? Aboba no mu paepae, ɛrekɔ ɔhare so dodo, na- . . . Na wo betumi de krataa ato eha ene eho ntam, na worenhununu kasɛɛ ketewa baako mpo wɔ krataa no so. ɛdane kɔ akyire; ɛnkɔ—kɔ nso, asase mu ogya nso, mmom ɛkɔ anim sene saa. ɛsane kɔ asid kann a ɛye kɔpa ene led a ɛwɔ mu hɔ no. ɛsane kɔ akyire te se deɛ na adi mfirmhɔya ɔpepɛm a abesene korɔ. Afei, aboba ketewa bi nie, aba aduannan-nwɔtwe aboba na ɛkura me nsam yi, na ke a ɛdiso no na adane kɔ deɛ na ɛteɛ wɔ mfirmhɔya ɔpepɛm ɔha a abesene korɔ. Na se ewiase bɛwɔ hɔ mfirmhɔya ɔpepɛm ɔha bio a, ɛbesane abɛye aboba bio, ɛbetumi asane aba akyire bio, ɛfiri se ɛbedane akɔ kɔpa.

²³⁶ Afei monhwe deɛ Onyankopɔn yeɛɛɛ, na afei mo bedɔ No. Afei mo bɛkɔ efie, na morenna ntɛm anɔpa no. Na—na mo—mo bedɔ No asene daa. Afei, Onyankopɔn ye Adwuma. *Dodoɔ* sen na ɛnim saa? ɔye ɔdansifoɔ. Ne nyinaa ye. Montie no yie paa. Afei, Onyankopɔn akyirikyiri hɔ no, anaase, waka se . . . Afei yerebɛfa mmerebuo animdefoɔ adwene a ɛwɔ ho. Onyankopɔn, mfirmhɔya ɔpepɛm ɔha a abesene korɔ no, bere a na ɔreye ewiase no, ɛye, ɔfirii aseɛ. Afei, ɔnyaa . . . ɔnyaa nsusuie bi wɔ N’adwene mu.

²³⁷ Afei wobeka se, “Se ɔye keɛɛ saa a, Onuabarima Branham, ɛyeɛ den na ɔmaa bonsam kwan na ɔde bɔne baaɛɛ?” ɛye, na ɔnim, ansaana ɔrebo bonsam, ama waye bonsam. Animuonyam! Afei manya nyamesom atenka. Oh, me! na ɔnim, ansaana ɔrebo bonsam, ama waye bonsam. Afei wobisa se, “ɛno nso ɛ?” Wo ka se, “Aden nti na ɔmaa no yeɛ bonsam?” ɛno na ɔbetumi de akyere se ɔye Onyankopɔn. ɛno ne deɛ nti ɔyeɛ saa. “Aden nti na deɛ entene wɔ hɔ? Aden?”

²³⁸ Deɛ ɛwɔ hen ne kane, Agyenkwa anaase ɔdebɔneyeni? Deɛ ɛwɔ hen ne kane? Agyenkwa. Deɛ ɛwɔ hen ne kane, ɔyaresafoɔ anaase ɔyarefoɔ? Aden nti na ɔmaa ho kwan maa obi yeɛ debɔneyeni? ɛfiri se Ne subansu ne Agyenkwa. Se anka ɔdebɔneyeni nni hɔ a, anka wonhu No se Agyenkwa. Halleluya! ɔtumi ma nnoɔma nyinaa twa ne ho fa N’animuonyam ho. “ɔnwomfoɔ betumi aka akyere . . . Anaase, kukuo betumi aka akyere ɔnwomfoɔ se, ‘Wo yeɛ me seɛ?’” Hwan na ɔwɔ ntawahonan no ho? Hwan na ɔkura doteɛ no? Hwan nsa na ɛwɔ mu? Paulo kaa se, “Oh, onipa kwasea, Wannka se ɔmaa Farao so de maa saa botaeɛ no?” Nokoreni. Na ɔnim. Ansaana ewiase bɛba no, na ɔnim deɛ ebiara bɛye. Na ɔmaa bɔne baa hɔ, seɛɛ ɔbetumi aye Agyenkwa. ɔmaa yadeɛ baa hɔ, seɛɛ ɔbetumi aye ɔyaresafoɔ.

Ɔmaa ɔtan baa hɔ, sɛdɛ Ɔbetumi ayɛ Ɔdɔ. Nokorɛ, Ɔyɛɛɛ. Ɔyɛ Onyankopɔn, na enonom ne Ne subansu. Na ɛsɛ sɛ Ɔnya biribi de kyɛrɛ Ne subansu ahodoɔ.

²³⁹ Ɛbɛyɛ dɛn na wo behunu sɛ anadwo wɔ hɔ, ɛbɛyɛ dɛn na wo behunu sɛ biribi wɔ hɔ? Sɛ ne nyinaa yɛɛ adekyɛɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na wo behunu sɛ anadwo wɔ hɔ? Anadwo wɔ hɔ, sɛdɛ ɛbetumi akyerɛ adekyɛɛ. Nokorɛ, ɛwɔ hɔ. Amen. Mo ahunu dɛɛ Ɔyɛɛɛ?

²⁴⁰ Nanso berɛ a na Ɔwɔ akyirɛ hɔ no, ansaana wɔhyɛɛ wiase ase, ansaana Ɔfaa owia dada yi ɛna Ɔde faa nsoroma dada yi a yɛtɛ so seesei, asase yi, na ɔnwono faa owia ho, ɛna ɔde kataa owia ho. Fa no sɛ, owia no *nie*. Ɔnwono no wɔ ɛfa sei, ɛna ɔmaa no sensɛnɛe hɔ bɛyɛ mfirinhyia ɔha ɔpɛpɛm. Ɛdɛn na na Ɔreyɛ? Tutuo bi. Ɔtwaa ho hyiaae wɔ ɛfa sei, Ɔyɛ biribi foforɔ. Ɛdɛn na na Ɔreyɛ wɔ hɔ? Potash bi. Ɔtwaa ho hyiaae wɔ kwan sei so, na ɛdɛn na na Ɔreyɛ wɔ ha? Na ɔreyɛ calcium bi. Ɛdɛn na na Ɔreyɛ? Na ɔreyɛ wo ɛne me. Dɛn na na Ɔreyɛ? Tɛ sɛ odwumayɛni a ɔde ne mmieniu-ne-nnan nyinaa ɛne ne mmieniu-ne-nwɔtwe, ne nkrataa, ne nkyɛnmu, na ɔnim ɛdan dodoɔ a na ɔresie. Na wɔbɔɔ yɛn firii nnoɔma dunsia a ɛwɔ asase mu, na Ɔreyɛ yɛn nyinaa, ɛna ɔde yɛn totoo hɔ ansaana ewiase reba. Na Ɔno. . . Ɔbetumi ayɛ oblong wɔ saa berɛ no; mennin dɛn na ɛtɛɛ. Ɛdɛn na na Ɔreyɛ sikakɔkɔ, ɛne kɔpa, ɛne yaawa, ɛne nsuo, ɛne saa nnoɔma no nyinaa de ayɛ dɛn? Ɔyɛ Odwumayɛni. Ɔno ebia. . . Ɔdansifoɔ no, n Ɔde biribiara retoto hɔ, watwitwa biribiara ɛna wahyehyɛ. Berɛ a Ɔwieɛ ne nyinaa yɛ no, na ɛyɛ bepɔ mu ogya kɛsɛɛ a ɛrɛpue. Ɔmaa saa bepɔ mu ogya dada no guu hɔ bɛyɛ mfirinhyia ɔpɛpɛm ha, de ayɛ calcium bi. Ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ wo fa bi.

²⁴¹ Na afei, ansaana nkwa ketekete baako bɛba asase yi so no, na yɛn nipadua wɔ ha. Halleluya! Ansaana bosuo kɔ baako bɛba asase so no, na yɛwɔ ha. Berɛ a Adam redi akɔ-ne-aba wɔ Eden turo no mu no, na me wɔ ha. Amen. Aane, owura. Oh, animuoyam! Berɛ a Kerubim, anɔpa nsɔqoroma too nnwom boom no, na Onyankopɔn mma de anigyɛɛ teaam no, na me wɔ ha retwɛn nkwa ahome sɛ ɛbɛba. Na me wɔ ha. Ɔno na ɔyɛɛ me wɔ ha, na me nipadua wɔ ha. Aane, owura. Sɛ na ɛntɛ saa a, ɛfiri hen na ɛbaae? Huh? Ɛyɛɛ dɛn na ɛbaa ha? Onyankopɔn maa no baa ha. Onyankopɔn na ɔyɛɛɛ. Wɔbɔɔ yɛn firii nnoɔma dunsia mu: petroleum, potash, ɛne cosmic hann, ɛne bebree-ka ho. Hwɛ, na yɛwɔ ha.

²⁴² Afei dɛn na ɛsiɛ? Afei Onyankopɔn ka kyɛrɛ Honhom Kronkron no sɛ, yɛbɛfa no wɔ tebea nseso, “Afei Wo pue kɔ, na Wo kɔ kɔyɛ ɔdɔ ma saa wiase no. Ɛfiri sɛ, me yɛ ɔdɔ, na Wo firi Me mu, enti afei Wo kɔ na kɔyɛ ɔdɔ ma ewiase.” Na Honhom Kronkron kɛsɛɛ no, yɛdwɛnɛ sɛ, ɔpue hɔ; ɛwɔ nfonini tebea mu. Na ɛnyɛ saa kwan no a. Nokorɛ, Honhom Kronkron no ɛne Onyankopɔn yɛ botaaɛ-korɔ no ara, korɔ botaaɛ-korɔ no ara, Adeɛ korɔ. Momfa nkyɛ me. Na ka sɛ Ɔtoo Ne ntaban faa ewiase ho, Ɔfirii aseɛ butuu so. Ɛdɛn ne saa ɔbutuu so no? Tɛ

se dee akokobaatan ye ne mma, si apini, kyere do, “Klo, klo, klo.” Oh!

243 “O nkwa, pue bra!” Oteaam. Ohwe ne ho hyia. “Me pe ahoofe wo asase yi so. Pue bra, hann!” Honhom Kronkron no tu anamon. Na bere a Oye saa no, me hwee; orega, na ofiri bepo no so akyire ho, calcium bi firi akyire ho hwie guu fam, na ene potash dii afra. Edeen na eredanedane abeye? “Nkwa, pue bra!” Na Easter nhwiren ketewa bi yii ne tiri pue firii obo bi ase. “Bra ha, Agya, hwe no.”

244 “Eye papa. Ko so butu so.” Obutuu nhwiren no so. Ode nhahan nyinaa baee. Ode mmoa nso baee. Nnomaa tutu firii dote mu. Akyire yi no, obarima ene obaa pueei; obarima pueei, na obarima no ye obarima ene obaa. Enye dee wo obaa ne obarima awodee, seesei. Eye, na wo ne mu, na obaa honhom wo ne mu.

245 Se wo fa obarima a wo obaa su a, obeye papa dee, wo dee eye biara, nanso mfomso bi wo ho. Na se wo fa obaa, a ope se otwitwa ne nwi na ohye atadee nguso, na ode pue, na, “Nhyira nka Onyankopon, meka akyere wo!” mfomso bi wo ho. Obaa wo mmaa honhom, ena obarima wo onini su. Yenim saa. Na wo nim saa. Eye ma obaa, orego mmoden, aye se obarima?

246 Aden, me tenaa bere bi, na me hwe kwae so wo ha, na me tenaa bos mu na me ko ho na merebobo obaa bi nan ho, me de me nsa, merekasa kyere no, na me nim se oye obaa. Na ohye obi a ososo nnadee kye, ene ahwehweniwa kesee bi te see, na me te akyire ho pee, na oregasa fa biribi foforo ho. Okaa se, “Wo nim,” na okaa se, “na enora anadwo,” sedee otumi ye-basabasa, renom tawa. Okaa se, “Adano anadwo, me ka kyere wo, saa onipa no patirii, ewo saa adee no so. Okaa se, ‘Me!’ Obae watirii fam faa ho.” Okaa se, “Me nseree saa da wo m’abrabo mu.”

247 Na me seree, wo nim, te saa. [Onuabarima Branham bo ne nsam ma no gyegye—Os.] Me kaa se, “Abarimaa, eno ye baako, enye eno a?” Ote ho rekasa saa. Na se wanni saa adee no amfiri ho na wanwoso ne tiri a, na orepaa ho, se na oye obaa. Manya atenka ketekete saa wo m’abrabo mu. Me—me kaa se, “Wo ye obaa anaa?”

Okaa se, “Aden, nokore!”

248 Me kaa se, “Fakye me.” Me nhunuu saa bi da. Afei, se, eno ye nokore.

249 Me hunuu nsenkyerennee bi da bi, a na epe se ema me anigye. Na ewo nsenkyerennee bi wo soro, a ekaa se, “Mmaa asiesie won ho se wobehye ataadee.” Me dwenee se, “Agyeie nka Onyankopon de ma saa.” Wohu? Nanso, wobehunu se, eye ntaadee bi a woye dada, wo nim. Me—me susuu se worebeye ntaadee paa. Me ye saa paa. Okaa se, “Mmaa asiesie won ho se wobehye ntaadee.” Me kaa se, “Agyeie nka Onyankopon ma won. Saa ye. Eno, me da Awurade ase ma saa.” Nanso, hwe, na

eye ntaadee bi a woye dada, biribi. Ebeye biribi a eye sere, enye saa, wo zman yi mu? Ne nyinaa ye.

²⁵⁰ Afei bere a Adam puee no. Na afei Adam aye ankonam, enti Oyii mfempadee firii ne mfe mu na ode yee Hawa, obi a ofirine mu maa no. Odoo . . . Oyii obaa honhom no firii Adam mu, na ode hyee obaa no mu, odo honhom no, obaa, ayemye, odwo. Na agyaa obarima honhom no wo Adam mu. Afei, se biribi sononko wo ho a, na dee waaasee no wo baabi. Afei, na enne na won baanu aye baako.

²⁵¹ Na enti momma yemfa yekyere ketewa bi ansana yeaba awiee. Oreba ha . . . Eha, eye Adam na waso Hawa nsa na wonam. Medo asem yi. Na wonam, wo nim. Na Hawa kaa se, “Oh, medo, wo kyere se wo wo?”

“Aane, me na me too din saa.”

“Nanso sen na wo frɛ saa?”

“Wɔfrɛ eno pɔnkɔ. Uh-huh.”

“Eno ye deen?”

“Eno ye nantwie. Uh-huh.”

“Wo na wo too eno din?”

“Aane. Uh-huh.”

²⁵² “Edeen na wo frɛ dee ewo ho no, saa baanu no a wote ho a won tiri bomuu no?”

“Eno ye odɔanomaa.”

²⁵³ “Oh, m’ahunu. M’ahunu.” Na koso ara saa. “Na yei a ewo ha yi ye deen?”

“Me frɛ eno, sɛɛ, ene yei wo ha.”

²⁵⁴ Na, “Oh, m’ahunu. Uh-huh. Eye fe.” Na gyata bobom. “Edeen na wo frɛ saa?”

“Eno ye gyata.”

“Yei ye deen?”

“Gyata no.”

²⁵⁵ Na, oh, te se . . . “Oh, mahunu.” Te se agyinamoamma, wo nim, na woye meaw wo ho.

²⁵⁶ Enti, eye kakra akyire no, ohwee ne ho hyiae. Okaa se, “Odɔfo, hwe ho, owia no rekɔ to. Eberɛ aso se yekɔ asɔre.”

Wo nim, biribi wo owia a akoto ho, wo pe se wo som. Se wanko asɔre saa anadwo no a, wo bere se wo behye edan mu, akenkan Twere Kronkron no. Dodo sen na wope se woye saa, woregyae wo ho mu? Wohu? Ewo onipa mu se woye saa. Eɛ se wo ye saa.

“Berɛ a ɛɛ se wo kɔ asɔre.”

²⁵⁷ Afei, wanka da se, “Afei, twen kakra afei, afei, Jones ko Assemblies, na yekɔ . . .” Daabi, na ente saa, enti wokoo. Na

wɔnni asɔre, akonwa papa a wɔbetena so te sɛɛ. Wɔkɔtenaa nnua akeseɛ bi ase sɛ asɔredan, na wɔbuu nkotodwe.

258 Na saa Kontonkurowi no sene wura mu hɔ. Wohu? Metumi te Enne bi sɛ ereka sɛ, “Me Mma agye wɔn ani wɔ asase so, enne, a Awurade wo Nyankopɔn no de ama wɔɔ no?”

259 “Aane, Awurade, yɛagye yen ani enne.” “Yenyɛɛɛ, ɔɔɔfoɔ?”

260 “Aane. Aane, medɔ, yɛagyɛ.” “Awurade, yɛani sɔ Wo. Afei me de me ho to fam da.” Wohu? Na ɔtre ne nsa kɛsɛɛ no mu, na ɔda fam, na ɔde sebɔ no to fam na ɔde gyata no to fam, ene biribiara to fam ma wɔda; wɔ asomdwoɛ mu.

261 Enti Onyankopɔn ba fam na ɔde asiane, oh, Abɔfoɔ bebreɛ, Gagriel, Ne Soro abɔdeɛ. Enti wɔsianee na wɔnantee wɔn-nan ano breɔ kɔɔ pia no mu, hwɛ, hwɛ baabiara. Gabriel kaa sɛ, “Bra ha, Agya. Bra ha. Hwɛ ha. ɔno nie. Eha, Wo mma na sɛdeda ha no.”

262 Dodoɔ sɛn na mo wɔ ha a mo akɔ mpa ho, mo mu maamefoɔ, mo ne papa abom, na mo kɔ hwɛ abarimaa kumaa no, abaayewa kumaa no, na morekae mo ho, “Enye—ɔnte sɛ wo, ekwan *yɛi* ene ekwan sɛɛ so?” Wo yɛɛ saa pɛn? Adɛn, mmɛɛ bebreɛ me kɔ ka kyɛɛ Meda sɛ, ɛfa Yosef ho. ɔbɛka sɛ, “Bill, ne moma so te sɛ wo.”

263 “Aane. Nanso, Meda, ɔwɔ ani kɛsɛɛ te sɛ wo.” Adɛn? ɔyɛ ye fa bi-. . . ɔfiri yen nhyiamu—yen nhyiamu.

264 Afei, na Agya kaa sɛ, mɛtumi aka yɛi afa yɛi ho. ɔkaa sɛy, “Wo nim. . .” Na Gabriel kaa sɛ, “Wo nim, ɔte sɛ Wo pɛpɛpɛ.” Saa na Onyankopɔn tee; hwɛ wo ho. Saa na Onyankopɔn tee. ɔte sɛ wo. Wo firi Ne mu. Dodoɔ sɛn na wɔnim saa? Wohu?

265 Afei monhwɛ. Nkwa a ɛwɔ fam baa ne deɛ ɛwɔ hen? Aponkyɛɛne. Nkwa a ɛwɔ soro paa ne deɛ ɛwɔ hen? Nnipa. Nokɔreni. Na deɛn na ɛwɔ soro paa? ɛkɔ so ara firi fam, ba soro, firi aponkyɛɛne ba *yɛi* na aba sɛɛ, na aba anomaa, kɔsi sɛ, deɛ ɛkeka ho, nkwa tebea ahodoɔ mu, kɔsi sɛ ɛba ne tebea a ɛwɔ soro paa a ɛbetumi aba, afei wɔyɛɛ no Onyankopɔn suban so. Wo na wo wɔ hɔ no. Na wɔanyɛ ɔbaa no wɔ Onyankopɔn suban so, mmom wɔ ɔbarima no suban so. Wohu?

Afei, afei, wɔn na wɔwɔ hɔ no. Na Onyankopɔn hwɛɛ wɔn, kaa sɛ, “Aane, wɔyɛ—wɔyɛ fɛ.”

266 Na ɛye deɛn, onuabarima? Na ɛnse sɛ wɔwu da. Na ɛno ye calcium nsa ma a ɛdikan, potash a ɛdikan, na biribiara firii aseɛ saa. Enye fɛ anaa? Nanso bɔne baɛɛ besɛɛ nfonini no. Afei, Onyankopɔn ye. . . ɛdeɛn na Onyankopɔn maa kwan maa no yɛɛɛ? Adɛn nti na ɔmaa kwan maa no yɛɛ te sɛ deɛ ɛnkyɛɛɛ na yɛɛkasa fa ho no? ɔmaa ho kwan sɛdeɛ ɔbetumi akyɛɛ sɛ na ɔyɛ Agyenkwa. ɔyɛɛɛ. ɔmaa yadeɛ ho kwan, sɛdeɛ ɔbetumi akyɛɛ sɛ na ɔyɛ ɔyaresafoɔ. ɔmaa owuo ho kwan, de kyɛɛɛ sɛ

na Ɔye Nkwa. Wohu? Ɔmaa saa nnooma bɔne yi nyinaa ho kwan, de kyereɛ se Ɔye papa, dee na Ɔye. Yebe . . .

267 Wo dee kasa fa se woretɔ to dwom afa ɔgyee ho! Aden, onuabarima, se Yesu ba a, yei—yi asafo no begyina asase yi ano na woato ɔgyee ho nnwom, bere a Abrafoɔ besi wɔn tiri ase, a wɔnnim dee yerekasa fa ho. Eye, woanyera da. Wɔnnim dee yefaa mu. Yenim dee ekyere se wayera na wahu woɔ. Oh, yebetumi ateam N'ayeyie ho! Ɔnye Agyenkwa mma wɔn. Na wɔnhia ɔgyee biara da. Na ɔnye Ɔyaresafoɔ mma wɔn. Daabi. Animuonyam! [Onuabarima Branham bɔ ne nsam mpre nnum—Ɔs.] Ɔnye—Ɔnye Nkwa mma wɔn. Nokoreni ɔnye. Na wɔnwuu wo bɔne mu ene mfomsoɔ mu da. Na yeye, na woama yanya nkwa. Eho na yewɔ. Edeen na yebeka, bere a yayi yen ahenmmotire, “Oh, wo ye Rev. *See-ene-See*”? Daabi, daabi, daabi, daabi, daabi. Animuonyam nyinaa nka No! Ene no. Wo na wowɔ ho no. Afei yebeka asem no senea yedii nkonim. Yebete aseɛ yen nkakra nkakra.

268 Afei, afei wo emu ho, enneɛ deen na esiie? Na Onyankopɔn kaa se, “Eye, metumi aseɛ Me potash ene calcium nyinaa. Ne nyinaa ye ɔsee”? Daabi, daabi. Ɔnim se na ebeye saa kwan no so.

Afei, afei, se Honhom Kronkron no yee me dee me tee a, na medi aduane na me de sane ko me nipadua mu a, na menyini ye se dee me tee seesei. Afei, mpo, woyee me wo tebea bi mu. Nfonini biara a Onyankopɔn hunuuɛ no, ansana wɔrehye wiase ase, nyiniie, esiie. Wohu? Epue firii ɔbaa no mu, sedee Ɔkaa se ebeye; bere a ediho no, epue firii Onyankopɔn mu. Saa bere no, enam ɔbaa so na ebaae; bere yi dee, enam Ɔbarima so. Wohu? Enam ɔbaa ne barima nhyiamu so, na ebaa saa bere no; saa bere yi enam Onyankopɔn Asem a waka so na eba. Wohu?

269 Eho, afei, so biribi betumi aye me? Daabi, owura. Biribiara nni ho a ebetumi aye yen. Paulo kaa se, “Efa nnooma a ewɔ ho enne, nnooma a eba, yadeɛ, owuo; biribiara rentumi ntete yen mu mfiri Onyankopɔn do a ewɔ Kristo mu ho.” Biribiara nni ho a ebetumi atete yen mu.

270 Sedee me kaa asem ketewa bi no. Aka me nwi beye nnum na maye atipa, koraa. Na merenunu kakra no mu bere bi a abesene korɔ, me yere kaa se, “Billy, aka kakraabi na waye atipa.”

Me kaa se, “Nanso menhweree emu baako.”

Ɔkaa se, “Wɔwo hen?”

271 Me kaa se, “Na wɔwo hen ansana merenya wɔn?” Wohu? “Baabi a na wɔwo ansana menyaa wɔn.”

Afei, bere bi wo ho, mfirinhyia oha a abesene korɔ, na saa nwi yinom nni ho koraa, nanso no wɔwo doteɛ yi mu ha. Eye nokore saa? Afei beye mfirinhyia aduonum a abesene korɔ, wɔfirii aseɛ baa me tiri ho. Wɔfirii hen na wɔbaae? Wɔfiri doteɛ mu. Na afei wɔresane ako baabi a na wɔwo. Eye nokore saa? Na wɔnni ho, afei wɔbaae, na afei wɔnni ho. Eye deen? Edeen na eyee wɔn dee

wotee? Onyankopon! Ono na owo ho no. Okurukyiree nfonini, kaa se, “Saa kwan no so na me pe no.

272 “O Owuo, wo nwowoe wo hen? Damena, wo nkonimdie wo hen?” Wobesie me nna yi mu baako afiri ha. Me nnim. Nanso, onuabarima, merenwu. Meka saa akyerε wo. Daabi, owura. Oh!

Yebesore! Halleluya! Yebesore!

Wo saa owusoreε anopa no, bere owuo adaban
bebubuo no,

Yebesore! Halleluya! Yebesore!

Biribiara nni ho a ebetumi asi me kwan se mensoreε. Abonsamfoɔ dodoɔ nni amanahunukrom a wobetumi asi me kwan se mensoreε. Biribiara nni baabiara a ebesi me kwan se mensoreε. Mewo Onyankopon bohye. Mewo Honhom Kronkron no. Mewo Zoe, Onyankopon Daa Nkwa, a orehome wo ha. Saa efunu dada yi firi ho, na Onyankopon yii me firii dotee mu. Na se Ono a Oyii me firii dotee mu. . .

273 Bere a me nyiniε no, afei, bere biara a me te asore don no, Biribi kasa kyere me, abarimaa kumaa bi. Obɔfoɔ kasaae firi wura mu, kaa se, “Ennom nsa anaase tawa da. Mewo dwumadie bi de ma wo ye. Engu wo ho fi, anaase wo ne mmaa nni agobone ene nnooma. Wo, se wo nyini a mewo biribi de wo ye.”

“Wo ye Hwan? Wo ye Hwan?”

274 “Akyire yi no wobehunu bebree afa εno ho.” Eno akhiri no, Ono na orega no. Osene nohoaa wo asubɔ mu. Oyi Ne ho kyere. Ode Ne ho to dwa. Omaa mmuaεε. Mehu No se ogyina akhyirikyiri, baabiara, wo nsa biara mu.

275 Sen na wobeye, se Oyeε me dee me tee yi a, wo bere a manhwe mu anyi bie koraa. . .? Mankɔ akhyire ho da na manka se, “Afei, Charlie Branham, wo ware Ella Harvey na wo me firi asase mu.” Daabi, owura. Na me yi emu bi a enye yie da. Onyankopon na oyeε saa.

Na se Oyeε me dee me tee yi a, a manyi mu bi a; mpre dodoɔ ahe, bere a Honhom Kronkron no butuu me so, na meka se, “Aane, Awurade, Wo ne me Bɔfoɔ. Me do Wo, na me gye Wo to mu se m’Agyenkwa!” Ebeye den na wo bekura me mu wo dotee mu? Wo rentumi nye, onuabarima. Wo rentumi nye.

276 Onyankopon anye calcium, anaase potash, anaase biribiara foroɔ da, se emε—emε see kwa. “Dee Agya no de ama Me nyinaa, ansaana wohyeε wiase ase, beba Me nkyen.” Hwew! Menyana atenka se menteam; nokore me ye. “Dee Agya no de ama me nyinaa beba Me nkyen, na emu biara renyera, mmom Menyane no bio wo owusoreε no mu.” Metee se Orefre, bere a me baa Ne nkyen. Ebeye den na wobetumi akura me wo asase dotee mu? Dodoɔ a wobesie me nni wiase a wode sofi bebɔ manim, a wobekura me wo asase dotee mu. Mesore da bi na magyina Ne nesoo mu, a wəahohoro me ho wo Ne Mogya mu, wəawo me wo

Ne Honhom mu! Halleluya! Momfa asɔrefekuo nyinaa a mo pɛ; mɛfa Yesu. Amen!

277 Ɔbarima no a ɔtɔn nsiakyibaa no baa me nkyɛn. Wilmer Snyder, me yɔnko papa paa no. Ɔkaa sɛ, “Billy, me pɛ sɛ me tɔn nsiakyibaa nhyehyɛɛ ma wo.”

278 Me kaa sɛ, “Mewɔ bi dada.” (Me yere hwɛɛ baabiara, ase ɔbɛka sɛ, “Edeɛn na wordi atorɔ agyɛɛ, abarimaa?”)

Wo kaa sɛ, “Wowɔ nsiakyibaa anaa?”

Me kaa sɛ, “Aane, owura.”

Ɔkaa sɛ, “Edeɛn fekuo na ɛwɔ wɔn hɔ? Eye deɛn?”

279 Me kaa sɛ, “Nhyira anidasɔɔ, Yesu ye me dea, oh, Ɔsoro animuonyam dɛ a ɛwɔ animu bɛn nie! Nkwagyɛɛ ɔdedifoɔ, a Onyankopɔn atɔ, ɔde Ne Honhom awoɔ, wɔahohoro wɔ Ne Mogya mu.”

280 Ɔkaa sɛ, “Eye papa, Billy, nanso ɛremfa wo nto damena mu.”

281 Me kaa sɛ, “Eɓeyi me afiri mu.” Halleluya! Menha me ho sɛ mɛkɔ hɔ; eye sɛ mɛfiri hɔ.

282 Enti, mewɔ nsiakyibaa a ɛkyerɛ me sɛ, “Eɓeyi me apue. Deɛ Agya no de ama Me nyinaa ye Me dea.” Memfa deɛ me papa yɛɛɛ hɔ, deɛ me maame yɛɛɛ, deɛ biribiara tee. “Deɛ Agya no de ama Me nyinaa bɛba Me nkyɛn, na obiara rentumi mma gyɛsɛ M’Agya twe no.” Halleluya! Ɔtwee wɔn maa edeɛn? “Mehunu wɔn ansaana wɔhyɛɛ wiase ase. Bere a mekumm Adwamaa no, me ne No na ɛkumm no.” Amen. “Me yii Asafo no too hɔ.” Edeɛn na ɛwɔ nyi to hɔ? Asafo No. Sen na wo ba Asafo no mu? “Wɔnam Honhom baako so na wɔabɔ yen nyinaa asu akɔ Nipadua baako mu.” Ɔhunuui, ansaana wɔhyɛɛ wiase ase, sɛ yebe wɔ hɔ. “Na wɔn a Ɔhunu wɔn sieɛ no, Wafre wɔn. Wɔn a Ɔfreɛ wɔn no, Wabu wɔn bem. Wɔn a Ɔbuu wɔn bem no, Wahye wɔn animuonyam dada.”

283 Wɔ Onyankopɔn Nwoma ahodoɔ mu no, Ɔkaa sɛ Ɔbɛhyia me hɔ pɛɛ. Abonsamfoɔ nyinaa a wɔwɔ amanahunukrom rentumi nkora wɔn wɔ baabi foforo gyɛsɛ wɔkora wɔn firi sɛ wɔreba hɔ pɛɛ, ɛfiri sɛ Onyankopɔn aka saa dada, na ɛno ara awie no. Sɛ mfirmhyia ɔha ɔpepɛm akyi ansaana wɔrehyɛ wiase ase a, adekyɛɛ nsoroma no too dwom boom ɛna Onyankopɔn mma de anigyɛɛ teeam, ansaana wɔrehyɛ wiase ase, hwɛ, ansaana wɔrehyɛ- . . . na saa Abɔfoɔ no ɛne biribiara ani agyɛ, reteam fa ho, ansaana wɔrehyɛ wiase ase, ɛbɛyɛ deɛn na ɔbonsam bɛkura me mu wɔ asase dɔtɛɛ mu? Ɔrentumi nye. Wo ye nokorɛ.

284 Momma yenhwɛ, seesei. Yei ye ɔdodoɔ bere na manya, wɔ ha. Aka sima aduonu na abɔ dubaako. ɛno ye sima aduonu na abɔ nnɔn du. Eye nokorɛ, Onuabarima Wood? Eye nokorɛ, aka sima aduonu na abɔ nnɔn du. Obiara ani agyɛ?

Oh, menya atenka sɛ me ntoa so,
 menya atenka sɛ me ntoa so;
 Me Soro Fie yɛ hyɛnn na ɛyɛ fɛ,
 Na menya atenka sɛ me ntoa so.

Oh, menya atenka sɛ me ntoa so,
 Menya atenka sɛ me ntoa so;
 Me Soro Fie yɛ hyɛnn na ɛyɛ fɛ,
 Na menya atenka sɛ me ntoa so.

285 Mo pɛ saa nnwom dada no saa? Na dada baako wɔ hɔ a na yɛ to, biribi fa, “Adom ne mmɔborɔhunu hunuu me. Ɛhɔ na Adekyɛɛ Nsoroma no hyereɛɛɛ.” Ɛyɛ deɛn, Onuabaa Gertie? Momma yɛnhwɛ. Ɛbɛyɛ dɛn . . . Ɛyɛ deɛn, Onuabarima Neville? Hwɛ, biribi, “Adom ne mmɔborɔhunu hunuu me. Ɛhɔ na Adekyɛɛ Nsoroma hyɛnn no kyereɛ Ne . . . ? . . . wɔ me ho.” Uh-huh. Aane. “Wɔ asennua no mu.” Firi aseɛ ma yɛn, onuabaa, sɛ, *Ɛben Asennua No*. Bra soro ha, Onuabarima Neville. Oh, medɔ yeinom. Dodoɔ sɛn na wɔpɛ saa nnwom dada no a nkanyan wɔ mu no? Wo bɛtumi anya worehuri-soro-ne-fam boogie-woogie nyinaa a wo pɛ. Ma me yei, “Ɛha ne baabi a adom ne mmɔborɔhunu hunuu me.” Ɛne no. Ne nyinaa yɛ, ɛyɛ de seesei.

Yesu, kora me bɛn asennua no,
 Asutire a ɛsombo hɔ,
 Ɛyɛ kwa ma obiara, ayaresa asutene,
 Ɛhwie firi Kalvari bepɔ mu.

Wɔ asennua no mu, wɔ asennua no mu,
 M’animuonyam nyɛ hɔ daa;
 Kɔsi sɛ me kra a wɔahwim no bɛhunu
 Ɔhome wɔ asuo no agya.

286 [Onuabarima Branham firi aseɛ to dwom ne mene mu *Ɛben Asennua No*—Ɔs.] Oh, sɛnea ɛyɛ fɛ fa! Dwene ho! Ɛdeɛn sɛ anka Ɔgyefoɔ nni hɔ a? Ɛdeɛn sɛ anka yɛnni Asem yi a? Ɛdeɛn sɛ anka Wɔamfrɛ wo a? Ɛdeɛn sɛ anka wanhunu wo ansie a, ɛna anka wo wɔ wiase aka no mu anadwo yi a? Mo dɔ No? Oh, me! Mommma mo werɛ mfiri anɔpa yi som no, afei, wɔ nnɔnkron-ne fa.

Wɔ asennua no mu, wɔ asennua no mu,
 M’animuonyam nyɛ hɔ daa;
 Kɔsi sɛ me kra a wɔahwim no bɛhunu
 Ɔhome wɔ agya . . .

287 Afei firi aseɛ ma yɛn wɔ *Ɛkwan Wɔ Asutire No*. Saa nnwom dada papa no, “Ɛkwan wɔ Asutire no ho.” Dodoɔ sɛn na mo nim? “Ɛkwan, ɛkwan, aane, ɛkwan wɔ hɔ, ɛkwan wɔ Asutire no ho.” Sɛ mo yɛ no seesei a, kommyɛ paa mu tene wo nsa, wɔ wo ho, na wo ne saa onuabarima no nkyaɛ. Mo nim, ɛkwan wɔ hɔ seesei de ma Metɔdisfoɔ nyinaa. Ɛkwan wɔ hɔ de ma Baptisfoɔ. Ɛkwan wɔ hɔ de ma Pentekostefoɔ. Ɛkwan wɔ hɔ de ma yɛn nyinaa seesei, wɔ Asutire no ho. Dodoɔ sɛn na mo nim dwom dada no? Oh, nokore

mo nim. Mo mu adada-foɔ no seesei, yei ye papa, Kentucky dwom dada no.

Ekwan, ekwan, (mo nkyyea mo nsam), aane,
 ekwan wɔ hɔ,
 Ekwan wɔ Asutire no ho ma wo;
 Ekwan, ekwan, aane, ekwan wɔ hɔ,
 Ekwan wɔ Asutire no ho ma wo.

Oh, ekwan, ekwan, ekwan bebree wɔ hɔ,
 Ekwan wɔ Asutire no ho ma wo;
 Oh, ekwan, ekwan, aane, ekwan wɔ hɔ,
 Ekwan wɔ Asutire no ho ma wo.

²⁸⁸ Afei, me wɔ ahodwiri adee ketewa bi de ma mo. Nansa yi ara asenka no nyinaa, ene nwoma ahodoɔ, ene biribiara, wɔbetɔn no wɔ asɔre no akyiri hɔ, nnawɔtwe a edisoɔ no, wɔ nhyiamu no ase; tape no ene biribiara, ne nyinaa, wɔ nwoma tebea fɛfɛ mu. Wɔbesi pono wɔ akyire hɔ, wɔ dan baako mu. Na nwoma, nansa yi ara asenka no, ene atwerɛsem ahodoɔ fɛfɛ a epuee kanee no, wɔ nwoma foforoɔ, ahodoɔ foforoɔ, wɔbɛhyehye ne nyinaa, wɔ dan no—no awieɛ, Wukuada a edisoɔ yi anadwo.

Na yerehwe kwan a—a bere papa wɔ Awurade mu. Bra, wɔ mpaebɔ mu, seesei. Afei, frɛ w'ayarefoɔ ene ɔmanehunufɔɔ, twere krataa kɔma wɔn. Fa wɔn bra mu ha. Yɛbeyɛ... Onyankopɔn beye nnoɔma akeseɛ. Na yenim sɛ ɔbeyɛ no seesei.

²⁸⁹ Na afei makɔ obiara a me nim hɔ, a na ɔwɔ biribi ketewa bi. Sɛ biribi nkɔ yie seesei a, mokae, me ka kyerɛ mo bere tenten a abesene korɔ, na yerebetenetene wɔn. Na me nim sɛ mo nim sɛ honhom foforoɔ wɔ ha sene deɛ na ɛwɔ ha no. Wohu? Wohu? Wohu? Eye nokore. Afei, momma no mfiri ha bio. Me hye mo wɔ Yesu Kristo anim, mommma no mfiri nkɔ. Mo ne no ntena ha, hwe, mo nkora biribiara so pɛpɛpɛ na monko mo anim. Mo ye anuanom. Enye wo nuabarima anaase onuabaa na ɔye deɛ enye da; eye saa bonsam honhom no na ɔba mu hɔ. Hwe, ɔkyinkyini. Na ɔdi yaw ma onuabarima no anaase onuabaa no, na ɔnim sɛ eye Satan na waba ntamu hɔ. Sɛ wo nya atenka bi fa ho a, yi saa adee no firi wo mu ntemso, wo hunu, ɛfiri sɛ ebeseɛ wo. Aane, ebeyɛ. Enti, twe wo ho firi ho. Monkae.

Ekwan wɔ hɔ, ekwan, ekwan bebree,

Ekwan wɔ hɔ de ma Metɔdisfoɔ, ekwan de ma Baptistfoɔ,
 ekwan de ma Prɛsbiterian. Ekwan wɔ hɔ de ma obiara.

Ekwan, ekwan, aane, ekwan wɔ hɔ,
 Ekwan wɔ Asutire no ho ma wo.

²⁹⁰ Dodoɔ sɛn na mokae yen nnwom dada no a ye de gya kwan no, afei?

Ene Yesu Din No nkɔ,
 Awerɛhoɔ ba ene amaneɛ;
 Ɛbɛma wo anigyee ene awerɛkyekyerɛ,
 Fa No kɔ baabiara a wo kɔ.

Yɛbenya a anka mobɛtumi ne yen atena, Onuabarima Jeffreys, wo ne Onuabaa Jeffreys, ene mmarimaa a wɔwɔ hɔ no, ene wɔn nyinaa.

Na afei wɔ Yesu Din mu yekoto,
 Yɛbutu fam wɔ Ne nan ase; (Oh, me!)
 Ahene mu Hene wɔ Soro yɛbɛhyɛ No ahenkyɛ,
 Sɛ y'akwantuo ba n'awieɛ a.

Ene Yesu Din No nkɔ,
 Fa No sɛ Ɛkyɛm enne;
 Oh, sɛ sɔhwɛ bɛn a,
 Home saa Din kronkron no wɔ mpaebɔ mu.

Oh, medɔ saa. Wonnɔ? Saa Yesu anwanwa Din no! Afei, momma yɛnsɔre seesei ara, berɛ a yereto dwom seesei. Ne nyinaa yɛ.

Ene Yesu Din No nkɔ,
 Awerɛhoɔ ba ene amaneɛ;
 Ɛbɛyɛ . . .
 [Onuabarima Branham ne Onuabarima Neville
 kasa—Ɔs.]

Oh sɛnea ɛyɛ dɛ fa!
 Asase so anidasɔɔ ene Ɔsoro anigyee;
 Din a Ɛsomboɔ (Oh Din a ɛsomboɔ), Oh sɛnea
 ɛyɛ dɛ fa!
 Anidasɔɔ wɔ asase so ene Ɔsoro anigyee.

²⁹¹ Yei yɛ sononko kakra seesei. Momma yɛnsi yetiri ase seesei, na komm paa, momma yemma yen nsa baako so. Ka sɛ:

Wɔ Yesu Din mu rekoto,
 Yɛrebutu Ne nan ase,
 Ahene mu Hene wɔ Ɔsoro yɛbɛhyɛ No ahenkyɛ,
 Sɛ y'akwantuo ba n'awieɛ a.
 Din a Ɛsombo, Oh sɛnea ɛyɛ dɛ fa!
 Asase so anidasɔɔ ene Ɔsoro anigyee;
 Aane, Din a ɛsombo, Oh sɛnea ɛyɛ dɛ fa!
 Anidasɔɔ wɔ asase so ene Ɔsoro anigyee.

²⁹² Berɛ a yɛguso asi yen tiri ase yi, yɛ ka sɛ . . . [Onuabarima Branham firi aseɛ to dwom wɔ ne mene mu *Ene Yesu Din No Nkɔ—Ɔs.*]



ADEN NTI NA YENNYE ASOREFEKUO? AST58-0927

(Why Are We Not A Denomination?)

Saa Nkransɛm a ɛfiri Onuabarima William Marrion Branham yi, ɔkaa no wɔ Brɔfo ankasa mu wɔ Memeneda anwummɛɛ, Ɛbɔ 27, 1958, ɛwɔ Branham Tabernacle a ɛwɔ Jeffersonville, Indiana, U.S.A., wɔyi firii nea wakyere agu ahoma so na wɔatintim no sedɛɛ ɔkaa no ara wɔ Brɔfo mu. Saa nkyeraseɛ a ɛwɔ Asante Twi mu yi Voice of God Recordings na ɛtintimiɛ na wɔkyekye.

ASANTE TWI

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org

Suayɛ Tumi Ho Nkaebo

Ɛho tumi nyinaa yɛ twɛrɛfoɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no afidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bɛkyekyɛ, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempa no bɛtrɛ. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyere aseɛ nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsrɛsrɛ sika wɔ bɛrɛ a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsɛm anaa nnoɔma bi a ɛwɔ ho a, me sɛrɛ sɛ twɛrɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org